

334.

Na osnovu člana 95 tačka 6 Ustava Crne Gore, Predsjednik Crne Gore donosi

UKAZ
O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNE I OPUNOMOĆENE AMBASADORKE CRNE
GORE U REPUBLICI MALTI

I

Opoziva se Milena Šofranac Ljubojević sa dužnosti izvanredne i opunomoćene ambasadorke Crne Gore u Republici Malti, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Rimu.

II

Ministar vanjskih poslova izvršiće ovaj ukaz.

III

Ovaj ukaz stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 01-009/16-95/6
Podgorica, 09. 02. 2026. godine

Predsjednik Crne Gore,
Jakov Milatović, s.r.

335.

Na osnovu člana 95 tačka 6 Ustava Crne Gore, Predsjednik Crne Gore donosi

UKAZ
O OPOZIVU SA DUŽNOSTI
IZVANREDNE I OPUNOMOĆENE AMBASADORKE CRNE GORE U REPUBLICI SAN
MARINO

I

Opoziva se Milena Šofranac Ljubojević sa dužnosti izvanredne i opunomoćene ambasadorke Crne Gore u Republici San Marino, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Rimu.

II

Ministar vanjskih poslova izvršiće ovaj ukaz.

III

Ovaj ukaz stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 01-009/26-95/7
Podgorica, 09. 02. 2026. godine

Predsjednik Crne Gore,
Jakov Milatović, s.r.

336.

Na osnovu člana 95 tačka 6 Ustava Crne Gore, Predsjednik Crne Gore donosi

**UKAZ
O OPOZIVU SA DUŽNOSTI
IZVANREDNE I OPUNOMOĆENE AMBASADORKE CRNE GORE U REPUBLICI
ITALIJI**

I

Opoziva se Milena Šofranac Ljubojević sa dužnosti izvanredne i opunomoćene ambasadorke Crne Gore u Republici Italiji, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Rimu.

II

Ministar vanjskih poslova izvršiće ovaj ukaz.

III

Ovaj ukaz stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 01-009/26-95/8
Podgorica, 09. 02. 2026. godine

Predsjednik Crne Gore,
Jakov Milatović, s.r.

337.

Na osnovu člana 34 stav 3 Zakona o državnoj imovini („Službeni list CG”, br. 21/09 i 23/25), Vlada Crne Gore, na sjednici od 22. januara 2026. godine, donijela je

**ODLUKU
O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI OPŠTINI KOTOR RADI OTUĐENJA
NEPOKRETNOSTI KATASTARSKE PARCELE BROJ 2572/8**

1. Daje se prethodna saglasnost Opštini Kotor radi otuđenja nepokretnosti i to katastarske parcele broj 2572/8, površine 58 m², iz lista nepokretnosti broj 2057, KO Dobrota I, Opština Kotor, po ukupno procijenjenoj vrijednosti od 9.800,00 €.

2. Ova odluka će se objaviti u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 11-011/25-4915/3

Podgorica, 22. januar 2026. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr **Milojko Spajić**, s.r.

338.

Na osnovu člana 20 stav 6, člana 21 stav 4, člana 29 stav 4 i člana 34 stav 3 Zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja* („Službeni list CG”, br. 43/16, 67/19, 69/25 i 12/26), Ministarstvo zdravlja donijelo je

**PRAVILNIK
O OBIMU I VRSTI PODATAKA I INFORMACIJA, NAČINU I USLOVIMA ZA
PROCJENU PODOBNOSTI I ODABIRU DAVAOCA, OBIMU I VRSTI
LABORATORIJSKIH TESTIRANJA, KAO I NAČINU PRAĆENJA ZDRAVSTVENOG
STANJA ŽIVOG DAVAOCA ORGANA***

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se obim i vrsta podataka i informacija koje su od značaja za obezbjeđivanje kvaliteta i bezbjednosti ljudskih organa (u daljem tekstu: organi), način i uslovi za procjenu podobnosti i odabir živog ili umrlog davaoca, obim i vrsta laboratorijskih testiranja za procjenu podobnosti živog i umrlog davaoca, način praćenja zdravstvenog stanja živog davaoca nakon uzimanja organa, kao i druga pitanja od značaja za ove postupke.

Član 2

Izrazi koji se u ovom pravilniku koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Član 3

Medicinski tim za presađivanje organa (u daljem tekstu: medicinski tim) vrši identifikaciju živog davaoca i u neposrednom razgovoru sa njim prikuplja podatke i informacije koje bilježi u medicinsku dokumentaciju (krvna grupa, pol, datum rođenja, težina, visina, istorija ranijeg ili sadašnjeg intravenoznog korišćenja droga, istorija ranije ili sadašnje maligne neoplazme, sadašnje stanje drugih krvlju prenosivih bolesti, odnos sa primaocem i razlog davanja organa, seksualno ponašanje, putovanja i druge informacije od značaja za procjenu funkcije organa), kao i podatke o demografskim i antropometričkim karakteristikama, radi obezbjeđivanja odgovarajućeg usklađivanja između davaoca i primaoca organa.

Član 4

Doktor medicine vrši procjenu zdravstvenog stanja živog davaoca na osnovu ljekarskog pregleda, odgovarajućih medicinskih pregleda i laboratorijskih testiranja.

Zdravstvenim pregledima iz stava 1 ovog člana uspostavljaju se objektivni i dokumentovani dokazi koji obezbjeđuju uslove za odabir i procjenu podobnosti davaoca organa, u skladu sa uspostavljenim standardnim operativnim procedurama.

Član 5

Ljekarskim pregledom obezbjeđuje se zdravstvena i medicinska anamneza živog davaoca, koja sadrži podatke pribavljene putem neposrednog razgovora sa davaocem organa, pokazatelje od značaja za identifikaciju i praćenje lica čiji organ može da predstavlja rizik po njegovo zdravlje ili zdravlje primaoca zbog prenosa krvlju prenosivih bolesti.

Ljekarski pregled obuhvata:

- 1) opšti pregled - pregled kože i vidljivih sluzokoža, auskultaciju srca i pluća i mjerenje krvnog pritiska;
- 2) laboratorijske testove za otkrivanje potencijalno krvlju prenosivih bolesti;
- 3) pregled nalaza ranijih ljekarskih pregleda i fizičkih i kliničkih rezultata; i

4) rezultate kliničkih kontrola i konsultativnih pregleda u drugim zdravstvenim ustanovama, ukoliko su vršeni.

Član 6

Laboratorijski testovi iz člana 5 stav 2 tačka 2 ovog pravilnika obuhvataju testiranje na krvlju prenosive bolesti HIV, HCV i HBV, a u skladu sa procjenom doktora medicine vrše se i druga laboratorijska i imunogenetska testiranja.

Član 7

Medicinski pregled živog davaoca predstavlja medicinsku procjenu koja obuhvata:

- 1) medicinsku istoriju bolesti, posebno stanja koja bi mogla uticati na podobnost organa za presađivanje i rizik od prenosa krvlju prenosivih bolesti;
- 2) medicinske informacije izabranog doktora;
- 3) kliničke preglede i testove potrebne za procjenu podobnosti davaoca i organa, uključujući rizik izlaganja postupku uzimanja organa i opštoj anesteziji;
- 4) laboratorijske rezultate potrebne za ispitivanje karakterizacije organa i otkrivanje mogućih kontraindikacija za davanje organa;
- 5) radiološke nalaze i snimke neophodne za ispitivanje anatomskog statusa organa za presađivanje;
- 6) terapiju i lijekove od značaja za ispitivanje funkcionalnog statusa organa i podobnosti za davanje organa, posebno korišćenje antibiotika, inotropске podrške ili transfuzijske terapije; i
- 7) procjenu kompatibilnosti sa primaocem.

Procjena iz stava 1 ovog člana obuhvata i procjenu fizičkih i psihičkih rizika za zdravlje davaoca.

Član 8

Bolnički koordinacioni tim kojeg, u skladu sa zakonom, čine zdravstveni radnici i timovi zdravstvenih radnika, vrši procjenu podobnosti umrlog davaoca na osnovu odgovarajućih ljekarskih i medicinskih pregleda i laboratorijskih testiranja, u skladu sa čl. 5, 6 i 7 ovog pravilnika, kao i na osnovu drugih podataka i informacija o zdravstvenom stanju i ponašanju umrlog davaoca.

Podatke i informacije iz stava 1 ovog člana doktori medicine pribavljaju od članova porodice i drugih dostupnih izvora, radi obezbjeđivanja kvaliteta i bezbjednosti organa.

Član 9

Zdravstvena ustanova u kojoj je izvršeno davanje organa, živom davaocu obezbjeđuje:

- 1) neposredno postoperativno praćenje i zdravstvenu brigu o davaocu organa sve do njegove potpune stabilnosti;
- 2) dugotrajno praćenje zdravstvenog stanja i liječenje davaoca, u slučaju utvrđenih prethodno postojećih ili stečenih stanja nepovezanih sa davanjem organa, a koja predstavljaju rizik za zdravlje; i
- 3) saradnju sa izabranim doktorom medicine u cilju pružanja optimalne njege davaocu.

Član 10

Zdravstvena ustanova u kojoj je izvršeno presađivanje organa obezbjeđuje praćenje zdravstvenog stanja živog davaoca i redovne preventivne preglede davaoca, najmanje jednom godišnje.

Podaci o zdravstvenom stanju davaoca, pored praćenja njegovog zdravstvenog stanja, obezbjeđuju i praćenje kvaliteta ishoda presađivanja.

Član 11

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obimu i vrsti podataka i informacija, načinu i uslovima za procjenu podobnosti i odabiru, obimu i vrsti laboratorijskih testiranja, kao i načinu praćenja zdravstvenog stanja živog davaoca organa* („Službeni list CG”, broj 67/16).

Član 12

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

* U ovaj pravilnik prenesena je Direktiva 2010/53/EU Evropskog parlamenta i Savjeta od 7. jula 2010. godine o standardima kvaliteta i bezbjednosti ljudskih organa za transplantaciju

Broj: 4-040/26-701/3

Podgorica, 12. februara 2026. godine

Ministar,
dr **Vojislav Šimun**, s.r.

339.

Na osnovu člana 26 st. 1, 2 i 6 Zakona o organskoj proizvodnji ("Službeni list CG", broj 123/24), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede utvrdilo je

LISTE
PROIZVODA I SUPSTANCI KOJI SE MOGU KORISTITI U ORGANSKOJ PROIZVODNJI*

I. Lista aktivnih supstanci u sredstvima za zaštitu bilja koje su odobrene za upotrebu u organskoj proizvodnji utvrđuje se u skladu sa članom 26 stav 1 tačka 1 Zakona o organskoj proizvodnji¹ pod uslovom da su ta sredstva za zaštitu bilja registrovana u skladu sa posebnim propisom koji uređuje registraciju sredstava za zaštitu bilja², da se koriste u skladu sa uslovima za upotrebu navedenim u registraciji proizvoda koji sadrži tu aktivnu supstancu i uslovima navedenim u posebnom propisu koji uređuje listu aktivnih supstanci dozvoljenih za upotrebu u sredstvima za zaštitu bilja³:

I.1 Lista osnovnih supstanci:

Redni broj ⁴	CAS ⁵ CIPAC ⁶ ID ⁷	Naziv aktivne supstance IUPAC ⁸	Specifični uslovi i ograničenja
1C	CAS: nije dodijeljen CIPAC: nije dodijeljen ID 106	<i>Equisetum arvense</i> L. * CG <i>Equisetum arvense</i> L. EN Evropska farmakopeja IUPAC: nije primjenljivo	- koristi se u skladu sa posebnim uslovima u zaključcima izvještaja o procjeni supstance SANCO/12386/2013– rev. 7
2C	CAS: 70694-72-3 ID 1193	Citosan hidrohlorid ⁹ CG Chitosan hydrochloride EN Evropska farmakopeja IUPAC: nije primjenljivo	- dobijeno od <i>Aspergillus</i> ili iz organske akvakulture ili iz održivog ribarstva ¹⁰ **. - koristi se u skladu sa posebnim uslovima u zaključcima izvještaja o procjeni supstance SANCO/12388/2013– rev. 6
3C	CAS: 57-50-1 ID 1206	Saharoz* CG Sucrose EN Ocjena hrane / Food grade α -D-glucopyranosyl-(1 \rightarrow 2)- β -D-fructofuranoside or β -D-fructofuranosyl-(2 \rightarrow 1)- α -D-glucopyranoside	- koristi se u skladu sa posebnim uslovima u zaključcima izvještaja o procjeni supstance SANCO/11406/2014_rev. 3
4C	CAS: 1305-62-0 ID 497	Kalcijum hidroksid CG Calcium hydroxide EN Ocjena hrane / Food grade Calcium Hydroxide	- koristi se kao fina vodena suspenzija koncentracije 24–33,12%, u dozama i na biljnim vrstama koje su navedene u Prilogu I i II zaključaka izveštaja o procjeni supstance SANCO/10148/2015 rev. 1
5C	CAS: 90132-02-8 ID 1207	Sirće* CG Vinegar EN Ocjena hrane / Food grade IUPAC: nije dostupno	- koristi se u skladu sa posebnim uslovima navedenim u zaključcima izveštaja o procjeni SANCO/12896/2014
6C	CAS: 8002-43-5 CIPAC: E322 ID 1208	Lecitini* CG Lecithins EN Specifikacija za additive za hranu ¹¹ IUPAC: nije dodijeljen	- koristi se u skladu sa posebnim uslovima navedenim u zaključcima izveštaja o procjeni SANCO/12798/2014_rev. 3
7C	CAS: nije dodijeljen; CIPAC: nije dodijeljen ID 874	<i>Salix</i> spp. kora* CG <i>Salix</i> spp. cortex EN Evropska farmakopeja IUPAC: nije primjenljivo	- koristi se u skladu sa posebnim uslovima navedenim u zaključcima izveštaja o procjeni SANCO/12173/2014 rev. 4
8C	CAS: 57-48-7 ID 1400	Fruktoza* CG Fructose EN Ocjena hrane / Food grade β -D-fructofuranose	- koristi se u skladu sa posebnim uslovima navedenim u zaključcima izveštaja o procjeni SANCO/12680/2014 rev. 3

¹ tačka (a) člana 24(1) Regulative 2018/848;

² Zakon o sredstvima za zaštitu bilja "Sl. list CG", br. 51/2008, 40/2011 i 18/2014 u koji je prenešena Regulativa 1107/2009;

³ Lista aktivnih supstanci dozvoljenih za upotrebu u sredstvima za zaštitu bilja za 2025. godinu "Sl. List CG", br. 13/2025 u koju je prenešen prilog Regulative 540/2011;

⁴ Uvrštavanje se vrši u skladu sa posebnim propisom koji utvrđuje Listu aktivnih supstanci dozvoljenih za upotrebu u sredstvima za zaštitu bilja za 2025. godinu "Sl. List CG", br. 13/2025 u koju je prenešena Regulativa 540/2011, brojevi i koja kategorija: Dio A – aktivne supstance za koje se smatra da su odobrene prema Regulativi 1107/2009, B – aktivne supstance odobrene Zakonom o sredstvima za zaštitu bilja "Službeni list CG", br. 51/2008, 40/2011 i 18/2014 u koji je prenešena Regulativa 1107/2009, C – osnovne supstance, D – aktivne supstance niskog rizika i E – kandidati za zamjenu;

⁵ Chemical Abstracts Service;

⁶ Collaborative International Pesticides Analytical Council;

⁷ Identification Numbers;

⁸ International Union of Pure and Applied Chemistry;

⁹ Zakon o morskom ribarstvu "Sl. list CG", br. 69/2025 u koji je prenešena Regulativa 1380/2013 o zajedničkoj ribarskoj politici;

¹⁰ kako je definisano u članu 2 Regulative 1380/2013;

¹¹ kao što je opisano u Annexu Regulative 231/2012;

9C	CAS: 144-55-8 CIPAC: nije dodijeljen ID 1148	Natrijum hidrogen karbonat CG Sodium hydrogen carbonate EN Nije primjenljivo IUPAC: Sodium hydrogen carbonate	- koristi se u skladu sa posebnim uslovima navedenim u zaključcima izveštaja o procjeni SANTE/10667/2015_rev. 5
10C	CAS: 92129-90-3 ID 1399	Surutka* CG Whey EN CODEX STAN 289-1995 IUPAC: nije primjenljivo	- koristi se u skladu sa posebnim uslovima navedenim u zaključcima izveštaja o procjeni SANTE/12354/2015_rev. 3
11C	CAS: 7783-28-0 ID 611	Diamonijum fosfat CG Diammonium phosphate EN Enološka ocjena IUPAC: diammonium hydrogen phosphate	- samo u klopnama** - koristi se u skladu sa posebnim uslovima navedenim u zaključcima izveštaja o procjeni SANTE/12351/2015_rev. 1
12C	CAS: 8001-21-6 ID 45	Suncokretovo ulje* CG Sunflower oil EN Ocjena hrane / Food grade IUPAC: nije primjenljivo	- koristi se u skladu sa posebnim uslovima navedenim u zaključcima izveštaja o procjeni SANTE/10875/2016
14C	CAS: 84012-40-8 (Urtica dioica extract) 90131-83-2 (Urtica urens extract) ID 1224	Kopriva* CG <i>Urtica</i> spp. EN European Pharmacopeia IUPAC: nije primjenljivo	- koristi se u skladu sa posebnim uslovima navedenim u zaključcima izveštaja o procjeni SANTE/11809/2016_rev. 0.1
15C	CAS: 7722-84-1 CIPAC: Not applicable ID 131	Hidrogen peroksid CG Hydrogen peroxide EN Solution in water (<5 %) The hydrogen peroxide used to manufacture the solution shall have a purity according to the FAO JECFA specifications. IUPAC: hydrogen peroxide	- koristi se u skladu sa posebnim uslovima navedenim u zaključcima izveštaja o procjeni SANTE/11900/2016_rev. 1
16C	CAS: 7647-14-5 CIPAC: 231-598-3 ID 1141	Natrijum hlorid CG Sodium chloride EN So, morska so 970 g/kg, food grade IUPAC: sodium chloride	- koristi se u skladu sa posebnim uslovima navedenim u zaključcima izveštaja o procjeni SANTE/10383/2017_rev. 3
17C	CAS: 8029-31-0 ID 1415	Pivo* CG Beer EN Food grade quality IUPAC: nije relevantan	- koristi se u skladu sa posebnim uslovima navedenim u zaključcima izveštaja o procjeni SANTE/11038/2017_rev. 1
18C		Prah sjemena slačice* CG Mustard seeds powder EN IUPAC: nije primjenljivo	- koristi se u skladu sa posebnim uslovima navedenim u zaključcima izveštaja o procjeni SANTE/11309/2017_rev. 2
19C	CAS: 14807-96-6	Talk E553b CG Talc E553b EN Magnesium hydrogen metasilicate silicate mineral Food grade	- koristi se u skladu sa posebnim uslovima navedenim u zaključcima izveštaja o procjeni SANTE/11639/2017_rev. 4
20C	CAS:8002-72-0 CIPAC, EINECS 232-498-2(EINECS) ID 1304	Ulje crnog luka* CG Onion oil EN Food grade IUPAC: nije primjenljivo (složena smješa)	- koristi se u skladu sa posebnim uslovima navedenim u zaključcima izveštaja o procjeni SANTE/10615/2018_rev. 1
21C	(L-cysteine hydrochloride) CAS: 52-89-1 CIPAC: 200-157-7 (L-cysteine hydrochloride monohydrate) CAS: 7048-04-6 CIPAC: 615-117-8 ID 1291	L-cistein CG L-cysteine EN (E 920) Food grade IUPAC: L-cysteine hydrochloride (1:1)	- koristi se u skladu sa posebnim uslovima navedenim u zaključcima izveštaja o procjeni SANTE/11056/2019_rev.4
22C	CAS: 8049-98-7 CIPAC No 418 ID 1255	Kravlje mlijeko* CG Cow Milk EN Food grade IUPAC: nije primjenljivo	- koristi se u skladu sa posebnim uslovima navedenim u zaključcima izveštaja o procjeni SANTE/12816/2019_rev. 3
23C	CAS: nije relevantno CIPAC: nije relevantno ID 1424	Ekstrakt crnog luka* CG <i>Allium cepa</i> L. bulb extract EN Food grade IUPAC: nije primjenljivo	- koristi se u skladu sa posebnim uslovima navedenim u zaključcima izveštaja o procjeni SANTE/10842/2020_rev. 2
		Ostale osnovne supstance biljnog ili životinjskog porijekla koje se baziraju na hrani*	

24C	CAS: 9012-76-4 ID 1193	Hitozan CG Chitosan EN	- dobijeno od Aspergillus-a ili iz organske akvakulture ili iz održivog ribarstva ^{12**} . - koristi se u skladu sa posebnim uslovima navedenim u zaključcima izveštaja o procjeni SANCO/12388/2013 rev. 6
-----	---------------------------	---------------------------	--

Напомена:

Aktivne supstance navedene u ovom dijelu liste mogu biti sadržane u sredstvima za zaštitu bilja koja se koriste u organskoj proizvodnji, pod uslovom da su ta sredstva za zaštitu bilja odobrena u skladu sa Zakonom o sredstvima za zaštitu bilja "Službeni list CG", br. 51/2008, 40/2011 i 18/2014 (u koji je prenešena Regulativa 1107/2009). Ta sredstva za zaštitu bilja koriste se u skladu sa uslovima utvrđenim u Listi aktivnih supstanci dozvoljenih za upotrebu u sredstvima za zaštitu bilja za 2025. godinu "Sl. List CG", br. 13/2025 (u koju je prenešen Prilog Regulative 540/2011) i u skladu sa uslovima navedenim u odobrenjima izdatih od država u kojima se koriste.

U skladu sa članom 14 stav 2 Zakona o organskoj proizvodnji "Sl. list CG", br. 123/2024 (u koji je prenešen član 9 stav 3 Regulative 2018/848), protektanti, sinergisti i koformulanti kao komponente sredstava za zaštitu bilja, i adjuvanti koji se miješaju sa sredstvima za zaštitu bilja, dozvoljeni su za upotrebu u organskoj proizvodnji, pod uslovom da su odobreni u skladu sa Zakonom o sredstvima za zaštitu bilja "Službeni list CG", br. 51/2008, 40/2011 i 18/2014 (u koji je prenešena Regulativa 1107/2009). Supstance u ovom Prilogu mogu se koristiti samo za suzbijanje štetnih organizama kako je definisano u članu 10 tačka 18 Zakona o organskoj proizvodnji "Sl. list CG", br. 123/2024 (u koji je prenešen član 3 tačka 24 Regulative 2018/848).

U skladu sa Zakonom o organskoj proizvodnji Sl. list CG", br. 123/2024¹³, ove supstance se mogu koristiti samo ako se bilje ne može adekvatno zaštititi od štetnih organizama mjerama predviđenim¹⁴, posebno upotrebom bioloških agenasa za kontrolu, kao što su korisni insekti, grinje i nematode koji su u skladu sa odredbama Zakon o stranim i invazivnim stranim vrstama biljaka, životinja i gljiva "Sl. list CG", br. 18/2019 i 84/2024 u koji je prenešena Regulativa 1143/2014.

(*) Osnovne supstance navedene u dijelu C Liste aktivnih supstanci dozvoljenih za upotrebu u sredstvima za zaštitu bilja za 2025. godinu "Sl. list CG", br. 13/2025 (u koji je prenesen Dio C Priloga Regulative 540/2011), biljnog ili životinjskog porijekla koje se baziraju na hrani kako je definisano u članu 3 Zakona o bezbjednosti hrane (u koji je prenešen član 2 Regulative 178/2002), mogu se koristiti za zaštitu bilja u organskoj proizvodnji. Takve osnovne supstance su u tabeli označene zvjezdicom. One se koriste u skladu sa namjenama, uslovima i ograničenjima utvrđenim u relevantnim izvještajima¹⁵ o pregledu i uzimajući u obzir dodatna ograničenja, ako postoje, u posljednjoj koloni tablele.

(**) Označava restriktivniji uslove za upotrebu u organskoj proizvodnji, takođe navedeni u posljednjoj koloni.

Ostale osnovne supstance navedene u Listi aktivnih supstanci dozvoljenih za upotrebu u sredstvima za zaštitu bilja za 2025. godinu "Sl. List CG", br. 13/2025 (u koju je prenešen Dio C Priloga Regulative 540/2011) mogu se koristiti za zaštitu bilja u organskoj proizvodnji samo ako su navedene u tabeli. Takve osnovne supstance koriste se u skladu sa namjenama, uslovima i ograničenjima utvrđenim u relevantnim izvještajima⁽³⁾ o pregledu i uzimajući u obzir dodatna ograničenja, ako postoje, u desnoj koloni tablele.

Osnovne supstance ne smiju se koristiti kao herbicidi.

I.2 Lista supstanci niskog rizika

Redni broj ¹⁶	CAS ¹⁷ CIPAC ¹⁸	Naziv aktivne supstance	Specifični uslovi i ograničenja
2D	CAS: nije dodijeljen CIPAC: 979 ID 1185 EU STATISTIC CODE F99_99_15	COS-OGA EN/CG	- koristi se u skladu sa posebnim uslovima navedenim u zaključcima izveštaja o procjeni SANCO/00036/2015 rev. 1
3D	CAS: nije dodijeljen CIPAC: 980 ID 1065	Cerevisane EN/CG Cerevisane i ostali proizvodi na bazi fragmenata ćelija mikroorganizama.	- ne GMO porijekla** - koristi se u skladu sa posebnim uslovima navedenim u zaključcima izveštaja o procjeni SANCO/00033/2015 rev. 1
5D	CAS: 10045-86-0 CIPAC: 629 ID 23 EU STATISTIC CODE M01_01_01	Gvožđe fosfat CG Ferric phosphate EN	- koristi se u skladu sa posebnim uslovima navedenim u zaključcima izveštaja o procjeni SANTE/10385/2015_rev. 1
12D	CAS: 9008-22-4 CIPAC: 671 ID 260 EU STATISTIC CODE F06_02_05	Laminarin CG Laminarin EN	- dobija iz organske akvakulture ili prikuplja na održiv način u skladu sa Zakonom o organskoj proizvodnji ^{19*} - koristi se u skladu sa posebnim uslovima navedenim u zaključcima izveštaja o procjeni SANTE/11558/2017 Rev 4

¹² kako je definisano u članu 2 Regulative 1380/2013 o zajedničkoj ribarskoj politici koja je prenešena u Zakon o morskom ribarstvu "Sl. list CG", br. 69/2025;

¹³ tačka 1.10.2. Dio I Prilog II Regulative 2018/848;

¹⁴ tačka 1.10.1. Dio I Prilog II Regulative 2018/848;

¹⁵ Pesticides Database: <https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=search.as;>

¹⁶ Broj u skladu sa Listom aktivnih supstanci dozvoljenih za upotrebu u sredstvima za zaštitu bilja za 2025. godinu "Sl. list CG", br. 13/2025 (u koji je prenešena Regulativa 540/2011), brojevi i koja kategorija: Dio A aktivne supstance za koje se smatra da su odobrene prema Uredbi 1107/2009, B, aktivne supstance odobrene prema Uredbi 1107/2009, C osnovne supstance, D aktivne supstance niskog rizika i E kandidati za zamjenu;

¹⁷ Chemical Abstracts Service;

¹⁸ Collaborative International Pesticides Analytical Council;

¹⁹ tačka 2.4. Dio III Priloga II Regulativa 2018/848;

16D	CAS not allocated ID 1307 EU STATISTIC CODE F06_01_33	ABE-IT 56 CG ABE-IT 56 EN (Components of lysate of <i>Saccharomyces cerevisiae</i> strain DDSF623	- nije genetski modificiranog porijekla** - nije proizveden korištenjem podloga za uzgoj genetski modificiranog porijekla** - koristi se u skladu sa posebnim uslovima navedenim u zaključcima izveštaja o procjeni SANTE/2018/11228_rev. 2
19D	CAS: 23960-07-8 CIPAC: nije dodjeljen ID 1223 EU STATISTIC CODE I99_19_08	Lavandin senecionat CG Lavandulyl senecioate EN	- koristi se u skladu sa posebnim uslovima navedenim u zaključcima izveštaja o procjeni SANTE/10060/2020_rev. 2
20D	CAS: 10058-44-3 CIPAC: nije dodjeljen ID 1310 EU STATISTIC CODE M01_01_04	Gvožđe pirofosfat CG Ferric pyrophosphate EN	- koristi se u skladu sa posebnim uslovima navedenim u zaključcima izveštaja o procjeni SANTE/10230/2020_rev. 1
24D	CAS: 144-55-8 CIPAC: nije dodjeljen ID 1235 EU STATISTIC CODE F01_99_08	Natrijum hidrogen karbonat CG Sodium hydrogen carbonate EN	- koristi se u skladu sa posebnim uslovima navedenim u zaključcima izveštaja o procjeni SANTE/11724/2018_rev. 2
28D	CAS: not available for the extract BLAD protein: 1219521-95-5 CIPAC: Not allocated ID 1360 EU STATISTIC CODE F06_02_08	Vodni ekstrakt iz klijavog sjemena <i>Lupinus albus</i> CG Aqueous extract from the germinated seeds of sweet <i>Lupinus albus</i> EN	- koristi se u skladu sa posebnim uslovima navedenim u zaključcima izveštaja o procjeni SANTE/11962/2020_rev. 2
		Ostale supstance niskog rizika biljnog ili životinjskog porijekla*	Upotreba kao herbicid nije dozvoljena
32D	CAS: 298-14-6 CIPAC: 853 ID 51 EU STATISTIC CODE F01_99_07	Kalijum hidrogen karbonat CG Potassium hydrogen carbonate EN	- koristi se u skladu sa posebnim uslovima navedenim u zaključcima izveštaja o procjeni SANTE-2021-10650_rev. 1
38D	ID 1530	Feromoni normalnog lanca za Lepidoptera (acetati) CG Straight Chain Lepidopteran Pheromones (acetates) EN	- koristi se u skladu sa posebnim uslovima navedenim u zaključcima izveštaja o procjeni SANTE/10828/2021_rev 3
39D	CAS: 98999-15-6 CIPAC: 919 ID 1120 EU STATISTIC CODE: ZR99_02_15	Ovčja mast CG Sheep fat EN	- upotreba kao repelent mirisom** - koristi se u skladu sa posebnim uslovima navedenim u zaključcima izveštaja o procjeni SANTE/10072/2022_rev 1
44D	CAS: 14808-60-7 7631-86-9 CIPAC: nije dodjeljen ID 1104 EU STATISTIC CODE: ZR99_02_09	Kvarcni pijesak CG Quartz sand EN	- upotreba kao repelent mirisom koristi se u skladu sa posebnim uslovima navedenim u zaključcima izveštaja o procjeni PLAN/2022/2457 RR_rev. 2

Napomena:

Aktivne supstance niskog rizika, osim mikroorganizama, iz dijela D Liste aktivnih supstanci dozvoljenih za upotrebu u sredstvima za zaštitu bilja za 2025. godinu "Sl. List CG", br. 13/2025 (u koju je prenešen dio D Priloga Regulative 540/2011) mogu se koristiti za zaštitu bilja u organskoj proizvodnji kada su navedeni u tabeli iznad ili na drugom mjestu u ovom Prilogu.

(**) Označava restriktivniji uslove za upotrebu u organskoj proizvodnji, takođe navedeni u posljednjoj koloni.

(1) Aktivne supstance niskog rizika koriste se u skladu sa upotrebama, uslovima i ograničenjima iz Zakona o sredstvima za zaštitu bilja "Službeni list CG", br. 51/2008, 40/2011 i 18/2014 (u koji je prenešena Regulativa 1107/2009), uzimajući u obzir dodatna ograničenja u posljednjoj koloni tabele, ako postoje.

I.3 Lista mikroorganizama

Redni broj	CAS (Chemical Abstracts Service) CIPAC (Collaborative International Pesticides Analytical Council)	Naziv aktivne supstance	Specifični uslovi i ograničenja
Svi mikroorganizmi navedeni u dijelovima A, B i D Liste aktivnih supstanci dozvoljenih za upotrebu u sredstvima za zaštitu bilja za 2025. godinu "Sl. List CG", br. 13/2025 (u koju su prenešeni dijelovi A, B i D Priloga Regulative 540/2011) mogu se koristiti u organskoj proizvodnji, pod uslovom da nisu genetski modificiranog porijekla i samo kada se koriste u skladu sa upotrebama, uslovima i ograničenjima utvrđenim u relevantnim izvještajima. Mikroorganizmi, uključujući viruse, su sredstva za biološku kontrolu koja se, prema Zakonu o sredstvima za zaštitu bilja "Službeni list CG", br. 51/2008, 40/2011 i 18/2014 (u koji je prenešena Regulativa 1107/2009), smatraju aktivnim supstancama.			

I.4 Lista aktivnih supstanci koje nijesu uključene u Liste I.1, I.2 i I.3

Redni broj ²⁰	CAS (Chemical Abstracts Service) CIPAC (Collaborative International Pesticides Analytical Council)	Naziv aktivne supstance,	Specifični uslovi i ograničenja
139A	CAS: 131929-60-7 (Spinosyn A) 131929-63-0 (Spinosyn D) CIPAC: 636 ID 1167 EU LEG PART A no. 139 EU STATISTIC CODE: I99_01_03	Spinosad CG Spinosad EN	
225A	CAS: 124-38-9 CIPAC: 844 ID 509 EU LEG PART B no. 150 EU STATISTIC CODE: I99_99_29	Ugljen dioksid CG Carbon dioxide EN	
227A	CAS: 74-85-1 CIPAC: 839 ID 98 EU LEG PART A no. 227 EU STATISTIC CODE: PGR01_01_07	Etilen CG Ethylene EN	- samo na bananama i krompiru; međutim, može se koristiti i na agrumima (citrusima) kao dio strategije za sprečavanje pojave voćne muve.
230A	CAS 112-05-0 (Pelargonic Acid) ID 959 EU LEG 230 EU STATISTIC CODE: H99_99_07 CAS 67701-09-1 (Fatty Acids C7-C18 and C18 unsaturated potassium salts) ID 846 EU LEG PART A NO. 230 EU STATISTIC CODE: I99_99_04 CAS 124-07-2 (Caprylic Acid) ID 503 EU LEG 230 EU STATISTIC CODE: ZR99_99_08 CAS 334-48-5 (Capric Acid) ID 502 EU LEG 230 EU STATISTIC CODE: ZR99_99_07 i.a. 67701-09-1	Masne kiseline C7 to C20 CG Fatty acids C7 to C20 EN	- sve dozvoljene upotrebe, osim kao herbicid
231A	CAS: 8008-99-9 CIPAC: 916 ID 760 EU LEG PART B no. 144 EU STATISTIC CODE: ZR99_02_16	Ekstrakt bijelog luka CG Garlic extract EN (<i>Allium sativum</i>)	
234A	CAS: nije dodjeljen CIPAC: 901	Hidrolizovani proteini izuzimajući želatin CG Hydrolysed proteins excluding gelatine EN	
220A	CAS: 1332-58-7 CIPAC: 841 ID 327 EU LEG PART A no. 220 EU STATISTIC CODE: ZR99_02_02	Aluminijum silikat CG Aluminium silicate (aka kaolin) EN	
236A	CAS: 61790-53-2 CIPAC: 647 ID 255 EU LEG PART B no. 143 EU STATISTIC CODE: I99_99_07	Kieselgur (Diatomejska zemlja) CG Kieselgur (diatomaceous earth) EN	
343A	CIPAC Azadirachtin A: 627 CAS: Azadirachtin A: 11141-17-6 ID 420 EU LEG PART A no. 343	Azadirachtin (Margosa elstrakt) CG Azadirachtin (Margosa extract) EN	- ekstrahovano iz sjemena stabla nima (<i>Azadirachta indica</i>)

²⁰ Gore navedeno

	84696-25-3		
240A	8000-29-1	Ulje citronele CG Citronella oil EN	- sve upotrebe dozvoljene, osim kao herbicid.
241A	84961-50-2	Ulje karanfilica CG Clove oil EN	- sve upotrebe dozvoljene, osim kao herbicid.
242A	8002-13-9	Ulje uljane repice CG Rape seed oil EN	- sve upotrebe dozvoljene, osim kao herbicid.
243A	8008-79-5	Ulje nane CG Spearmint oil EN	- sve upotrebe dozvoljene, osim kao herbicid.
56A	8028-48-6 5989-27-5	Ulje narandže CG Orange oil EN	- sve upotrebe dozvoljene, osim kao herbicid.
228A	68647-73-4	Ulje čajevca CG Tea tree oil EN	- sve upotrebe dozvoljene, osim kao herbicid.
246A	8003-34-7	Piretrini ekstrahovani iz bilja CG Pyrethrins extracted from plants EN	
292A	7704-34-9	Sumpor CG Sulphur EN	
294A 295A	64742-46-7 72623-86-0 97862-82-3 8042-47-5	Parafinska ulja CG Paraffin oils EN	
345A	1344-81-6	Krečni sumpor (kalcijum-polisulfid) CG LNaziv sulphur (calcium polysulphide) EN	
44B	9050-36-6	Maltodekstrin CG Maltodextrin EN	
45B	97-53-0	Eugenol CG Eugenol EN	
46B	106-24-1	Geraniol CG Geraniol EN	
47B	89-83-8	Timol CG Thymol EN	
153B i dr.		Feromoni i ostale semiohemikalije CG Pheromones and other semiochemicals EN	
10E	20427-59-2	Bakar-hidroksid CG Copper hydroxide EN	- mogu se odobriti samo upotrebe koje rezultiraju ukupnom primjenom od najviše 28 kg bakra po hektaru tokom perioda od 7 godina
10E	1332-65-6 1332-40-7	Bakar-oksiklorid CG Copper oxychloride EN	
10E	1317-39-1	Bakar-oksidi CG Copper oxide EN	
10E	8011-63-0	Bordovska čorba CG Bordeaux mixture EN	
10E	12527-76-3	Tribazni bakar-sulfat EN Trobasni bakar-sulfat CG	
40A	CAS: 52918-63-5 CIPAC: 333 ID 602 EU LEG PART A no. 40 EU STATISTIC CODE 01_01_07	Deltametrin CG Deltamethrin EN	- samo u klopama sa specifičnim atraktantima protiv <i>Bactrocera oleae</i> , <i>Ceratitidis capitata</i> i <i>Rhagoletis completa</i>
5E	CAS: 91465-08-6 CIPAC: 463 ID 259 EU LEG PART E no. 5 EU STATISTIC CODE: I01_01_11	Lambda-cihalotrin CG Lambda-Cyhalothrin EN	- samo u klopama sa specifičnim atraktantima protiv <i>Bactrocera oleae</i> , <i>Ceratitidis capitata</i> i <i>Rhagoletis completa</i>
Aktivne supstance odobrene u skladu sa Zakonom o sredstvima za zaštitu bilja "Službeni list CG", br. 51/2008, 40/2011 i 18/2014 u koji je prenešena Regulativa 1107/2009 i navedene su u tabeli iznad i mogu se koristiti kao sredstva za zaštitu bilja u organskoj proizvodnji samo kada se koriste u skladu sa upotrebama, uslovima i ograničenjima iz Zakona o sredstvima za zaštitu bilja "Sl. list CG", br. 51/2008, 40/2011 i 18/2014 (u koji je prenešena Regulativa 1107/2009), uzimajući u obzir dodatna ograničenja u desnoj koloni tabele, ako postoje.			
Uvrštavanje u skladu sa Listom aktivnih supstanci dozvoljenih za upotrebu u sredstvima za zaštitu bilja za 2025. godinu "Sl. List CG", br. 13/2025 (u koju je prenešena Regulativa 540/2011), brojevi i koja kategorija: Dio A aktivne supstance za koje se smatra da su odobrene prema Zakonu o sredstvima za zaštitu bilja "Sl. list CG", br. 51/2008, 40/2011 i 18/2014 (u koji je prenešena Regulativa 1107/2009), B, aktivne supstance odobrene prema Zakonu o sredstvima za zaštitu bilja "Sl. list CG", br. 51/2008, 40/2011 i 18/2014 (u koji je prenešena Regulativa 1107/2009), C osnovne supstance, D aktivne supstance niskog rizika i E kandidati za zamjenu.			

II. Lista sredstava za ishranu bilja (đubriva), oplemenjivači zemljišta i hranjive materije odobrenih za upotrebu u organskoj proizvodnji u skladu sa članom 26 stav 1 tačka 2) Zakona o organskoj proizvodnji²¹ pod uslovom da su ta sredstva odobrena u skladu sa Zakonom o sredstvima za ishranu bilja²² "Službeni list CG", br. 51/2008, 40/2011 i 18/2014 i u skladu sa posebnim propisima o nusproizvodima životinjskog porijekla²³

²¹ u koji je prenešena tačka (b) člana 24 stav 1 Regulative 2018/848;

²² u koji je prenešena Regulativa 2003/2003 i Regulativa 2019/1009;

²³ Regulativa 1069/2009 i Regulativa 142/2011, Prilog V i XI;

Naziv Složeni proizvodi ili proizvodi koji sadrže samo materijale navedene u nastavku	Opis, specifični uslovi i ograničenja
Stajnjak CG Farmyard manure EN	- proizvod koji se sastoji od mješavine životinjskih ekskremenata i biljnih materija (prostirke za životinje i hraniva); - zabranjeno porijeklo iz industrijskog uzgoja;
Sušeni stajnjak i dehidrirani živinski (peradarski) stajnjak CG Dried farmyard manure and dehydrated poultry manure EN	- osim onog porijekla iz industrijskog uzgoja;
Kompostirani životinjski ekskrementi, uključujući živinski (peradarski) stajnjak i kompostirani stajnjak CG Composted animal excrements, including poultry manure and composted farmyard manure included EN	- osim onog porijeklom iz industrijskog uzgoja;
Tečni životinjski ekskrementi (osoka, gnojovka) CG Liquid animal excrements EN	- upotreba nakon kontrolisane fermentacije i/ili odgovarajućeg razblaživanja; - osim onog porijeklom iz industrijskog uzgoja;
Kompostirani ili fermentisani bio-otpad ²⁴ CG Composted or fermented bio-waste EN	- proizvod dobijen iz odvojeno sakupljenog bio-otpada na izvoru, koji je podvrgnut kompostiranju ili anaerobnoj fermentaciji za proizvodnju biogasa; - samo biljni i životinjski bio-otpad; - samo kada je proizveden u zatvorenom i nadgledanom sistemu prikupljanja; - maksimalne koncentracije u mg/kg suve materije: kadmijum: 0,7; bakar: 70; niki: 25; olovo: 45; cink: 200; živa: 0,4; hrom (ukupni): 70; hrom (VI): ne može se detektovati;
Treset CG Peat EN	- upotreba ograničena na hortikulturu (povrtlarstvo, cvjećarstvo, voćarstvo, rasadnici);
Supstrat za uzgoj gljiva (ostaci nakon uzgoja gljiva) CG Mushroom culture wastes EN	- početni sastav supstrata mora biti ograničen na proizvode iz ovog Priloga;
Izmet glista (vermikompost) i mješavina ostataka insekata i supstrata (insect frass) CG Dejecta of worms (vermicompost) and insect frass-substrate mixture EN	- tamo gdje je relevantno u skladu sa propisom koji uređuje zdravstvena pravila za nusproizvode životinjskog porijekla i izvedene proizvode koji nisu namijenjeni za ishranu ljudi ²⁵ ;
Guano CG/EN	
Kompostirana ili fermentisana mješavina biljnih materija CG Composted or fermented mixture of vegetable matter EN	- proizvod dobijen iz mješavina biljnih materija, koje su bile podvrgnute kompostiranju ili anaerobnoj fermentaciji za proizvodnju biogasa;
Digestat biogasa koji sadrži nusproizvode životinjskog porijekla su-fermentisane sa materijalom biljnog ili životinjskog porijekla kako je navedeno u ovom Prilogu CG Biogas digestate containing animal by-products co-digested with material of plant or animal origin as listed in this Annex E	- nusproizvodi životinjskog porijekla (uključujući nusproizvode divljih životinja) kategorije 3 i sadržaj digestivnog trakta kategorije 2 ²⁶ ; - osim onog porijeklom iz industrijskog uzgoja; - postupci moraju biti u skladu sa propisima koji uređuju zdravstvena pravila za nusproizvode životinjskog porijekla i izvedene proizvode koji nisu namijenjeni za ishranu ljudi ²⁷ ; - ne smije se primjenjivati na jestive dijelove usjeva;
Proizvodi ili nusproizvodi životinjskog porijekla: - krvno brašno - brašno od papaka - rogovlje u prahu (brašno od rogova) - koštano brašno ili deželatinizirano koštano brašno - riblje brašno - mesno brašno - brašno od perja, dlake i kože („chiquette“) - vuna - krzno ⁽¹⁾ - dlaka - mliječni proizvodi - hidrolizirani proteini ⁽²⁾	(1) Maksimalna koncentracija hroma (VI) u mg/kg suve materije: ne može se detektovati. (2) Ne smije se primjenjivati na jestive dijelove usjeva.

²⁴ u skladu sa posebnim propisom koji uređuje otpad i u koji je prenešena Direktiva 2008/98/EC;

²⁵ Regulativa 1069/2009;

²⁶ kategorije definisane Regulativom 1069/2009;

²⁷ Regulativa 142/2011;

Proizvodi i nusproizvodi biljnog porijekla CG Products and by-products of plant origin EN	- npr., sačma od pogače uljarica, ljuske kakaa, ječmene klice (sladovina);
Hidrolizirani proteini biljnog porijekla CG Hydrolysed proteins of plant origin EN	
Alge i proizvodi od algi CG Algae and algae products EN	- dobijeno direktno samo: <ul style="list-style-type: none"> fizičkim postupcima, uključujući dehidraciju, zamrzavanje i mljevenje ekstrakcijom vodom ili vodenom kiselom i/ili alkalnom otopinom fermentacijom samo iz organske proizvodnje ili sakupljeno na održiv način²⁸
Piljevina i iver CG Sawdust and wood chips EN	- drvo koje nije hemijski tretirano nakon sječe;
Kompostirana kora CG Composted bark EN	- drvo koje nije hemijski tretirano nakon sječe;
Drveni pepeo CG Wood ash EN	- od drveta koje nije hemijski tretirano nakon sječe;
Meki sirovi kameni fosfat CG Soft ground rock phosphate EN	- proizvod dobijen mljevenjem mekih mineralnih fosfata koji kao bitne sastojke sadrži trikalcijum-fosfat i kalcijum-karbonat; - minimalni sadržaj hranjivih materija (maseni udio u procentima): 25 % P ₂ O ₅ fosfor izražen kao P ₂ O ₅ rastvorljiv u mineralnim kiselinama, pri čemu je najmanje 55 % deklarisanog sadržaja P ₂ O ₅ rastvorljivo u 2 % mravljivoj kiselini - veličina čestica: <ul style="list-style-type: none"> najmanje 90 % masenog udjela mora proći kroz sito otvora od 0,063 mm; najmanje 99 % masenog udjela mora proći kroz sito s otvora od 0,125 mm; - sadržaj kadmijuma manji ili jednak 90 mg/kg P ₂ O ₅ ili u skladu sa relevantnim graničnim vrijednostima za kontaminante utvrđenim u Zakonu o sredstvima za ishranu bilja ²⁹ ;
Aluminijum-kalcijum-fosfat CG Aluminium-calcium phosphate EN	- proizvod dobijen u amorfnom obliku termičkom obradom i mljevenjem, koji kao bitne sastojke sadrži aluminij-fosfate i kalcij-fosfate minimalni sadržaj hranjivih materija (maseni udio u procentima) 30 % P ₂ O ₅ ; - fosfor izražen kao P ₂ O ₅ rastvorljiv u mineralnim kiselinama, pri čemu je najmanje 75 % deklarisanog sadržaja P ₂ O ₅ rastvorljivo u alkalnom amonijum-citratu (Joulie); - veličina čestica: <ul style="list-style-type: none"> najmanje 90 % masenog udjela mora proći kroz sito otvora od 0,160 mm; najmanje 98 % masenog udjela mora proći kroz sito otvora od 0,630 mm; - sadržaj kadmijuma manji ili jednak 90 mg/kg P ₂ O ₅ ili u skladu sa relevantnim graničnim vrijednostima za kontaminante utvrđenim u Zakonu o sredstvima za ishranu bilja; - upotreba ograničena na bazična zemljišta (pH > 7,5);
Tomasova šljaka (Tomasovi fosfati ili Tomasovo brašno) CG Basic slag (Thomas phosphates or Thomas slag) EN	- proizvod dobijen pri topljenju gvožđa (željeza) obradom fosfornih talina, koji kao bitne sastojke sadrži kalcijum-silikofosfate minimalni sadržaj hranjivih materija (maseni udio u procentima): <ul style="list-style-type: none"> 12 % P₂O₅ fosfor izražen kao fosfor-pentoksid rastvorljiv u mineralnim kiselinama, pri čemu je najmanje 75 % deklarisanog sadržaja fosfor-pentoksida rastvorljivo u 2 % limunskoj kiselini ili 10 % P₂O₅ fosfor izražen kao fosfor-pentoksid rastvorljiv u 2 % limunskoj kiselini - veličina čestica: <ul style="list-style-type: none"> najmanje 75 % masenog udjela mora proći kroz sito otvora od 0,160 mm; najmanje 96 % masenog udjela mora proći kroz sito otvora od 0,630 mm; - sadržaj kontaminante utvrđen Zakonom o sredstvima za ishranu bilja;
Sirova kalijumova so (npr. kainit, silvinit) CG	- proizvod dobijen iz sirovih kalijumovih soli;

²⁸ u skladu sa tačkom 2.4. Dijela III. Priloga II. Regulativa 2018/848;

²⁹ Regulativa 2019/1009;

Crude potassium salt EN	- minimalni sadržaj hranljivih materija (maseni udio u procentima): <ul style="list-style-type: none"> • 9 % K₂O kalijum izražen kao u vodi rastvorljiv K ₂ O <ul style="list-style-type: none"> • 2 % MgO magnezijum u obliku u vodi rastvorljivih soli, izražen kao magnezijum-oksidi <ul style="list-style-type: none"> - primjenjuju se relevantne granične vrijednosti za kontaminante utvrđene Zakonom o sredstvima za ishranu bilja;
Kalijum-sulfat, koji može sadržati magnezijumovu so CG Potassium sulphate, possibly containing magnesium salt EN	- proizvod dobijen iz sirove kalijumove soli postupkom fizičke ekstrakcije, koji eventualno sadrži i soli magnezijuma;
Džibra i ekstrakt džibra CG Stillage and stillage extract EN	- isključuje ostatak amonijuma;
Kalcijum karbonat, na primjer: kreda, lapor, mljeveni krečnjak, bretonski meliorant (maerl), fosfatna kreda CG Calcium carbonate, for instance: chalk, marl, ground INazivstone, Breton ameliorant (maerl), phosphate chalk EN	- samo prirodnog porijekla;
Otpad mekušaca CG Mollusc waste EN	- samo iz organske akvakulture ili iz održivog ribarstva, u skladu sa Zakonom o morskom ribarstvu "Sl. list CG", br. 69/2025 ³⁰
Ljuske od jaja CG Egg shells EN	- zabranjeno porijeklo iz industrijskog uzgoja;
Magnezijum i kalcijum karbonat CG Magnesium and calcium carbonate EN	- samo prirodnog porijekla; - npr. magnezijeva kreda, mljeveni magnezij, krečnjak;
Magnezijum sulfat (kizerit) CG Magnesium sulphate (kieserite) EN	- samo prirodnog porijekla;
Rastvor kalcijum hlorida CG Calcium chloride solution EN	- samo za folijarno tretiranje stabala jabuke, kako bi se spriječio nedostatak kalcijuma;
Kalcijum sulfat (gips) CG Calcium sulphate (gypsum) EN	- proizvod prirodnog porijekla koji sadrži kalcijum sulfat u različitim stepenima hidratacije; - minimalni sadržaj nutrijenata (procenat po težini): <ul style="list-style-type: none"> • 25 % CaO • 35 % SO₃ kalcijum i sumpor izraženi kao ukupni CaO + SO ₃ ; - finoća mljevenja: <ul style="list-style-type: none"> • najmanje 80 % proći kroz sito sa širinom oka od 2 mm; • najmanje 99 % proći kroz sito sa širinom oka od 10 mm; <ul style="list-style-type: none"> - primjenjuju se relevantna ograničenja za kontaminante utvrđena u Zakonom o sredstvima za ishranu bilja;
Industrijski kreč iz proizvodnje šećera CG Industrial lime from sugar production EN	- nusproizvod proizvodnje šećera od šećerne repe i šećerne trske;
Industrijski kreč iz vakuumske proizvodnje soli CG Industrial lime from vacuum salt production EN	- nusproizvod vakuumske proizvodnje soli iz slane vode koja se nalazi u planinama;
Elementarni sumpor CG Elemental sulphur EN	- u skladu sa relevantnim graničnim vrijednostima za kontaminante utvrđenim u Zakonu o sredstvima za ishranu bilja ³¹ ;
Neorganska đubriva sa mikrohranivima CG Inorganic Micronutrient Fertilisers EN	- u skladu sa relevantnim graničnim vrijednostima za kontaminante utvrđenim u Zakonu o sredstvima za ishranu bilja ³² ;
Natrijum hlorid CG Sodium chloride EN	
Kameno brašno, pijesak prirodnog porijekla, gline i minerali gline CG Stone meal, sand of natural origin, clays and clay minerals EN	- npr. perlit, pijesak i vermikulit, uključujući i termički obrađene, perlit, pijesak i vermikulit, uključujući i termički obrađene, mogu se također koristiti za proizvodnju prokljalog sjemena kao inertni medij ³³
Leonardit (sirovi organski sediment bogat huminskim kiselinama) CG Leonardite (Raw organic sediment rich in humic acids) EN	- samo ako se dobije kao nusproizvod rudarskih aktivnost;
Huminske i fulvične kiseline CG Humic and fulvic acids EN	- samo ako se dobija neorganskim solima/rastvorima isključujući amonijumove soli; ili dobijeni od prečišćavanja vode za piće;

³⁰ član 2 Regulativa 1380/2013;³¹ Regulativa 2019/1009;³² Regulativa 2019/1009;³³ kako je navedeno u dijelu I, tački 1.3(a) Priloga II Regulativa 2018/848;

Ksilit CG Xylite EN	- samo ako se dobije kao nusproizvod rudarskih aktivnosti (npr. nusproizvod rudarstva smeđeg uglja);
Hitin (Polisaharid dobijen iz ljuske rakova) CG Chitin (Polysaccharide obtained from the shell of crustaceans) EN	- dobijeni iz organske akvakulture ili iz održivog ribarstva ³⁴ ;
Organski ³⁵ bogati sediment iz slatkovodnih ekosistema formiranih u uslovima bez kiseonika (npr. Sapropele) CG Organic rich sediment from freshwater bodies formed under exclusion of oxygen (e.g. sapropel) EN	- samo organski sedimenti koji su nusproizvodi upravljanja slatkovodnih ekosistema ili izvađeni iz bivših slatkovodnih područja; - kada je primjenjivo, ekstrakcija treba da se uradi na način da izazove minimalan uticaj na vodeni sistem; - samo sedimenti iz izvora bez kontaminacije pesticida, upornih organskih zagađivača i supstanci sličnih benzinu; - primjenjuju se relevantna ograničenja za kontaminante utvrđena u Zakonom o sredstvima za ishranu bilja ³⁶ ;
Biougalj - proizvod pirolize napravljen od širokog spektra organskih materijala biljnog porijekla i primjenjuje se kao sredstvo za oplemenjivač zemljišta CG Biochar – pyrolysis product made from a wide variety of organic materials of plant origin and applied as a soil conditioner EN	- samo od biljnog materijala, kada se tretira nakon žetve samo proizvodima iz Liste I; - primjenjuju se relevantna ograničenja za kontaminante utvrđena u Zakonom o sredstvima za ishranu bilja ³⁷ ;
Regenerisani (izdvojeni) struvit i istaložene fosfatne soli CG Recovered struvite and precipitated phosphate salts EN	- proizvodi moraju ispunjavati uslove utvrđene Zakonom o sredstvima za ishranu bilja ³⁸ ; - stajsko đubrivo kao sirovima ne može imati porijeklo iz industrijskog uzgoja;
Natrijum nitrat CG Sodium nitrate EN	- samo za proizvodnju algi na zemljištu u zatvorenim sistemima;
Kalijum hlorid CG Potassium chloride (muriate of potash) EN	- samo prirodnog porijekla;
Soli selena CG Selenium salts EN	- samo u slučaju nedostatka zemljišta koje se koristi za uzgoj životinja i / ili ispašu ili za proizvodnju stočne hrane;
Ugljen-dioksid CG Carbon dioxide EN	- upotreba za obogaćivanje vode radi proizvodnje algi na kopnu u zatvorenim sistemima; u tom slučaju, ugljen-dioksid mora biti prehrambenog kvaliteta; - kada je dostupan, ugljen-dioksid se dobija kao nusproizvod drugih procesa ili iz obnovljivih izvora ³⁹ u sklopu sa posebnim propisima o promociji upotrebe energije iz obnovljivih izvora; - može se koristiti i u proizvodnji u staklenicima;
Kalcijum acetat CG Calcium acetate EN	- samo za folijarnu primjenu na povrću u plastenicima i na stablima jabuka kako bi se spriječio nedostatak kalcijuma; - dobijen iz kalcijum karbonata prirodnog porijekla;
Kalcijum fosfat CG Calcium phosphate EN	- samo kada potiče iz pepela kanalizacionog mulja; - samo proizvodi koji su u skladu sa zahtjevima Zakona o sredstvima za ishranu bilja ⁴⁰ ;
Prostirke od biljnih vlakana CG Plant fibre mats EN	- vlakna na biljnoj bazi, kao što su vlakna konoplje, lanena vlakna, kokosova vlakna; - bez dodatka bilo kakvog đubriva, poboljšivača zemljišta ili hranljivih materija, niti dodataka ili veziva, samo mehanički proizvedeno; - samo za proizvodnju proklijalog sjemena kao inertnog medija u skladu sa Zakonom o organskoj proizvodnji ⁴¹ ; - kada su dostupni, koriste se materijali iz organske proizvodnje;
Kalcijum i magnezijum glukonat CG Calcium and magnesium gluconate EN	- izveden iz mikrobne fermentacije

Napomena:

U skladu sa članom 26 stav 1 tačka 2 Zakona o organskoj proizvodnji⁴², u organskoj proizvodnji mogu se koristiti samo proizvodi i supstance navedene u Listi II kao sredstava za ishranu bilja (đubriva), oplemenjivači zemljišta i hranjive materije za ishranu biljaka, poboljšanje i obogaćivanje legla ili za uzgoj algi ili stanište životinja u akvakulturi, pod uslovom da su u skladu sa relevantnim propisima,

³⁴ u skladu sa članom 2 Regulative 1380/2013;

³⁵ ovdje se 'organsko' koristi u smislu organske hemije, a ne organske poljoprivrede;

³⁶ utvrđene u Regulativi 2019/1009;

³⁷ utvrđene u Regulativi 2019/1009;

³⁸ u koji je prenešena Regulativa 2019/1009;

³⁹ u koji je prenešena Direktiva 2018/2001;

⁴⁰ u koji je prenešena Regulativa 2019/1009;

⁴¹ u koji su prenešene obaveze iz dijela I, tačka 1.3(a), Aneksa II Regulative 2018/848;

⁴² u koji su prenešene odredbe tačke (b) člana 24. stav 1 Regulative 2018/848;

posebno sa Zakonom o sredstvima za ishranu bilja⁴³, u skladu sa posebnim propisima o nusproduktima životinjskog porijekla⁴⁴ i u skladu sa posebnim propisom o zdravstvenim pravilima u vezi sa nus proizvodima životinjskog porijekla i proizvodima izvedenim iz njih koji nisu namenjeni za ljudsku ishranu⁴⁵ i, gde je to primjenjivo u skladu sa zakonom.

U skladu sa Zakonom o organskoj proizvodnji⁴⁶, preparati mikroorganizama mogu se koristiti za poboljšanje ukupnog stanja zemljišta ili za poboljšanje dostupnosti hranljivih materija u zemljištu ili u usjevima.

Mogu se koristiti samo u skladu sa specifikacijama i ograničenjima upotrebe.

III. Lista proizvoda i supstanci odobrenih u organskoj proizvodnji za upotrebu u hrani za životinje ili u proizvodnji hrane za životinje:

III.A Lista odobrenih hraniva koja nijesu iz organske proizvodnje za hranu za životinje - biljnog, algalnog, životinjskog ili kvasnog porijekla ili kao hraniva mikrobiološkog ili mineralnog porijekla

U skladu sa članom 26 stav 1 tačka 3 Zakona o organskoj proizvodnji, samo proizvodi i supstance navedeni u ovom dijelu mogu se koristiti u organskoj proizvodnji kao hraniva koja nijesu iz organske proizvodnje za hranu za životinje - biljnog, algalnog, životinjskog ili kvasnog porijekla ili kao hraniva mikrobiološkog ili mineralnog porijekla, pod uslovom da je njihova upotreba u skladu sa posebnim propisima koji uređuju stavljanje u promet i upotrebu hrane za životinje⁴⁷ i, kada je to primjenjivo, u skladu sa zakonom:

III.A.1. Lista hraniva mineralnog porijekla

Broj u katalogu hraniva (1)	Naziv	Specifični uslovi i ograničenja
11.1.1	Kalcijum karbonat	
11.1.2	Krečnjačke morske školjke	
11.1.4	Karbonatni kalcijum morskog porijekla (iz morskih algi). Maerl	
11.1.5	Lithothamn	
11.1.6	Kalcijum hlorid	Može se koristiti samo kao "hrana za životinje namenjene posebnim prehrambenim potrebama" definisana u skladu sa posebnim propisima koji uređuju stavljanje u promet i upotrebu hrane za životinje ⁴⁸ u za smanjenje rizika od mlječne groznice i subkliničke hipokalcemije u skladu sa posebnim propisom o hrani za životinje namijenjene za posebne prehrambene potrebe ⁴⁹ , uključujući bolus formulaciju kalcijum hlorid kada se prečišćava od prirodne slane vode, ako je dostupan samo za krave muzare kojima je potrebna i na ograničen period.
11.1.13	Kalcijum glukonat	
11.2.1	Magnezijum oksid	
11.2.4	Magnezijum sulfat bezvodni	
11.2.6	Magnezijum hlorid	
11.2.7	Magnezijum karbonat	
11.3.1	Dikalcijum fosfat	
11.3.2	Monodikalcijum fosfat	
11.3.3	Monokalcijum fosfat	
11.3.5	Kalcijum-magnezijum fosfat	
11.3.8	Magnezijum fosfat	
11.3.10	Mononatrijum fosfat	
11.3.16	Kalcijum natrijum fosfat	
11.3.17	Monoamonijum fosfat (amonijum dihidrogen ortofosfat)	- samo za akvakulturu
11.3.19	Pentanatrijum trifosfat (STPP)	- samo za hranu za kućne ljubimce
11.3.27	Dinatrijum dihidrogen difosfat (SAPP)	- samo za hranu za kućne ljubimce
11.4.1	Natrijum hlorid	

⁴³ u koji su prenešene odredbe Regulative 2019/1009;

⁴⁴ u koji su prenešene odredbe Regulative 1069/2009;

⁴⁵ u koji su prenešene odredbe Regulative 142/2011;

⁴⁶ u koji su prenešene odredbe tačke 1.9.6 dijela I Aneksa II Regulative 2018/848;

⁴⁷ u koju su prenešene odredbe Regulativa 767/2009;

⁴⁸ u koju su prenešene odredbe članu 3(2) tačka (o) Regulative 767/2009;

⁴⁹ u koju su prenešene odredbe dijela B, unos u tabeli "60", Aneksa Regulative 2020/354;

11.4.2	Natrijum bikarbonat	
11.4.4	Natrijum karbonat	
11.4.6	Natrijum sulfat	
11.5.1	Kalijum hlorid	
(*) U skladu sa Regulativom 68/2013 o Katalogu krmiva (SL L 29, 30.1.2013, str. 1).		

III.A.2. Lista drugih hraniva za hranu za životinje

Broj u katalogu hraniva (*)	Naziv	Specifični uslovi i ograničenja
ex 7.1.4	Ulje algi	<ul style="list-style-type: none"> - ulje dobijeno ekstrakcijom iz mikroalgi fermentacijom - medijum za uzgoj za proces fermentacije ne smije biti GMO porijekla i treba da bude od organskih sirovina, ako je dostupno
10	Brašno, ulje i drugi sastojci za ishranu porijeklom od riba ili drugih vodenih životinja	<ul style="list-style-type: none"> - pod uslovom da su dobijeni iz ribarstva koje je sertifikovano kao održivo u okviru šeme koja je priznata u skladu sa utvrđenim principima u Zakonu o morskome ribarstvu⁵⁰ - pod uslovom da su proizvedeni ili pripremljeni bez hemijski sintetizovanih rastvarača - njihova upotreba je odobrena samo za životinje koje nijesu biljojedi - upotreba hidrolizata ribljeg proteina odobrena je samo za mlađe životinje koje nijesu biljojedi
10	Brašno, ulje i druga hranova za životinje ribljeg porijekla, mekušace ili rakova	<ul style="list-style-type: none"> - mesoždere životinja akvakulture - iz ribarstva koje je sertifikovano kao održivo u okviru šeme koju je priznao nadležni organ u skladu sa principima utvrđenim u Zakonu o morskome ribarstvu i Zakonom o organskoj proizvodnji⁵¹ - dobijeni od obrezivanja ribe, rakova ili mekušaca koji su već ulovljeni za ljudsku ishranu ili dobijeni iz cijele ribe, rakova ili mekušaca ulovljenih i koji se ne koriste za ishranu ljudi u skladu sa Zakonom o organskoj proizvodnji⁵²
10	Riblje brašno i riblje ulje	<ul style="list-style-type: none"> - u fazi rasta, za ribe u unutrašnjim vodama, Penaeid škampi i slatkovodne kozice i tropske slatkovodne ribe - iz ribarstva koje je sertifikovano kao održivo u okviru šeme koju je priznao nadležni organ u skladu sa principima utvrđenim Zakonu o morskome ribarstvu i Zakonom o organskoj proizvodnji⁵³ - samo ako prirodna hrana u ribnjacima i jezerima nije dostupna u dovoljnim količinama, maksimalno 25 % ribljeg brašna i 10 % ribljeg ulja u obroku hrane za penaeid škampe i slatkovodne kozice (<i>Macrobrachium</i> spp.) i maksimalno 10 % ribljeg brašna ili ribljeg ulja u obroku hrane sijamskog soma (<i>Pangasius</i> spp.), u skladu sa Zakonom o organskoj proizvodnji⁵⁴
12.1.5	Kvasci	- kada nije dostupno iz organske proizvodnje
ex 12.1.9	Jednoćelijski proteini iz <i>Trichoderma viride</i> i <i>Aspergillus oryzae</i>	<ul style="list-style-type: none"> - samo iz ne-GM sojeva i medija za kulturu - koji nijesu dobijeni iz supstrata sa sintetičkim izvorima azota - dobijeni od supstrata koji dolaze iz organske proizvodnje kada se koriste za preživare i druge biljojede - kada se koriste, sredstva protiv pjenjenja ista moraju biti odobrena za upotrebu u organskoj proizvodnji
12.1.10	Proizvodi od <i>Bacillus subtilis</i> bogati proteinima	<ul style="list-style-type: none"> - samo iz ne-GM sojeva i medija za kulturu - koji nijesu dobijeni iz supstrata sa sintetičkim izvorima azota - dobijeni od supstrata koji dolaze iz organske proizvodnje kada se koriste za preživare i druge biljojede - kada se koriste, sredstva protiv pjenjenja ista moraju biti odobrena za upotrebu u organskoj proizvodnji
12.1.12	Proizvodi od kvasaca	- kada nije dostupno iz organske proizvodnje
ex 13.6.4	Kalcijum stearat	
13.11.1	Propilen glikol; [1,2-propandiol]; [propan-1,2-diol]	- može se koristiti samo kao "hrana za životinje namijenjena posebnim prehrambenim potrebama" definisana u posebnom propisu koji uređuje stavljanje na tržište i upotrebu hrane za životinje ⁵⁵ za smanjenje rizika od ketoze u skladu posebnim propisom koji uređuje

⁵⁰ u koji je prenešena Regulativa 1380/2013;

⁵¹ u koji je prenešena Regulativa 1380/2013, u skladu sa tačkom 3.1.3.1(c) dijela III Aneksa II Regulative 2018/848;

⁵² u koji je prenešena tačka 3.1.3.3(c) dijela III Aneksa II Regulativa 2018/848 i tačka 3.1.3.3(d) dijela III Aneksa II Regulativa 2018/848;

⁵³ u koji je prenešena Regulativa 1380/2013, I u skladu sa tačkom 3.1.3.1(c) dijela III Aneksa II Regulativa 2018/848;

⁵⁴ u koji je prenešena tačka 3.1.3.4(c)(i) i (ii) dijela III Aneksa II Regulativa 2018/848;

⁵⁵ u koji je prenešen član 3(2) tačka (o) Regulativa 767/2009;

		zahtjevima za proizvodnju i stavljanje na tržište hrane za životinje za posebne nutritivne potrebe ⁵⁶ , uključujući formulaciju bolusa - samo za mliječne krave, ovce i koze po potrebi i na ograničen period
	Holesterol	- proizvod dobijen od vunene masti (lanolin) saponifikacijom, odvajanjem i kristalizacijom, iz školjki ili drugih izvora - da obezbijedi kvantitativne prehrambene potrebe Penaeid škampi i slatkododnih kozica (<i>Macrobrachium</i> spp.) u fazi rasta i u ranijim životnim fazama u rasadnicima i mrijestilištima - kada nije dostupno iz organske proizvodnje
	Bilje	U skladu sa Zakonom o organskoj proizvodnji ⁵⁷ , posebno: - kada nije dostupan u organskom obliku - proizvedeno/pripremljeno bez hemijskih rastvarača, - maksimalno 1 % u obroku hrane
	Melase	U skladu sa Zakonom o organskoj proizvodnji ⁵⁸ , posebno: - kada nije dostupan u organskom obliku - proizvedeno/pripremljeno bez hemijskih rastvarača, - maksimalno 1 % u obroku hrane
	Fitoplankton i zooplankton	- samo u uzgoju larvi organskih mlađi
	Specifična proteinska jedinjenja	U skladu sa Zakonom o organskoj proizvodnji ⁵⁹ , posebno: do 31. decembra 2026. godine, - kada nije dostupan u organskom obliku, - proizvedeno/pripremljeno bez hemijskih rastvarača, - za ishranu prasadi do 35 kg ili mlade živine, - maksimalno 5 % suve materije hrane za životinje poljoprivrednog porijekla u periodu od 12 mjeseci
	Začini	U skladu sa Zakonom o organskoj proizvodnji ⁶⁰ , posebno: - kada nije dostupan u organskom obliku - proizvedeno/pripremljeno bez hemijskih rastvarača, - maksimalno 1 % u obroku hrane
(1) U skladu sa Katalogom krmiva ⁶¹ .		

III.B Lista odobrenih dodataka hrani za životinje i pomoćna sredstva u preradi koja se koriste u ishrani životinja u skladu sa članom 26 stav 1 tačka 4 Zakona o organskoj proizvodnji⁶²

III.B.1 Lista odobrenih aditiva za hranu za životinje

Aditivi za hranu za životinje iz ovog dijela treba da su odobreni u skladu sa posebnim propisom koji uređuje aditive u hrane za životinje⁶³, a primjenjuju se i ovdje navedeni specifični uslovi.

III.B.1.1. Lista odobrenih aditiva za hranu za životinje – Tehnološki aditivi

(a) Konzervansi

ID broj ili funkcionalna grupa	Naziv	Specifični uslovi i ograničenja
1a200	sorbinska kiselina	
1k236	mravlja kiselina	
1k237i	natrijum format	
1a260	sirćetna kiselina	
1a270 1a270i	mliječne kiseline	
1k280	propionska kiselina	
1a282	kalcijum propionat	- može se koristiti samo kao "hrana za životinje namenjene posebnim prehrambenim potrebama" definisana u posebnom propisu koji uređuje stavljanje na tržište i upotrebu hrane za životinje ⁶⁴ za smanjenje rizika od mliječne groznice i subkliničke hipokalcemije u skladu posebnim propisom koji uređuju zahtjeve za proizvodnju i

⁵⁶ u koji je prenešen dio B, unos u tabeli "61", Aneksa Regulativa 2020/354;

⁵⁷ u koji je prenešena tačka (e)(iv) člana 24(3) Regulativa 2018/848;

⁵⁸ u koji je prenešena tačka (e)(iv) člana 24(3) Regulativa 2018/848;

⁵⁹ u koji je prenešena tačka 1.9.3.1(c) i 1.9.4.2(c) Regulativa 2018/848;

⁶⁰ u koji je prenešena tačka (e)(iv) člana 24(3) Regulativa 2018/848;

⁶¹ u koji je prenešena Regulativa 68/2013;

⁶² u koji je prenešena tačka (d) člana 24(1) Regulativa 2018/848;

⁶³ u koji je prenešena Regulativa 1831/2003;

⁶⁴ u koji je prenešen član 3(2) tačka (o) Regulativa 767/2009;

		stavljanje na tržište hrane za životinje za posebne nutritivne potrebe ⁶⁵ , uključujući bolus formulaciju - samo za krave muzare kojima je potrebna i na ograničen period.
1a330	limunska kiselina	

(b) Antioksidanti

ID broj ili funkcionalna grupa	Naziv	Specifični uslovi i ograničenja
1b306(i)	Ekstrakti tokoferola iz biljnih ulja	
1b306(ii)	Ekstrakti iz biljnih ulja bogati tokoferolom (bogati delta - tokoferolom)	

(c) Emulgatori, stabilizatori, zgušnjivači i sredstva za želiranje

ID broj ili funkcionalna grupa	Naziv	Specifični uslovi i ograničenja
1c322, 1c322i	Lecitini	- dobijena od organske sirovine - od 1. januara 2027. godine, samo iz organske proizvodnje
E 407	Karagenan	- samo za hranu za kućne ljubimce
E 410	Guma rogača (Rogač guma)	- samo za hranu za kućne ljubimce - dobijen samo iz procesa prženja - iz organske proizvodnje ako je dostupno
E 414	Bagremova guma (Guma arapska)	- samo za hranu za kućne ljubimce - iz organske proizvodnje ako je dostupno
E 415	Ksantanska guma	
E 412	Guar guma	

(d) Veziva i sredstva protiv zgrudnjavanja

ID broj ili funkcionalna grupa	Naziv	Specifični uslovi i ograničenja
E 535	Natrijum ferocijanid	- maksimalni sadržaj: 20 mg / kg NaCl izračunato kao ferocijanidni anion
E 551b	Koloidni silicijum dioksid	
E 551c	Kieselgur (dijatomejska zemlja, prečišćena)	
1m558i	Bentonit	
E 559	Kaolinske gline, bez azbesta	
E 560	Prirodne mješavine steatita i hlorita	
E 561	Vermikulit	
E 562	Sepiolit	
E 563	Sepiolitna glina	
E 566	Natrolit-fonolit	
1g568	Klinoptilolit sedimentnog porijekla	
E 599	Perlit	
1g599	Ilit-montmorilonit-kaolinit	

(e) Aditivi za silažu

ID broj ili funkcionalna grupa	Naziv	Specifični uslovi i ograničenja
1k	Enzimi, mikroorganizmi	- samo odobren da obezbijedi adekvatnu fermentaciju
1k236	Mravlja kiselina	
1k237	Natrijum format	
1k280	Propionska kiselina	
1k281	Natrijum propionat	

⁶⁵ u koji je prenešen dio B, unos u tabeli "60", Aneksa Regulatorna 2020/354;

(f) Supstance za smanjenje kontaminacije hrane mikotoksinima

ID broj ili funkcionalna grupa	Naziv	Specifični uslovi i ograničenja
1m558	Bentonite	

III.B.1.2. Lista odobrenih aditiva za hranu za životinje – Senzorski aditivi

ID broj ili funkcionalna grupa	Naziv	Specifični uslovi i ograničenja
ex2a	Astaksantin	<ul style="list-style-type: none"> - samo kada potiču iz organskih izvora, kao što su organske ljuske rakova - samo u obroku hrane za lososa i pastrmku u granicama njihovih fizioloških potreba - ako nije dostupan astaksantin izveden iz organskih izvora, može se koristiti astaksantin iz prirodnih izvora, kao što je <i>Phaffia</i> rodozima bogata astaksantinom.
ex2b	Aromatična jedinjenja	samo ekstrakti iz poljoprivrednih proizvoda, uključujući ekstrakt kestena (<i>Castanea sativa</i> Mill.)

III.B.1.3. Lista odobrenih aditiva za hranu za životinje - Nutritivni aditivi**(a) Vitamini, provitamini i hemijski definisane supstance koje imaju sličan efekat**

ID broj ili funkcionalna grupa	Naziv	Specifični uslovi i ograničenja
ex3a	Vitamini i provitamini	<ul style="list-style-type: none"> - dobijeno iz poljoprivrednih proizvoda - ako nije dostupno od poljoprivrednih proizvoda: <ul style="list-style-type: none"> • dobijenih sintetički, samo oni identični vitaminima dobijenim iz poljoprivrednih proizvoda mogu se koristiti za monogastrične životinje i životinje akvakulture • dobijenih sintetički, samo vitamini A, D i E identični vitaminima dobijenim iz poljoprivrednih proizvoda mogu se koristiti za preživare; upotreba podleže prethodnom odobrenju na osnovu procjene mogućnosti da organski preživari dobiju potrebne količine navedenih vitamina kroz svoje obroke hrane
3a370	Taurine	<ul style="list-style-type: none"> - samo za mačke i pse - nije sintetičkog porijekla, ako je dostupno
3a920	Bezvodni betain	<ul style="list-style-type: none"> - samo za monogastrične životinje i ribe - iz organske proizvodnje; ako nije dostupan, prirodnog porijekla

(b) Jedinjenja elemenata u tragovima

ID broj ili funkcionalna grupa	Naziv	Specifični uslovi i ograničenja
3b101	Gvožđe (II) karbonat (siderit)	
3b103	Gvožđe (II) sulfat monohidrat	
3b104	Gvožđe (II) sulfat heptahidrat	
3b105	Gvožđe (II) fumarat	<ul style="list-style-type: none"> - može se koristiti samo kao "hrana za životinje namjenjene posebnim prehrambenim potrebama" definisana u posebnom propisu koji uređuje stavljanje na tržište i upotrebu hrane za životinje⁶⁶ za nadoknadu nedovoljne dostupnosti gvožđa nakon rođenja u skladu sa posebnim propisom koji uređuje zahtjevima za proizvodnju i stavljanje na tržište hrane za životinje za posebne nutritivne potrebe⁶⁷ - samo za prasiće koji sisaju kojima je potrebno i u ograničenom vremenskom periodu
3b107	Gvožđe (II) helat proteinskih hidrolizata	- iz organske proizvodnje soje, ako je dostupno
3b110	Gvožđe dekstran 10 %	- može se koristiti samo kao "hrana za životinje namijenjene posebnim prehrambenim potrebama" definisana u posebnom propisu koji

⁶⁶ u koji je prenešen član 3(2) tačka (o) Regulativa 767/2009;⁶⁷ u koji je prenešen dio B, unos u tabeli "64", Aneksa Regulativa 2020/354;

		uređuje stavljanje na tržište i upotrebu hrane za životinje ⁶⁸ za nadoknadu nedovoljne dostupnosti gvožđa nakon rođenja u skladu sa posebnim propisom koji uređuje zahtjeve za proizvodnju i stavljanje na tržište hrane za životinje za posebne nutritivne potrebe ⁶⁹
		- medijum za uzgoj za proces fermentacije dekstrana mora biti ne-GMO porijekla - samo za prasiće koji sisaju kojima je potrebno i u ograničenom vremenskom period.
3b201	Kalijum jodid	
3b202	Kalcijum jodat, bezvodni	
3b203	Obloženi granulirani bezvodni kalcijum jodat	
3b301	Kobalt (II) acetat tetrahidrat	
3b302	Kobalt (II) karbonat	
3b303	Kobalt (II) karbonat hidroksid (2:3) monohidrat	
3b304	Obloženi granulirani kobalt (II) karbonat	
3b305	Kobalt (II) sulfat heptahidrat	
3b402	Bakar (II) karbonat dihidroksi monohidrat	
3b404	Bakar (II) oksid	
3b405	Bakar (II) sulfat pentahidrat	
3b407	Bakar (II) helat proteinskih hidrolizata	- iz organske proizvodnje soje, ako je dostupno
3b409	Dibakar hlorid trihidroksid	
3b502	Mangan (II) oksid	
3b503	Manganov sulfat, monohidrat	
3b505	Manganovi helati proteinskih hidrolizata	- iz organske proizvodnje soje, ako je dostupno
3b603	cink oksid	
3b604	cink sulfat heptahidrat	
3b605	cink sulfat monohidrat	
3b609	cink hlorid hidroksid monohidrat	
3b612	cinkov kelat proteinskih hidrolizata	- iz organske proizvodnje soje, ako je dostupno
3b701	natrijum molibdat dihidrat	
3b801	natrijum selenit	
3b802 3b803	obloženi granulirani natrijum selenit natrijum selenat	
3b810	Selenizirani kvasac, <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-3060, inaktiviran	
3b810i	Selenizirani kvasac <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-3060, inaktiviran	
3b811	Selenizirani kvasac, <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NCYC R397, inaktiviran	
3b812	Selenizirani kvasac, <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-3399, inaktiviran	
3b813	Selenizirani kvasac, <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NCYC R646, inaktiviran	

⁶⁸ u koji je prenešen član 3(2) tačka (o) Regulativa 767/2009;

⁶⁹ u koji je prenešen dio B, unos u tabeli "64", Aneksa Regulativa 2020/354;

3b817	Selenizirani kvasac, Saccharomyces cerevisiae NCYC R645 inaktiviran	
-------	---	--

(c) Aminokiseline, njihove soli i analozi

ID broj ili funkcionalna grupa	Naziv	Specifični uslovi i ograničenja
3c3.5.1 and 3c352	L-histidin monohlorid monohidrat	- proizvedeno fermentacijom - može se koristiti u obroku za salmonide kada izvori hrane navedeni u Zakon o organskoj proizvodnji ⁷⁰ ne obezbijavaju dovoljnu količinu histidina za zadovoljavanje prehrambenih potreba ribe.

III.B.1.4. Lista odobrenih aditiva za hranu za životinje - Zootehnički aditivi

ID broj ili funkcionalna grupa	Naziv	Specifični uslovi i ograničenja
4a, 4b, 4c i 4d	Enzimi i mikroorganizmi	
4d7 i 4d8	Amonijum hlorid	- samo za mačke

III.B.1.5. Lista odobrenih aditiva za hranu za životinje - Pomoćna sredstva za preradu

Za pomoćna sredstva za preradu kao što je definisano posebnim propisom koji uređuje aditive u hrane za životinje⁷¹, primjenjuju se posebni uslovi i ograničenja navedeni u sljedećoj tabeli:

Naziv	Specifični uslovi i ograničenja
Etanol	- da se koristi samo kao rastvarač za ekstrakciju za proizvodnju proteinskih obroka i samo kada proteinski obroci iz mehaničke ekstrakcije nisu dostupni u dovoljnim količinama - samo iz fermentacije ako je dostupno - samo iz organske proizvodnje ako je dostupno
Papain	- samo za proizvodnju aromatičnih iznutrica za proizvodnju hrane za kućne ljubimce koje su definisane u skladu sa posebnim propisom koji uređuje zdravstvena pravila u vezi sa nusproizvodima životinjskog porijekla i izvedenim proizvodima koji nisu namijenjeni za ljudsku ishranu ⁷² - pod uslovom da je enzim inaktiviran tokom procesa i stoga nije prisutan kao takav u dobijenim aromatičnim iznutricama i nema nikakav tehnološki uticaj na proizvod - od 1. januara 2027. godine, samo od organske sirovine.

IV. Lista proizvoda za čišćenje i dezinfekciju odobrenih za upotrebu u organskoj proizvodnji⁷³**IV.A Lista proizvoda za čišćenje i dezinfekciju ribnjaka, kaveza, bazena sa stalnim protokom vode, koridora i objekata koji se koriste u uzgoju životinja**

Naziv	Specifični uslovi i ograničenja
	U skladu sa članom 26 stav 1 tačke 5) Zakon o organskoj proizvodnji, samo proizvodi navedeni u ovom dijelu mogu se koristiti za čišćenje i dezinfekciju ribnjaka, kaveza, bazena sa stalnim protokom vode, koridora i objekata koji se koriste u uzgoju životinja pod uslovom da su ti proizvodi u skladu sa posebnim propisima koji uređuju deterđente ⁷⁴ i u skladu sa posebnim propisom koji uređuje biocide ⁷⁵ i ako je primjenjivo, u skladu sa zakonom.

IV.B Lista proizvoda za čišćenje i dezinfekciju objekata koji se koriste u biljnoj proizvodnji, uključujući i skladišta na poljoprivrednom gazdinstvu

Naziv	Specifični uslovi i ograničenja
	U skladu sa članom 26 stav 1 tačke 6) Zakon o organskoj proizvodnji, samo proizvodi navedeni u ovom dijelu mogu se koristiti za čišćenje i dezinfekciju objekata koji se koriste u biljnoj proizvodnji, uključujući i skladišta na poljoprivrednom gazdinstvu, pod

⁷⁰ u koji je prenešena tačka 3.1.3.3. dijela II Priloga II Regulativa 2018/848;

⁷¹ u koji je prenešen član 2(2) tačka (h) Regulativa 1831/2003;

⁷² u koji je prenešena tačka 18 Aneksa I Regulativa 142/2011;

⁷³ tačke (e), (f) i (g) člana 24(1) Uredbe (EU) 2018/848;

⁷⁴ u koji je prenešena Regulativa 648/2004;

⁷⁵ u koji je prenešena Regulativa 528/2012;

uslovom da su ti proizvodi u skladu sa posebnim propisima koji uređuju deterdžente⁷⁶ i u skladu sa posebnim propisom koji uređuje biocide⁷⁷ i ako je primjenjivo, u skladu sa zakonom.

IV.C Lista proizvoda za čišćenje i dezinfekciju u prostorijama za preradu i skladištenje, kao i za čišćenje i dezinfekciju transportnih sredstava

Naziv	Specifični uslovi i ograničenja
	U skladu sa članom 26 stav 1 tačke 7) Zakon o organskoj proizvodnji, samo proizvodi navedeni u ovom dijelu mogu se koristiti za čišćenje i dezinfekciju u prostorijama za preradu i skladištenje, kao i za čišćenje i dezinfekciju transportnih sredstava, pod uslovom da su ti proizvodi u skladu sa posebnim propisima koji uređuju deterdžente ⁷⁸ i u skladu sa posebnim propisom koji uređuje biocide ⁷⁹ i ako je primjenjivo, u skladu sa zakonom.

IV.D Lista proizvoda za čišćenje i dezinfekciju ribnjaka, kaveza, bazena sa stalnim protokom vode, koridora i objekata koji se koriste u uzgoju životinja

Do 31. decembra 2027. godine koristi se sljedeća lista:

Naziv
1. Proizvodi za čišćenje i dezinfekciju objekata za uzgoj životinja: <ul style="list-style-type: none">- kalijev i natrijev sapun- voda i para- vapneno mlijeko- kreč- živi kreč- natrijev hipohlorit (npr. tečni izbjeljivač)- kaustična soda- kaustični kalij- vodonik-peroksid- prirodne biljne esencije- limunska, persirćetna, mravlja, mliječna, oksalna i sirćetna kiselina- alkohol- azotna kiselina (oprema u mljekarstvu)- fosforna kiselina (oprema u mljekarstvu)- formaldehid- proizvodi za čišćenje i dezinfekciju sisa i opreme za mužu- natrijev karbonat.
2. Proizvodi za čišćenje i dezinfekciju u akvakulturi i proizvodnji morskih algi: <p>2.1 Proizvodi koji se koriste za čišćenje i dezinfekciju opreme i postrojenja u odsustvu akvakulturnih životinja mogu sadržavati sljedeće aktivne supstance:</p> <ul style="list-style-type: none">- ozon- natrijev hipohlorit- kalcijum hipohlorit- kalcijum hidroksid- kalcijum oksid- kaustična soda- alkohol- bakarni sulfat (samo do 31. decembra 2015.)- kalijum permanganat- kolač od sjemena kamelije (ograničena upotreba na proizvodnju škampa)- mješavine kalijum peroksomonosulfata i natrijevog hlorida koje proizvode hipohlorastu kiselinu. <p>2.2 proizvodi koji se koriste za čišćenje i dezinfekciju opreme i objekata u prisustvu, kao i u odsustvu životinja iz akvakulture, mogu sadržati sljedeće aktivne supstance:</p> <ul style="list-style-type: none">- krečnjak (kalcijum karbonat) za kontrolu pH vrijednosti- dolomit za korekciju pH vrijednosti (ograničena upotreba na proizvodnju škampa)- natrijev hlorid- vodonik-peroksid- natrijev perkarbonat- organske kiseline (sirćetna, mliječna, limunska)- huminska kiselina- persirćetne kiseline- perisirćetna i peroctanska kiselina- jodofori (samo u prisustvu jaja).

⁷⁶ u koji je prenešena Regulativa 648/2004;

⁷⁷ u koji je prenešena Regulativa 528/2012;

⁷⁸ u koji je prenešena Regulativa 648/2004;

⁷⁹ u koji je prenešena Regulativa 528/2012;

Od 31. decembra 2027. godine koristi se sljedeća lista, odnosno proizvodi ili proizvodi koji sadrže sljedeće aktivne supstance ne mogu se koristiti kao biocidni proizvodi:

Naziv
<ul style="list-style-type: none"> - kaustična soda - kaustična potaša - oksalna kiselina - prirodne esencije biljaka sa izuzetkom lanenog ulja, ulje lavande i ulje pepermint; - azotna kiselina; - fosforna kiselina - natrijum karbonat - bakar sulfat - kalijum permanganat - kolač od čajnog sjemena napravljen od prirodnog sjemena kamelije - huminska kiselina - peroksi sirćetne kiseline sa izuzetkom persirćetne kiseline.

V. Lista odobrenih proizvoda i supstanci za upotrebu u proizvodnji prerađene organske hrane i kvasaca koji se koriste kao hrana ili hrana za životinje

V.A Lista odobrenih aditiva u hrani i pomoćna sredstva za preradu iz člana 26 stav 1 tačke 4) Zakon o organskoj proizvodnji⁸⁰, uključujući nosače i druge supstance koje se koriste na isti način i sa istom namjenom, kao i pomoćna sredstva u preradi

E-broj ili Einecs (*), ili oboje	Naziv	Organska hrana u kojoj se može koristiti aditiv ili pomoćno sredstvo u preradi i posebni uslovi i ograničenja	
		Koristi se kao aditiv	Koristi se kao pomoćno sredstvo u obradi
E 153	Biljni ugljenik	jestiva kora od pepeljastog kozjeg sira Morbier sir	
E 160b(i)*	Annatto bixin	Red Leicester sir Double Gloucester sir Čedar (Cheddar) Mimolette sir	
E 160b(ii)*	Annatto norbixin	Red Leicester sir Double Gloucester sir Čedar (Cheddar) Mimolette sir	
E 170/207-439-9 and 215-279-6	Kalcijum karbonat	proizvodi biljnog i životinjskog porijekla	- proizvodi biljnog porijekla
E 220	Sumpor-dioksid	voćna vina (vino napravljeno od voća osim grožđa, uključujući jabukovače i perri) i medovina sa i bez dodatog šećera 100 mg/l (maksimalni nivoi dostupni iz svih izvora, izraženi kao SO ₂ u mg/l).	
E 223	Natrijum metabisulfit	rakovi	
E 224	Kalijum metabisulfit	voćna vina (vino napravljeno od voća osim grožđa, uključujući jabukovače i perri) i medovina sa i bez dodatog šećera 100 mg/l (maksimalni nivoi dostupni iz svih izvora, izraženi kao SO ₂ u mg/l)	
E 250	Natrijum nitrit	Mesne prerađevine može se koristiti samo ako je dokazano na zadovoljavajući način nadležnom organu da nije dostupna tehnološka alternativa, koja daje iste garancije i/ ili omogućava održavanje specifičnih karakteristika proizvoda. nije u kombinaciji sa E252 maksimalna količina koja se može dodati tokom proizvodnje izražena kao NO ₂ jona: 50 mg/kg maksimalna preostala količina iz svih izvora za proizvod spreman za stavljanje na tržište	

⁸⁰ u koji je prenešen član 24(2) tačka (a) Regulative 2018/848;

		tokom roka trajanja proizvoda izražen kao NO ₂ jon: 30 mg /kg	
E252	Kalijum nitrat	Mesne prerađevine može se koristiti samo ako je dokazano na zadovoljavajući način nadležnom organu da nije dostupna tehnološka alternativa, koja daje iste garancije/ili omogućava održavanje specifičnih karakteristika proizvoda. nije u kombinaciji sa E250 maksimalna količina koja se može dodati tokom proizvodnje izražena kao NO ₃ jona: 55 mg/kg maksimalni preostali iznos iz svih izvora za proizvod spreman za stavljanje na tržište tokom roka trajanja proizvoda izražen kao NO ₃ jon: 35 mg/kg	
E 267*	Puferovano sirće	proizvodi biljnog i životinjskog porijekla samo iz organske proizvodnje	
E 270/200-018-0	Mliječna kiselina	proizvodi biljnog i životinjskog porijekla	- sir - za regulaciju pH vrijednosti salamure u proizvodnji sira
E 290/204-696-9	Ugljen-dioksid	proizvodi biljnog i životinjskog porijekla	- proizvodi biljnog i životinjskog porijekla
E 296	Jabučna kiselina	proizvodi biljnog porijekla	
E 300	Askorbinska kiselina	proizvodi biljnog porijekla Mesni proizvodi (kategorija 08,3 (2)) i mesni proizvodi (kategorija 08,2 (2)) kojima su dodani drugi sastojci osim aditiva ili soli	
E 301	Natrijum askorbat	mesni proizvodi smije se koristiti samo u vezi s nitratima i nitritima	
E 306*	Ekstrakt bogat tokoferolom	proizvodi biljnog i životinjskog porijekla samo kao antioksidans	
E 322*	Lecitini	proizvodi biljnog i životinjskog porijekla samo iz organske proizvodnje	
E 325	Natrijum laktat	proizvodi biljnog porijekla Proizvodi na bazi mlijeka mesni proizvodi	
E 330/201-069-1	Limunska kiselina	proizvodi biljnog i životinjskog porijekla	- proizvodi biljnog i životinjskog porijekla
E 331	Natrijum citrati	proizvodi biljnog i životinjskog porijekla	
E 333	Kalcijum citrati	proizvodi biljnog porijekla	
E 334	Vinska kiselina (L(+)-)	proizvodi biljnog porijekla medovina	
E 335*	Natrijum tartrati	proizvodi biljnog porijekla od 1. januara 2027. godine, samo iz organske proizvodnje	
E 336*	Kalijum tartrati	proizvodi biljnog porijekla od 1. januara 2027. godine, samo iz organske proizvodnje	
E 337*	Kalijum natrijum tartarat	proizvodi biljnog porijekla od 1. januara 2027. godine, samo iz organske proizvodnje	
E 341(i)	Monokalcijum fosfat	brašno za brzo dizanje samo kao sredstvo za dizanje	
E 392*	Ekstrakt ruzmarina	proizvodi biljnog i životinjskog porijekla samo iz organske proizvodnje	
E 400	Alginska kiselina	proizvodi biljnog porijekla mliječni proizvodi	
E 401	Natrijum alginat	proizvodi biljnog porijekla mliječni proizvodi kobasice na bazi mesa	
E 402	Kalijum alginat	proizvodi biljnog porijekla proizvodi na bazi mlijeka	

E 406	Agar	proizvodi biljnog porijekla	
		proizvodi na bazi mlijeka	
		mesni proizvodi	
E 407	Karagenan	proizvodi biljnog porijekla	
		proizvodi na bazi mlijeka	
E 410*	Guma rogača	proizvodi biljnog i životinjskog porijekla samo iz organske proizvodnje	
E 412*	Guar guma	proizvodi biljnog i životinjskog porijekla samo iz organske proizvodnje	
E 414*	Arabic guma	proizvodi biljnog i životinjskog porijekla samo iz organske proizvodnje	
E 415	Xanthan guma	proizvodi biljnog i životinjskog porijekla	
E 417*	Tara guma	proizvodi biljnog i životinjskog porijekla samo iz organske proizvodnje samo kao zgušnjivač	
E 418*	Gellan gum	proizvodi biljnog i životinjskog porijekla iz organske proizvodnje, ako su dostupni samo oblik s visokim udjelom acila	
E 422*	Glycerol	biljni ekstrakti i arome samo biljnog porijekla samo iz organske proizvodnje kao rastvarač i nosač kao humektant u gel kapsulama kao površinski premaz tableta	
E 440(i)*	Pektin	proizvodi biljnog porijekla	
		proizvodi na bazi mlijeka	
E 460/232-674-9	Celuloza	želatina	- želatin - proizvodi biljnog porijekla
E 464	Hidroksipropil metil celuloza	proizvodi biljnog i životinjskog porijekla samo kao materijal za enkapsulaciju	
E 500/207-838-8, 205-633-8, 208-580-9	Natrijum karbonati	proizvodi biljnog i životinjskog porijekla	- proizvodi biljnog i životinjskog porijekla
E 501/209-529-3, 206-059-0	Kalijum karbonati	proizvodi biljnog porijekla	- grožđe - samo kao sredstvo za sušenje za proizvodnju sušenog grožđa
E 503	Amonijum karbonati	proizvodi biljnog porijekla	
E 504	Magnezijum karbonati	proizvodi biljnog porijekla	
E 509/233-140-8	Kalcijum hlorid	proizvodi biljnog porijekla samo da izazove koagulaciju	- proizvodi biljnog porijekla - samo kao sredstvo za bistrenje/flokulaciju
		proizvodi na bazi mlijeka samo kao stabilizator	
		kobasice na bazi mesa samo da izazove koagulaciju da se formira omotač/ovojnica	
E 511/232-094-6	Magnezijum hlorid	proizvodi biljnog porijekla samo da izazove koagulaciju	- proizvodi biljnog porijekla - samo kao sredstvo za bistrenje/flokulaciju
E 516/231-900-3	Kalcijum sulfat	proizvodi biljnog porijekla only as carrier or to induce coagulation isključivo kao nosač ili za izazivanje koagulacije	- proizvodi biljnog porijekla - samo kao sredstvo za bistrenje/flokulaciju
E 524/215-185-5	Natrijum hidroksid	površinski obrađen <i>Laugengebäck</i> samo kao površinska obrada	- šećeri
		arome samo kao regulator kiselosti	- ulje biljnog porijekla, isključujući maslinovo ulje - ekstrakti biljnih proteina
E 551/231-545-4	Silicijum dioksid	kakao samo kao sredstvo protiv zgrudnjavanja za upotrebu u automatizovanim aparatima za doziranje	- proizvodi biljnog porijekla
		bilje i začini u sušenom obliku praha	

		arome	
		propolis	
E 553b	Talk	proizvodi biljnog porijekla kobasice na bazi mesa samo kao površinska obrada	- proizvodi biljnog porijekla
E 901*/232-383-7	Pčelinji vosak	konditorski proizvodi samo iz organske proizvodnje samo kao sredstvo za glaziranje	- proizvodi biljnog porijekla - samo iz organske proizvodnje - samo kao sredstvo za odvajanje
E 903*/232-399-4	Carnauba vosak	konditorski proizvodi samo iz organske proizvodnje samo kao sredstvo za glaziranje agrumi samo iz organske proizvodnje samo kao metoda ublažavanja obaveznog ekstremnog hladnog tretmana voća protiv štetnih organizama u skladu sa Regulativom 2019/2072 (3)	- proizvodi biljnog porijekla - samo iz organske proizvodnje - samo kao sredstvo za odvajanje
E 938	Argon	proizvodi biljnog i životinjskog porijekla	
E 939	Helijum	proizvodi biljnog i životinjskog porijekla	
E 941/231-783-9	Azot	proizvodi biljnog i životinjskog porijekla	- proizvodi biljnog i životinjskog porijekla
E 948	Kiseonik	proizvodi biljnog i životinjskog porijekla	
E 968*	Erythritol	proizvodi biljnog i životinjskog porijekla samo iz organske proizvodnje bez upotrebe tehnologije jonske izmjene	
-/200-578-6	Ethanol		- proizvodi biljnog i životinjskog porijekla - samo kao rastvarač na kristalizaciji prajmera za proizvodnju šećera i/ili ekstrakcije rastvarača
-/200-580-7	sirćetna kiselina		- proizvodi biljnog porijekla - iz organske proizvodnje, ako je dostupno - ribe - iz organske proizvodnje, ako je dostupno
-/215-108-5	Bentonite		- proizvodi biljnog porijekla - medovina - samo kao vezivno sredstvo
-/215-137-3	Kalcijum hidroksid		- proizvodi biljnog porijekla
-/231-595-7	Hlorovodonična kiselina		- želatin - Gouda, Edam i Maasdammer sirevi, Boerenkaas, Friese u Leidse Nagelkaas - samo kao regulacija pH vrijednosti slane vode u procesu obrade sira
-/231-639-5	Sumporna kiselina		- želatin - šećer
-/231-765-0	Vodonik peroksid		- želatin
-/232-554-6	Želatina		- proizvodi biljnog porijekla
-/232-555-1	Kazein		- proizvodi biljnog porijekla
-/293-292-6	Isinglass (Ribli kolagen ili želatin iz ribljeg mjehura)		- proizvodi biljnog porijekla
-/931-328-0	Aktivni ugaj		- proizvodi biljnog i životinjskog porijekla
	Amonijum hidroksid		- želatin
	Diamonijum fosfat		- voćna vina, jabukovača, kruškovača i medovina

	L(+)-mliječna kiselina dobijena iz fermentacije		- ekstrakti biljnih proteina
	Tiamin hidrohlorid		- voćna vina, jabukovača, kruškovača i medovina
	Dijatomejska zemlja		- proizvodi biljnog porijekla - želatin
	Albumin od bjelanceta		- proizvodi biljnog porijekla
	Ekstrakt hmelja		- proizvodi biljnog porijekla - iz organske proizvodnje, ako je dostupno - samo u antimikrobne svrhe
	Ljuske lješnika		- proizvodi biljnog porijekla
	Perlit		- proizvodi biljnog porijekla - želatin
	Ekstrakt borove smole		- proizvodi biljnog porijekla - iz organske proizvodnje, ako je dostupno - samo u antimikrobne svrhe
	Pirinčano brašno		- proizvodi biljnog porijekla
	Taninska kiselina		- proizvodi biljnog porijekla - samo kao pomoćno sredstvo za filtriranje
	Biljna ulja		- proizvodi biljnog i životinjskog porijekla - samo iz organske proizvodnje - samo kao sredstvo za podmazivanje, odvajanje, za sprečavanje pjenjenja
	Sirće		- proizvodi biljnog porijekla - samo iz organske proizvodnje - ribe - samo iz organske proizvodnje
	Voda		- proizvodi biljnog i životinjskog porijekla - voda namijenjena za ljudsku potrošnju u skladu sa posebnim propisom koji uređuje kvalitet vode namijenjene za ljudsku potrošnju ⁸¹ (4)
	Drvena vlakna		- proizvodi biljnog i životinjskog porijekla - izvor drveta mora biti ograničen isključivo na sertifikovano drvo dobijeno održivom sječom - drvo koje se koristi ne smije da sadrži toksične komponente (tretman nakon sječe, prirodni toksini ili toksini iz mikroorganizama)
<p>Organski prehrambeni proizvodi kojima se mogu dodavati aditivi za hranu nalaze se u okviru odobrenja datih u skladu posebnim propisom koji uređuje aditive koji se mogu koristiti u hrani⁸².</p> <p>Specifični uslovi i ograničenja navedeni u gore navedenoj tabeli primjenjuju se pored uslova odobrenja u skladu sa posebnim propisom koji uređuje aditive koji se mogu koristiti u hrani⁸³.</p> <p>Upotreba kao aditiva za hranu ili kao pomoćnih sredstava u preradi dodjeljuje se od slučaja do slučaja u skladu sa posebnim propisom koji uređuje aditive koji se mogu koristiti u hrani i propisima o pomoćnim sredstvima u preradi⁸⁴.</p> <p>Za potrebe izračunavanja procenata u skladu sa članom iz člana 34 stav 6 Zakona o organskoj proizvodnji⁸⁵, aditivi za hranu označeni zvjezdicom u koloni „E-broj ili EINECS, ili oboje“ računaju se kao sastojci poljoprivrednog porijekla.</p>			

⁸¹ u koji je prenešena Direktiva 2020/2184;

⁸² u koji je prenešena Regulativa 1333/2008;

⁸³ u koji je prenešena Regulativa 1333/2008;

⁸⁴ u koji je prenešena Regulativa 1333/2008;

⁸⁵ u koji je prenešen član 30(5) Regulative 2018/848;

<p>Aditivi za hranu i pomoćna sredstva u preradi:</p> <p>U skladu sa članom 26 stav 1 tačka 4 Zakona o organskoj proizvodnji⁸⁶, samo proizvodi i supstance navedeni u ovom dijelu mogu se koristiti kao aditivi u hrani, uključujući prehrambene enzime koji se koriste kao aditivi u hrani i pomoćna sredstva u preradi za proizvodnju prerađene organske hrane, pod uslovom da je njihova upotreba u skladu sa posebnim propisom koji uređuje aditive koji se mogu koristiti u hrani i propisima o pomoćnim sredstvima u preradi⁸⁷ i po potrebi, u skladu sa zakonom.</p> <p>(1) Evropski inventar postojećih komercijalnih hemijskih supstanci.</p> <p>(2) Kategorije hrane u dijelu D Aneksa II Regulative 1333/2008 o aditivima za hranu: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1333/oj.</p> <p>(3) Regulativa 2019/2072 o utvrđivanju jedinstvenih uslova za sprovođenje Regulative 2016/2031, u vezi sa zaštitnim mjerama protiv štetnih organizama bilja: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj.</p> <p>(4) Direktiva 2020/2184 o kvalitetu vode namijenjene za ljudsku potrošnju: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/2184/oj.</p>

V.B Lista odobrenih sastojaka poljoprivrednog porijekla koji nijesu iz organske proizvodnje, a koji se koriste u proizvodnji prerađene organske hrane u skladu sa stavom 1 tačka 9 član 26 Zakona o organskoj proizvodnji⁸⁸

Naziv	Specifični uslovi i ograničenja
Alga Arame (<i>Eisenia bicyclis</i>), neobrađena, kao i proizvodi prve faze prerade direktno povezani s ovom algom	
Alga Hijiki (<i>Hizikia fusiforme</i>), neobrađena, kao i proizvodi prve faze prerade direktno povezani s ovom algom	
Kora drveta Pau d'arco Handroanthus impetiginosus ('lapacho')	- samo za upotrebu u Kombuchi i mješavinama čaja
Omotači/ovojnice	- od prirodnih sirovina životinjskog ili biljnog porijekla;
Želatin	- iz drugih izvora osim svinja
Mliječni minerali (prahu/ u tečnom obliku)	- samo kada se koristi zbog svoje senzorne funkcije kao potpuna ili djelomična zamjena za natrijum hlorid
Divlje ribe i divlje vodene životinje, neprerađene, kao i proizvodi dobijeni njihovom preradom	- samo iz ribolova koji je sertifikovan kao održiv prema programu koji je priznalo nadležno tijelo u skladu sa principima utvrđenim Zakonu o morskom ribarstvu ⁸⁹ , u skladu sa Zakonom o organskoj proizvodnji ⁹⁰ i samo kada nisu dostupni iz organske akvakulture.
<p>Sastojci poljoprivrednog porijekla koji nijesu iz organske proizvodnje koji se koriste u proizvodnji prerađene organske hrane:</p> <p>U skladu sa članom 26 stav 1 tačka 9 Zakona o organskoj proizvodnji⁹¹, u proizvodnji prerađene organske hrane mogu se koristiti samo oni sastojci poljoprivrednog porijekla koji nijesu iz organske proizvodnje navedeni u ovom dijelu, pod uslovom da je njihova upotreba u skladu sa posebnim propisima, ne dovodeći u pitanje detaljne zahtjeve za organsku proizvodnju prerađene hrane navedene u Zakonu o organskoj proizvodnji, a koji se odnose na pravila proizvodnje prerađene hrane⁹².</p> <p>Gore navedeno se ne primjenjuje na sastojke poljoprivrednog porijekla koji nijesu iz organske proizvodnje, a koji se koriste kao aditivi za hranu, pomoćna sredstva u preradi ili proizvodi i supstance navedene u Zakonu o organskoj proizvodnji koji se odnose na pravila proizvodnje prerađene hrane⁹³.</p>	

V.C Lista odobrenih pomoćnih sredstava za preradu i drugi proizvodi za proizvodnju kvasca i proizvoda od kvasca iz stava 1 tačke 8 člana 26 Zakona o organskoj proizvodnji⁹⁴

Naziv	Primarni kvasac	Proizvodnja/preparati od kvasca/formulacija kvasca	Specifični uslovi i ograničenja
Kalcijum hlorid	X		
Ugljični dioksid	X	X	
Limunska kiselina	X		- za regulaciju pH vrijednosti u proizvodnji kvasca
Mliječna kiselina	X		- za regulaciju pH vrijednosti u proizvodnji kvasca
Azot	X	X	
	X	X	

⁸⁶ u kojoj je prenešena Regulativa 2018/848;

⁸⁷ u koji je prenešena Regulativa 1333/2008;

⁸⁸ u kojoj je prenešena Regulativa 2018/848;

⁸⁹ u koju je prenešena Regulativa 1380/2013;

⁹⁰ u koju je prenešena tačka 3.1.3.1(c) Dijela III Priloga II Regulative 2018/848;

⁹¹ u koju je prenešena Regulativa 2018/848;

⁹² u koji je prenešen odjeljak 2 dijela IV Priloga II Regulative 2018/848;

⁹³ u koji je prenešena tačka 2.2.2 dijela IV Priloga II Regulative 2018/848;

⁹⁴ u kojoj je prenešena tačke (c) člana 24(2) Regulative 2018/848;

Kiseonik			
Krompirov skrob	X	X	- za filtriranje - samo iz organske proizvodnje
Natrijum karbonat	X	X	- za regulisanje pH
Biljna ulja	X	X	- samo kao sredstvo za podmazivanje, odvajanje, za sprečavanje pjenjenja - samo iz organske proizvodnje
Aktivatori fermentacije	X		- hranljive materije iz ekstrakta kvasca ili autolizata - do 5 % supstrata izračunato u težini suve materije
Pomoćna sredstva za preradu kvasca i proizvoda od kvasca			
U skladu sa članom 26 stav 1 tačka 8 Zakona o organskoj proizvodnji ⁹⁵ , samo proizvodi i supstance navedeni u ovom dijelu mogu se koristiti kao pomoćna sredstva u preradi za proizvodnju kvasca i proizvoda od kvasca za hranu i hranu za životinje, pod uslovom da je njihova upotreba u skladu sa posebnim propisima.			

V.D Lista odobreni proizvoda i supstanci za proizvodnju i očuvanje organskih proizvoda od vinove loze u sektoru vina⁹⁶

Naziv	ID brojevi	Reference u skladu sa posebnim propisima koji uređuju vino i prerađevine od grožđa i vina ⁹⁷	Specifični uslovi i ograničenja
Vazduh		Dio A, Tabela 1, tačke 1 i 8	
Gasoviti kiseonik	E 948 CAS 17778- 80-2	Dio A, tabela 1, tačka 1 Dio A, tabela 2, tačka 8.4	
Argon	E 938 CAS 7440-37-1	Dio A, tabela 1, tačka 4 Dio A, tabela 2, tačka 8.1	- ne može se koristiti za mjehuriće
Azot	E 941 CAS 7727-37-9	Dio A, tabela 1, tačke 4, 7 i 8 Dio A, tabela 2, tačka 8.2	
Ugljen-dioksid	E 290 CAS 124-38-9	Dio A, Tabela 1, tačke 4 i 8 Dio A, tabela 2, tačka 8.3	
Komadi hrastovog drveta		Dio A, tabela 1, tačka 11	
Vinska kiselina (L(+)-)	E 334 CAS 87-69-4	Dio A, tabela 2, tačka 1.1	
Mliječna kiselina	E 270	Dio A, tabela 2, tačka 1.3	
Kalijum L(+)-tartarat	E 336(ii) CAS 921- 53-9	Dio A, tabela 2, tačka 1.4	
Kalijum bikarbonat	E 501(ii) CAS 298- 14-6	Dio A, tabela 2, tačka 1.5	
Kalcijum karbonat	E 170 CAS 471-34-1	Dio A, tabela 2, tačka 1.6	
Kalcijum sulfat	E 516	Dio A, tabela 2, tačka 1.8	
Sumpor-dioksid	E 220 CAS 7446-09-5	Dio A, tabela 2, tačka 2.1	- maksimalni sadržaj sumpor-dioksida ne smije biti veći od 100 miligrama po litru za crna vina u skladu sa posebnim propisima koji uređuju vino i prerađevine od grožđa i vina ⁹⁸ i sa nivoom preostalog šećera nižim od 2 grama po litru - maksimalni sadržaj sumpor-dioksida ne smije biti veći od 150 miligrama po litru za bela i ružičasta vina iz u skladu sa posebnim propisima koji uređuju vino i prerađevine od grožđa i vina ⁹⁹ , i sa
Kalijum bisulfit	E 228 CAS 7773-03-7	Dio A, tabela 2, tačka 2.2	
Kalijum metabisulfit	E 224 CAS 16731-55-8	Dio A, tabela 2, tačka 2.3	

⁹⁵ u kojoj je prenešen (c) člana 24(2) Regulative 2018/848;

⁹⁶ iz tačke 2.2 dijela VI Aneksa II Regulative 2018/848

⁹⁷ u koju je prenešena Anex I Delegirane Regulative 2019/934;

⁹⁸ U koju je prenešena tačka A.1. (a) dijela B Aneksa I Delegirane Regulative 2019/934;

⁹⁹ U koju je prenešena tačka A.1. (b) dijela B Aneksa I Delegirane Regulative 2019/934;

			nivoom preostalog šećera nižim od 2 grama po litru - za sva ostala vina, maksimalni sadržaj sumpor-dioksida koji se primjenjuje u skladu sa posebnim propisima koji uređuju vino I preradevine od grožđa i vina ¹⁰⁰ smanjuje se za 30 miligrama po litru
L askorbinska kiselina	E 300	Dio A, Tabela 2, Tačka 2.6	
Drveni ugalj za enološku upotrebu		Dio A, Tabela 2, tačka 3.1	
Diamonijum hidrogen-fosfat	E 342 CAS 7783-28-0	Dio A, Tabela 2, tačka 4.2	
Tiamin hidrohlorid	CAS 67-03-8	Dio A, Tabela 2, tačka 4.5	
Autolizati kvasca		Dio A, Tabela 2, tačka 4.6	
Čelijski zidovi kvasca		Dio A, Tabela 2, tačka 4.7	
Inaktivisani kvasci		Dio A, Tabela 2, tačka 4.8 Dio A, Tabela 2, tačka 10.5 Dio A, Tabela 2, tačka 11.5	
Jestivi želatin	CAS 9000-70-8	Dio A, Tabela 2, tačka 5.1	- dobijeno iz organske sirovine ako je dostupno
Pšenični protein		Dio A, Tabela 2, tačka 5.2	- dobijeno iz organske sirovine ako je dostupno
Protein graška		Dio A, Tabela 2, tačka 5.3	- dobijeno iz organske sirovine ako je dostupno
Proteini krompira		Dio A, Tabela 2, tačka 5.4	- dobijeno iz organske sirovine ako je dostupno
Želatin ribljih mjechura		Dio A, Tabela 2, tačka 5.5	- dobijeno iz organske sirovine ako je dostupno
Kazein	CAS 9005-43-0	Dio A, Tabela 2, tačka 5.6	- dobijeno iz organske sirovine ako je dostupno
Kalijum kazeinati	CAS 68131-54-4	Dio A, Tabela 2, tačka 5.7	- dobijeno iz organske sirovine ako je dostupno
Albumin jaja	CAS 9006-59-1	Dio A, Tabela 2, tačka 5.8	- dobijeno iz organske sirovine ako je dostupno
Bentonit	E 558	Dio A, Tabela 2, tačka 5.9	- dobijeno iz organske sirovine ako je dostupno
Silicijum dioksid (gel ili koloidni rastvor)	E 551	Dio A, Tabela 2, tačka 5.10	- dobijeno iz organske sirovine ako je dostupno
Tanini		Dio A, Tabela 2, tačka 5.12 Dio A, Tabela 2, tačka 6.4	- dobijeno iz organske sirovine ako je dostupno
Hitozan izveden iz <i>Aspergillus niger</i>	CAS 9012-76-4	Dio A, Tabela 2, tačka 5.13 Dio A, Tabela 2, tačka 10.3	- dobijeno iz organske sirovine ako je dostupno
Ekstrakti proteina kvasca		Dio A, Tabela 2, tačka 5.15	- dobijeno iz organske sirovine ako je dostupno
Kalijum alginat	E 402/CAS 9005-36-1	Dio A, Tabela 2, tačka 5.18	
Kalijum hidrogen tartarat	E336(i)/CAS 868-14-4	Dio A, Tabela 2, tačka 6.1	
Limunska kiselina	E 330	Dio A, Tabela 2, tačka 6.3	
Metavinska kiselina	E 353	Dio A, Tabela 2, tačka 6.7	
Guma arabic	E 414/CAS 9000-01-5	Dio A, Tabela 2, tačka 6.8	- dobijeno iz organske sirovine ako je dostupno
Manoproteini kvasca		Dio A, Tabela 2, tačka 6.10	
Pectin lyases	EC 4.2.2.10	Dio A, Tabela 2, tačka 7.2	- samo u enološke svrhe za bistrenje
Pektin metilesteraza	EC 3.1.1.11	Dio A, Tabela 2, tačka 7.3	- samo u enološke svrhe za bistrenje
Poligalakturonaza	EC 3.2.1.15	Dio A, Tabela 2, tačka 7.4	- samo u enološke svrhe za bistrenje
Hemicelulaza	EC 3.2.1.78	Dio A, Tabela 2, tačka 7.5	- samo u enološke svrhe za bistrenje
Celulaza	EC 3.2.1.4	Dio A, Tabela 2, tačka 7.6	- samo u enološke svrhe za bistrenje

¹⁰⁰ U koju je prenešen dio B Aneksa I Delegirane Regulative 2019/934;

Kvasci za proizvodnju vina		Dio A, Tabela 2, tačka 1.11 Dio A, Tabela 2, tačka 9.1	- za pojedinačne sojeve kvasca, organski ako je dostupan
Mliječna kiselina bakterija		Dio A, Tabela 2, tačka 1.12 Dio A, Tabela 2, tačka 9.2	
Bakar citrat	CAS 866-82-0	Dio A, Tabela 2, tačka 10.2	
Smola alepskog bora		Dio A, Tabela 2, tačka 11.1	
Svježi talog		Dio A, Tabela 2, tačka 11.2	- samo iz organske proizvodnje

Напомена:

Proizvodi i supstance za upotrebu u organskoj proizvodnji vina:

U skladu sa Zakonom o organskoj proizvodnji u dijelu odredbi koje se odnose na vino¹⁰¹, mogu se koristiti samo proizvodi i supstance navedene u ovom dijelu za proizvodnju i očuvanje organskih proizvoda od vinove loze, u skladu sa posebnim propisom o zajedničkoj organizaciji tržišta¹⁰², pod uslovom da je njihova upotreba u skladu sa relevantnim odredbama sa posebnim propisima koji uređuju vino i preradevine od grožđa i vina¹⁰³.

Ako u toku godine dođe do promjene statusa proizvoda i supstanci, prema podacima objavljenim od strane Evropske komisije, njihov status objavljuje se na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove i čini sastavni dio ove Liste.

Ova lista objaviće se u "Službenom listu Crne Gore".

*U ove liste prenešena je Implementaciona Regulativa Komisije 2021/1165 od 15. jula 2021. koja odobrava određene proizvode i supstance za upotrebu u organskoj proizvodnji i utvrđuje njihove liste sa svim izmjenama i dopunama: Implementacione Regulative Komisije (EU) 2023/121, 2023/2025/973 i 2025/2501.

Broj: 04-307/26-2196/3

Podgorica, 4. februara 2026. godine

Ministar,
Vladimir Joković, s.r.

¹⁰¹ stav 2.2 dio VI Priloga II Regulative 2018/848;

¹⁰² dio II Priloga VII Regulative i 1308/2013;

¹⁰³ u koji je prenešena Regulativa 2019/934;

340.

Na osnovu člana 58 stav 5 Zakona o korišćenju energije iz obnovljivih izvora („Službeni list Crne Gore”, broj 82/24) i člana 17 tačka 6 podtačka a Statuta Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti („Službeni list CG“, broj 56/25), Odbor Agencije, na sjednici održanoj 10.02.2026. godine, donio je

ODLUKU

Odobrava se Cjenovnik usluga korišćenja evidencije garancija porijekla, broj 26/417-4 od 06.02.2026. godine, koji je Odbor direktora DOO „Crnogorski operator tržišta električne energije“ Podgorica donio Odlukom, broj 26/417-3 od 06.02.2026. godine.

Broj: 26/243-5

Podgorica, 10.02.2026. godine

Predsjednik Odbora,
dr **Veljko Vasiljević**, s.r.

341.

Na osnovu člana 44 stav 2 tačka 3 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore („Službeni list CG”, br. 40/10, 06/13, 70/17 i 125/23), i člana 31 stav 8 Zakona o Kreditno-garantnom fondu Crne Gore („Službeni list CG”, broj 89/25), Savjet Centralne banke Crne Gore, na sjednici održanoj 5. februara 2026. godine, donio je

ODLUKU
O MINIMALNIM STANDARDIMA ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA U POSLOVANJU
KREDITNO-GARANTNOG FONDA CRNE GORE

Predmet

Član 1

Ovom odlukom propisuju se minimalni standardi za upravljanje rizicima kojima je Kreditno-garantni fond Crne Gore (u daljem tekstu: Fond) izložen u svom poslovanju.

Vrste rizika

Član 2

Fond je dužan da na adekvatan način, a u skladu sa vrstom i obimom svog poslovanja identifikuje, mjeri, prati i kontroliše rizike kojima je izložen u svom poslovanju, a naročito:

- 1) kreditni rizik;
- 2) rizik likvidnosti;
- 3) tržišne rizike; i
- 4) operativni rizik.

Sistem upravljanja rizicima

Član 3

(1) Radi uspostavljanja sistema upravljanja rizicima, Fond je dužan da:

1) uspostavi procedure za:

- identifikaciju, mjerenje nivoa i procjenu rizika;
- upravljanje rizikom;

- procjenu i kontrolisanje rizika povezanih sa garantovanim kreditima; i

- izvještavanje organa Fonda i Centralne banke Crne Gore (u daljem tekstu: Centralna banka);

2) odredi zaposlene koji će biti uključeni u sistem upravljanja rizicima;

3) adekvatno dokumentuje proces upravljanja rizicima;

4) uspostavi, prati i održava interne limite izloženosti koji će biti u skladu sa strateškim ciljevima Fonda;

5) analizira uticaj makroekonomskih trendova na izloženost rizicima i portfolije ulaganja.

(2) Fond je dužan da periodično, a najmanje jednom u dvije godine, preispituje i po potrebi ažurira procedure iz stava 1 tačka 1 ovog člana.

(3) Fond je dužan da obezbijedi jasnu razdvojenost organizacionog dijela zaduženog za upravljanje rizicima u odnosu na organizacione djelove koji se bave donošenjem odluka o poslovnim transakcijama i preuzimanjem rizika.

(4) Fond je dužan da uspostavi i održava efikasan informacioni sistem koji omogućava obezbjeđivanje blagovremenih, tačnih, pouzdanih i detaljnih informacija i izvještaja organa Fonda neophodnih za donošenje poslovnih odluka i upravljanje rizicima.

Upravljanje kreditnim rizikom

Član 4

(1) Kreditni rizik, u smislu ove odluke, je rizik nastanka gubitaka za Fond zbog dužnikovog neizmirenja obaveza u slučaju nastanka garantovanog događaja, odnosno u slučaju pogoršanja kreditne sposobnosti druge ugovorne strane, u slučaju investiranja sredstava u depozite i obveznice i druge investicione instrumente na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu.

(2) Fond je dužan da redovno, a najmanje tromjesečno, mjeri, prati i procjenjuje izloženost kreditnom riziku po osnovu odobrenih garancija i portfolija ulaganja na način koji omogućava blagovremeno preduzimanje odgovarajućih mjera radi smanjenja kreditnog rizika i da o tome izvještava organe Fonda.

Upravljanje portfoliom ulaganja

Član 5

(1) Fond je dužan da prilikom donošenja odluke o investiranju sredstava u depozite i obveznice i druge investicione instrumente obezbijedi nezavisno mišljenje organizacionog dijela zaduženog za upravljanje rizicima o procjeni kreditnog rizika namjeravane investicije.

(2) Fond je dužan da definiše limite izloženosti prema jednom licu ili grupi povezanih lica i da redovno prati usklađenost poslovanja sa tim limitima.

(3) Fond je dužan da redovno vrši analize osjetljivosti uticaja tržišnih i makroekonomskih faktora, kao i faktora specifičnih za emitenta ulaganja na kvalitet portfolija ulaganja.

(4) Fond je dužan da obezbijedi posebno praćenje izloženosti sa povišenim kreditnim rizikom i nekvalitetnih izloženosti, i da preduzima aktivnosti u cilju smanjenja takvih izloženosti.

Dosije garancija

Član 6

Fond je dužan da obezbijedi da svaka izdata garancija bude adekvatno i tačno dokumentovana, i da za svaku garanciju uspostavi i održava uredan i kompletan dosije koji hronološki prati garanciju od odobravanja do njenog isteka ili naplate isplaćenih sredstava po garanciji u slučaju nastanka garantovanog slučaja.

Upravljanje rizikom likvidnosti

Član 7

(1) Rizik likvidnosti, u smislu ove odluke, je rizik koji proizilazi iz postojeće ili očekivane nemogućnosti Fonda da izmiri svoje novčane obaveze u trenutku njihovog dospijanja.

(2) Fond je dužan da uspostavi sistem za upravljanje rizikom likvidnosti koji obezbjeđuje:

- 1) identifikaciju izvora rizika likvidnosti;
- 2) praćenje potencijalnih obaveza isplate sredstava po osnovu izdatih garancija;
- 3) projektovanje priliva i odliva novčanih sredstava;
- 4) utvrđivanje indikatora likvidnosti i njihovo korišćenje u procesu praćenja likvidnosti;
- 5) adekvatno postupanje u slučaju privremenih i dugoročnih poremećaja likvidnosti.

(3) Fond je dužan da u slučaju nemogućnosti izmirenja dospjelih obaveza odmah obavijesti Centralnu banku o iznosu nedostajućih likvidnih sredstava, razlozima nelikvidnosti i planiranim aktivnostima za prevazilaženje nelikvidnosti.

Upravljanje tržišnim rizikom

Član 8

(1) Tržišni rizik, u smislu ove odluke, je rizik nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital Fonda zbog promjena vrijednosti portfolija ulaganja, uzrokovanih kretanjem cijena na tržištu.

(2) Fond je dužan da internim aktom propiše proceduru izvještavanja organa Fonda o svim značajnim transakcijama koje nijesu dogovorene u skladu sa tržišnim uslovima.

(3) Radi upravljanja tržišnim rizicima, Fond je dužan da periodično, a najmanje kvartalno, analizira osjetljivost ulaganja Fonda na promjene tržišnih faktora, kretanja i likvidnosti relevantnih finansijskih tržišta i volatilnosti i korelacije tržišnih cijena različitih finansijskih instrumenata i da procjenjuje potencijalni negativni uticaj na finansijski rezultat i kapital Fonda.

Upravljanje operativnim rizikom

Član 9

(1) Operativni rizik, u smislu ove odluke, je rizik nastanka gubitka u poslovanju Fonda koji proizilazi iz neadekvatnih ili neuspjelih internih procesa i sistema, propusta (namjernih i nenamjernih) u radu zaposlenih ili iz spoljnjih događaja, uključujući i pravni rizik.

(2) Fond je dužan da u okviru upravljanja operativnim rizikom naročito obuhvati:

1) rizik informacionog sistema;

2) poslovne promjene, uključujući nove proizvode, aktivnosti, procese i sisteme;

3) pravni rizik;

4) spoljne događaje;

5) operativni rizik koji proizilazi iz eksternalizacije; i

6) značajne inherentne rizike u postojećim proizvodima, aktivnostima, procesima i sistemima.

(3) Fond je dužan da radi utvrđivanja i mjerenja, odnosno procjene operativnog rizika uzme u obzir sve relevantne interne i eksterne faktore i događaje koji su rezultirali gubicima, kao i rizik kojem je Fond izložen, koji se može smatrati operativnim, ali nije doveo do ostvarivanja gubitka.

(4) Fond je dužan da identifikovani operativni rizik redovno mjeri, odnosno procjenjuje uzimajući u obzir mogućnost i učestalost njegovog ostvarivanja, kao i njegov potencijalni efekat.

(5) Za potrebe stava 2 tačka 1 ovog člana, Fond je dužan da internim aktom definiše i primijeni pravila za sprečavanje pojave sigurnosnih problema u IT sistemima i servisima i za minimiziranje negativnih uticaja koje bi ovi problemi mogli imati na pružanje IT servisa.

(6) Fond je dužan da u kontinuitetu razmatra da li promjene u postojećem operativnom okruženju utiču na efikasnost postojećih mjera sigurnosti, zahtijevaju njihovo prilagođavanje ili uvođenje dodatnih mjera u cilju smanjenja povezanih rizika.

Izvještavanje Centralne banke

Član 10

Izvještavanje Centralne banke o rizicima utvrđenim ovom odlukom vrši se na način i u rokovima utvrđenim odlukom kojom se propisuju izvještaji koje Fond dostavlja Centralnoj banci.

Stupanje na snagu

Član 11

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu CG”.

O.br. 0101-1167-2/2026

Podgorica, 5. februar 2026. godine

Savjet Centralne banke Crne Gore

Predsjedavajuća guvernerka,

dr Irena Radović, s.r.

342.

Na osnovu člana 44 stav 2 tačka 3 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore („Službeni list CG”, br. 40/10, 6/13, 70/17 i 125/23), člana 33 stav 2 Zakona o Kreditno-garantnom fondu Crne Gore („Službeni list CG”, broj 84/25) i člana 42 stav 13 Zakona o računovodstvu („Službeni list CG”, broj 84/25), Savjet Centralne banke Crne Gore, na sjednici održanoj 5. februara 2026. godine, donio je

ODLUKU O IZVJEŠTAJIMA KOJE KREDITNO-GARANTNI FOND CRNE GORE DOSTAVLJA CENTRALNOJ BANCII CRNE GORE

Član 1

Ovom odlukom utvrđuju se vrste, forma i sadržaj izvještaja i podataka od značaja za vršenje kontrole Kreditno-garantnog fonda Crne Gore (u daljem tekstu: Kreditno-garantni fond), koje dostavlja Centralnoj banci Crne Gore (u daljem tekstu: Centralna banka), kao i rokovi za njihovo dostavljanje.

Član 2

(1) Kreditno-garantni fond je dužan da dostavlja Centralnoj banci sljedeće kvartalne izvještaje:

- 1) Bilans stanja Kreditno-garantnog fonda (Obrazac KGF-BS);
- 2) Bilans uspjeha Kreditno-garantnog fonda (Obrazac KGF-BU);
- 3) Struktura kapitala (Obrazac KGF-KAP);
- 4) Statistički podaci (Obrazac KGF-STP);
- 5) Pregled plasiranih depozita kod centralnih banaka i kreditnih institucija (Obrazac KGF-DEP);
- 6) Pregled ulaganja u hartije od vrijednosti (Obrazac KGF-HOV);
- 7) Pregled izdatih garancija davaocima kredita (Obrazac KGF-G);
- 8) Struktura garancija po korisnicima kredita (Obrazac KGF-KK);
- 9) Struktura garancija po djelatnosti korisnika kredita (Obrazac KGF-N-KK);
- 10) Struktura garancija po namjeni kredita (Obrazac KGF-D-KK);
- 11) Pregled garancija kod kojih je izvršeno plaćanje usljed nastanka garantovanog događaja (Obrazac KGF-P-GD);
- 12) Iskaz o tokovima gotovine Kreditno-garantnog fonda (Obrazac KGF-TG);
- 13) Iskaz o promjenama na kapitalu (Obrazac KGF-PK).

(2) Izvještaje iz stava 1 ovog člana, Kreditno-garantni fond je dužan da dostavlja Centralnoj banci najkasnije u roku od 20 dana od isteka kvartala na koji se ti izvještaji odnose.

(3) Izuzetno od stava 2 ovog člana, za posljednji kvartal poslovne godine Kreditno-garantni fond je dužan da dostavi Centralnoj banci izvještaje na osnovu konačnih podataka najkasnije do 15. februara sljedeće godine.

Član 3

Izvještaje iz ove odluke Kreditno-garantni fond sačinjava i dostavlja Centralnoj banci na obrascima koji se daju u prilogu ove odluke i čine njen sastavni dio.

Član 4

Kreditno-garantni fond dostavlja izvještaje iz ove odluke u elektronskoj formi, a na zahtjev Centralne banke i u papirnoj formi.

Član 5

Izvještaji iz člana 2 stav 1 tač. 1, 2, 12 i 13 ove odluke objavljuju se na internet stranici Centralne banke u roku od pet dana od dana prijema.

Član 6

Centralna banka ne odgovara za tačnost podataka sadržanih u dostavljenim finansijskim izvještajima.

Član 7

Kreditno-garantni fond dužan je da Centralnoj banci dostavi prve izvještaje u skladu sa ovom odlukom za kvartal koji slijedi nakon kvartala u kojem je otpočeo sa radom.

Član 8

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

O.br. 0101-1167-3/2026

Podgorica, 5. februar 2026. godine.

Savjet Centralne banke Crne Gore

Predsjedavajuća guvernerka,

dr Irena Radović, s.r.

BILANS STANJA KREDITNO-GARANTNOG FONDA

Obrazac KGF-BS

(000 EUR)

AKTIVA	Pozicija	Iznos
A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	001	
B. STALNA IMOVINA (003+008+016)	002	
I NEMATERIJALNA ULAGANJA (004 do 007)	003	
1. Ulaganja u razvoj	004	
2. Koncesije, patenti, licence i slična prava i ostala nematerijalna ulaganja	005	
3. Goodwill	006	
4. Avansi za nematerijalna ulaganja i nematerijalna ulaganja u pripremi	007	
II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (009+010+011+015)	008	
1. Zemljište i objekti	009	
2. Postrojenja i oprema	010	
3. Ostala ugrađena oprema, alati i oprema (012+013+014)	011	
3.1. Investicione nekretnine	012	
3.2. Biološka sredstva	013	
3.3. Ostala nepomenuta materijalna stalna sredstva	014	
4. Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu i biološka sredstva i nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva u pripremi	015	
III DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (017 do 023)	016	
1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	017	
2. Dugoročni krediti matičnom i zavisnim pravnim licima	018	
3. Učešća u kapitalu kod pravnih lica (sem zavisnih pravnih lica)	019	
4. Dugoročni krediti pravnim licima kod kojih postoji učešće u kapitalu (sem zavisnih pravnih lica)	020	
5. Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća	021	
6. Dugoročna finansijska ulaganja (dati krediti i hartije od vrijednosti)	022	
7. Ostali dugoročni finansijski plasmani i potraživanja	023	
C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	024	
D. OBRтна SREDSTVA (026+031+039+043+044)	025	
I. ZALIHE (027 do 030)	026	
1. Zalihe materijala (materijal za izradu, rezervni djelovi, sitan inventar i auto gume)	027	
2. Nedovršena proizvodnja	028	
3. Gotovi proizvodi i roba	029	
4. Dati avansi	030	

AKTIVA	Pozicija	Iznos
II. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (032 do 035)	031	
1. Potraživanja od kupaca	032	
2. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	033	
3. Potraživanja od ostalih povezanih lica	034	
4. Ostala potraživanja (036+037+038)	035	
4.1. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	036	
4.2. Potraživanja po osnovu poreza na dodatu vrijednost	037	
4.3. Ostala nepomenuta potraživanja	038	
III. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (040 do 042)	039	
1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica namijenjeno trgovanju	040	
2. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli	041	
3. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	042	
IV. GOTOVINA NA RAČUNIMA I U BLAGAJNI	043	
V. STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	044	
E. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	045	
F. UKUPNA AKTIVA (001+002+024+025+045)	046	
PASIVA		
A. KAPITAL (102+103+104+105+111+116)	101	
I. OSNOVNI KAPITAL	102	
II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	103	
III. EMISIONA PREMIJA	104	
IV. REZERVE (106+107+108+109-110)	105	
1. Zakonske rezerve	106	
2. Statutarne rezerve	107	
3. Druge rezerve	108	
4. Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata	109	
5. Negativne revalorizacione rezerve i nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata	110	
VI. NERASPOREDJENI DOBITAK ILI GUBITAK (112+113-114-115)	111	
1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	112	
2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	113	
3. Gubitak ranijih godina	114	
4. Gubitak tekuće godine	115	
VIII. UČEŠĆE KOJE NE OBEZBJEĐUJE KONTROLU	116	
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (118+122)	117	
I. DUGOROČNA REZERVISANJA (119 do 121)	118	
1. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	119	
2. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	120	

AKTIVA	Pozicija	Iznos
3. Ostala dugoročna rezervisanja	121	
II. DUGOROČNE OBAVEZE (123+124)	122	
1. Dugoročni krediti	123	
2. Ostale dugoročne obaveze	124	
C. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	125	
D. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	126	
E. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (128+129)	127	
I KRATKOROČNA REZERVISANJA	128	
II KRATKOROČNE OBAVEZE 130 do 137)	129	
1. Obaveze po osnovu kredita i zajmova od lica koja nisu kreditne institucije	130	
2. Obaveze po osnovu kredita od kreditnih institucija	131	
3. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	132	
4. Obaveze prema dobavljačima	133	
5. Obaveze po mjenicama	134	
6. Obaveze prema matičnom i zavisnim pravnim licima	135	
7. Obaveze prema ostalim povezanim licima	136	
8. Ostale obaveze iz poslovanja i ostale kratkoročne obaveze (138 do 142)	137	
8.1. Ostale obaveze iz poslovanja	138	
8.2. Ostale kratkoročne obaveze	139	
8.3. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda	140	
8.4. Obaveze po osnovu poreza na dobit	141	
8.5. Obaveze po osnovu sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno	142	
F. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	143	
G. UKUPNA PASIVA (101+117+125+126+127+143)	144	

BILANS USPJEHA KREDITNO-GARANTNOG FONDA

Obrazac KGF-BU
(000 EUR)

NAZIV POZICIJE	Pozicija	Iznos
1. Prihodi od prodaje - neto prihod	201	
2. Promjena vrijednosti zaliha gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje	202	
3. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	203	
4. Ostali prihodi iz poslovanja (205 do 207)	204	
a) Ostali prihodi iz redovnog poslovanja	205	
b) Ostali prihodi iz poslovanja	206	
c) Prihodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja imovine	207	
5. Troškovi poslovanja (209+210)	208	
a) Nabavna vrijednost prodane robe i troškovi materijala	209	
b) Ostali troškovi poslovanja (amortizacija, rezervisanja i ostali poslovni rashodi)	210	
c) Amortizacija	210a	
6. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (212+213)	211	
a) Neto troškovi zarada, naknada zarada i lični rashodi	212	
b) Troškovi poreza i doprinosa (214 do 216)	213	
1/ Troškovi poreza	214	
2/ Troškovi doprinosa za penzije	215	
3/ Troškovi doprinosa	216	
7. Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja imovine (osim finansijske) (218+219)	217	
a) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja stalne imovine (osim finansijske)	218	
b) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja obrtne imovine (osim finansijske)	219	
8. Ostali rashodi iz poslovanja	220	
I. Poslovni rezultat (201+202+203+204-208-211-217-220)	221	
9. Prihodi po osnovu učešća u kapitalu (223 do 225)	222	
a) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	223	
b) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu ostalih povezanih pravnih lica	224	
c) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu nepovezanih pravnih lica	225	
10. Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova (kamate, kursne razlike i efekti ugovorene zaštite) (227 do 229)	226	
a) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od matičnog i zavisnih pravnih lica	227	
b) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od ostalih povezanih pravnih lica	228	

NAZIV POZICIJE	Pozicija	Iznos
c) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od nepovezanih pravnih lica	229	
11. Ostali prihodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite (231 do 233)	230	
a) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	231	
b) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od ostalih povezanih pravnih lica	232	
c) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od nepovezanih pravnih lica	233	
12. Vrijednosno usklađivanje kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine (235-236)	234	
a) Prihodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine	235	
b) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine	236	
13. Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite (238 do 240)	237	
a) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	238	
b) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa drugim povezanim licima	239	
c) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa nepovezanim licima	240	
II. Finansijski rezultat (222+226+230+234-237)	241	
III. Rezultat iz redovnog poslovanja prije oporezivanja (221+241)	242	
IV. Neto rezultat poslovanja koje je obustavljeno	243	
V. Rezultat prije oporezivanja (242+243)	244	
14. Poreski rashod perioda (246+247)	245	
1. Tekući porez na dobit	246	
2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	247	
15. Dobitak ili gubitak nakon oporezivanja (244-245)	248	
VI. BRUTO REZULTAT DRUGIH STAVKI REZULTATA /POVEZANIH SA KAPITALOM/ (250 do 257)	249	
1. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu nekretnina, postrojenja, opreme, nematerijalnih ulaganja i bioloških sredstava	250	
2. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu preračuna finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	251	
3. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu ulaganja u vlasničke instrumente kapitala	252	

NAZIV POZICIJE	Pozicija	Iznos
4. Promjene aktuarskih dobitaka i gubitaka po osnovu planova definisanih naknada, aktuarskih dobitaka (ili gubitaka) u vezi sa definisanim planovima penzionih naknada	253	
5. Promjene učešća u ostalom sveobuhvatnom rezultatu pridruženog društva	254	
6. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu instrumenata zaštite neto ulaganja u inostrano poslovanje	255	
7. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu hedžinga tokova gotovine	256	
8. Ostale promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka	257	
VII. ODLOŽENI PORESKI RASHODI ILI PRIHODI PERIODA U VEZI SA DRUGIM STAVKAMA REZULTATA /POVEZANIM SA KAPITALOM/	258	
VIII. NETO REZULTAT DRUGIH STAVKI REZULTATA /POVEZANIH SA KAPITALOM/ (249-258)	259	
IX. NETO SVEOBUH VATNI REZULTAT (248-259)	260	
X. ZARADA PO AKCIJI	261	
1. Osnovna zarada po akciji	262	
2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	263	
XI. NETO REZULTAT KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA	264	
XII. NETO REZULTAT KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA KOJI NE OBEZBJEĐUJU KONTROLU	265	

STRUKTURA KAPITALA

Obrazac KGF-KAP

(000 EUR)

R. Br.	OPIS	IZNOS
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11	UKUPNO	

STATISTIČKI PODACI

Obrazac KGF-STP

(000 EUR)

R. br.	PROSJEČNE VRIJEDNOSTI	Iznos
I	BILANSNE STAVKE	
A	AKTIVA	
1.	Prosječan iznos ukupne aktive	
B	OBAVEZE	
2	Prosječan iznos ukupnih obaveza	
C	KAPITAL	
3	Prosječan iznos ukupnog kapitala	
4	Prosječan iznos osnovnog kapitala	
II	BROJ ZAPOSLENIH RADNIKA	
1.	Broj radnika koji su stalno zaposleni	
2.	Broj radnika koji su privremeno zaposleni	
3.	Broj radnika prema ostvarenim efektivnim časovima rada	
III	BROJ ORGANIZACIONIH JEDINICA KGF-a	

PREGLED PLASIRANIH DEPOZITA KOD CENTRALNIH BANAKA I KREDITNIH INSTITUCIJA

Obrazac KGF-DEP

(000 EUR)

R. Br.	Naziv centralne banke / kreditne institucije	Iznos depozita	Datum ugovaranja depozita	Ročnost depozita	Sjedište centralne banke/ kreditne institucije	Kreditni rejting
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31	ostalo					
32	UKUPNO					

PREGLED ULAGANJA U HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

Obrazac KGF-HOV

(000 EUR)

R. Br.	Naziv emitenta hartije od vrijednosti	Vrsta emitenta	Datum transakcije	Nominalna vrijednost hartije	Fer vrijednost hartije	Ročnost hartije	Kreditni rejting emitenta hartije
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31	ostalo						
32	UKUPNO						

PREGLED IZDATIH GARANCIJA DAVAOCIMA KREDITA

Obrazac KGF-G

(000 EUR)

R. Br.	Naziv davaoca kredita	Datum zaključenja ugovora	Ugovoreni iznos kredita	Iznos izdate garancije	Ročnost kredita	Kreditni rejting emitenta hartije
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31	ostalo					
32	UKUPNO					

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE KREDITNO-GARANTNOG FONDA

Obrazac KGF-TG
(000 EUR)

POZICIJA	Redni broj	Iznos
1	2	3
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	
1. Prodaja i primljeni avansi	302	
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	
3. Plaćene kamate	308	
4. Porez na dobit	309	
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	
III. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	312	
1. Prodaja akcija i udjela	313	
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	314	
3. Ostali finansijski plasmani	315	
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	316	
5. Primljene dividende	317	
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	318	
1. Kupovina akcija i udjela	319	
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	320	

POZICIJA	Redni broj	Iznos
3. Ostali finansijski plasmani	321	
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	322	
C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	323	
1. Uvećanje osnovnog kapitala	324	
2. Dugoročni i kratkoročni krediti	325	
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	326	
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	327	
1. Otkup sopstvenih akcija i udjela	328	
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze	329	
3. Finansijski lizing	330	
4. Isplaćene dividende	331	
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	332	
D. NETO TOK GOTOVINE (311+322+332)	333	
E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	334	
F. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	335	
G. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	336	
H. GOTOVINA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG PERIODA (333+334+335-336)	337	

ISKAZ O PROMJENAMA NA KAPITALU

Obrazac KGF-PK

(000 EUR)

Pozicija	OPIS	Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)		Ostali kapital (rn 309)		Neuplaćeni upisani kapital (grupa 31)		Emisiona premija (rn 320)		Rezerve (rn 321, 322)		Rev. rez. i ner. dob. i gub. (grupa 33)		Neraspoređena dobit (grupa 34)		Gubitak (grupa 35)		Otkupljene sopstvene akcije i udjeli (rn 237)		Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9-10)		
		Red. br.	2	Red. br.	3	Red. br.	4	Red. br.	5	Red. br.	6	Red. br.	7	Red. br.	8	Red. br.	9	Red. br.	10	Red. br.	11	
1.	Stanje na dan 01.01. godine	401		410		419		428		437		446		455		464		473			482	
2.	Efekti retroaktivne ispravke materijalno značajnih grešaka i promjena računovodstvenih politika	402		411		420		429		438		447		456		465		474				
3.	Korigovano početno stanje na dan 01.01. _____ godine (r.br. 1+2)	403		412		421		430		439		448		457		466		475				
4.	Neto promjene u godini	404		413		422		431		440		449		458		467		476				485
5.	Stanje na dan 31.12. _____ godine (r.br. 3+4)	405		414		423		432		441		450		459		468		477				486
6.	Efekti retroaktivne ispravke materijalno značajnih grešaka i promjena računovodstvenih politika	406		415		424		433		442		451		460		469		478				487
7.	Korigovano početno stanje na dan _____ godine (r.br. 5+6)	407		416		425		434		443		452		461		470		479				488
8.	Neto promjene u godini	408		417		426		435		444		453		462		471		480				489
9.	Stanje na dan 31.12. _____ godine (r.br. 7+8)	409		418		427		436		445		454		463		472		481				490

343.

Na osnovu člana 44 stav 2 tačka 3 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore („Službeni list CG”, br. 40/10, 6/13, 70/17 i 125/23), a u vezi sa članom 149 stav 8 Zakona o sanaciji kreditnih institucija („Službeni list CG”, br. 72/19, 8/21 i 113/24), Savjet Centralne banke Crne Gore, na sjednici održanoj 05.02.2026. godine, donio je

ODLUKU
O IZMJENAMA ODLUKE O BLIŽEM NAČINU IZRAČUNAVANJA REDOVNIH
DOPRINOSA KOJE KREDITNE INSTITUCIJE UPLAĆUJU SANACIONOM FONDU

Član 1

U Odluci o bližem načinu izračunavanja redovnih doprinosa koje kreditne institucije uplaćuju Sanacionom fondu ("Službeni list CG", br. 127/20, 45/21 i 113/24) u članu 2 u tački 7 riječi: „člana 128 stav 5 Odluke o adekvatnosti kapitala kreditnih institucija ("Službeni list CG", br. 128/20, 140/21, 144/22 i 52/24)" zamjenjuju se riječima: „člana 148 stav 8 Odluke o adekvatnosti kapitala kreditnih institucija" („Službeni list CG", broj 65/25)".

Član 2

U članu 4 stav 3 riječi: „člana 128 stav 5" zamjenjuju se riječima: „člana 148 stav 8".

Član 3

U članu 5 stav 1 tačka 2 alineja 2 mijenja se i glasi:
„- pokazatelj pokrivenosti likvidnom aktivom (LCR);”.

Član 4

U članu 5a st. 1 i 4 riječi: „člana 128 stav 5" zamjenjuju se riječima: „člana 148 stav 8".
U stavu 5 tačka 1 riječi: „tačka 41" zamjenjuju se riječima: „tačka 54".
U stavu 8 riječi: „člana 128 stav 5" zamjenjuju se riječima: „člana 148 stav 8", a riječi: „člana 298" zamjenjuju se riječima: „člana 347".

Član 5

U članu 5d u uvodnoj rečenici riječi: „članom 329" zamjenjuju se riječima: „članom 380", a riječi: „člana 333" zamjenjuju se riječima: „člana 384".

Član 6

U članu 7 riječi: „likvidne pokrivenosti" zamjenjuju se riječima: „pokrivenosti likvidnom aktivom".

Član 7

U Prilogu 1 u tabeli „FAZA 1" u koloni „Pokazatelj" u šestom redu riječi: „Koeficijent likvidne pokrivenosti (LCR)" zamjenjuju se riječima: „Pokazatelj pokrivenosti likvidnom aktivom (LCR)".

U koloni „Mjerilo" u prvom redu riječi: „člana 64" zamjenjuju se riječima: „člana 70", a riječi: „iz člana 94 stav 1 i 2 Zakona o sanaciji" zamjenjuju se riječima: „kako je utvrđeno propisom kojim se uređuje minimalni zahtjev za regulatornim kapitalom i kvalifikovanim obavezama".

U drugom redu riječi: „članom 496" zamjenjuju se riječima: „članom 563".

U trećem redu riječi: „člana 101" zamjenjuju se riječima: „člana 114".

U četvrtom redu riječi: „članom 101" zamjenjuju se riječima: „članom 114".

U šestom redu riječi: „Koeficijent likvidne pokrivenosti (LCR) je koeficijent likvidne pokrivenosti" zamjenjuju se riječima: „Pokazatelj pokrivenosti likvidnom aktivom (LCR) je pokazatelj pokrivenosti likvidnom aktivom".

U tabeli „FAZA 4” u koloni „Pokazatelj” u šestom redu riječi: „Koeficijent likvidne pokrivenosti (LCR)” zamjenjuju se riječima: „Pokazatelj pokrivenosti likvidnom aktivom (LCR)”.

Član 8

U Prilogu 2 tačka 11 mijenja se i glasi:

„11) Pokazatelj pokrivenosti likvidnom aktivom (LCR);”.

Član 9

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

O.br. 0101-1167-4/2026

Podgorica, 05.02.2026. godine

Savjet Centralne banke Crne Gore

Predsjedavajuća guvernerka,

dr Irena Radović, s.r.

344.

Na osnovu člana 44 stav 2 tačka 3 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore („Službeni list CG”, br. 40/10, 6/13, 70/17 i 125/23), i člana 33b stav 2 Zakona o sanaciji kreditnih institucija ("Službeni list CG”, br. 72/19, 8/21 i 113/24), Savjet Centralne banke Crne Gore, na sjednici održanoj 05.02.2026. godine, donio je

**ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O IZVJEŠTAJIMA KOJI SE DOSTAVLJAJU CENTRALNOJ
BANCII CRNE GORE ZA OSTVARIVANJE SANACIONE FUNKCIJE**

Član 1

U Odluci o izvještajima koji se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore za ostvarivanje sanacione funkcije („Službeni list CG”, broj 40/25), u prilogu odluke u Obrascu S-PTZ naziv kolone 10 mijenja se i glasi:

„Ugovorna obaveza iz člana 47 stav 1 tač. 16 do 18 i člana 61 stav 1 tač. 13 do 15 Odluke o adekvatnosti kapitala.”

Član 2

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

O.br. 0101-1167-5/2026

Podgorica, 5.2.2026. godine

Savjet Centralne banke Crne Gore
Predsjedavajuća guvernerka,
dr Irena Radović, s.r.

345.

Na osnovu člana 44 stav 2 tačka 3 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore („Službeni list CG”, br. 40/10, 6/13, 70/17 i 125/23), i člana 28a stav 6 Zakona o sanaciji kreditnih institucija (“Službeni list CG”, br. 72/19, 8/21 i 113/24), Savjet Centralne banke Crne Gore, na sjednici održanoj 05.02.2026. godine, donio je

**ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O NAČINU IZRAČUNAVANJA MAKSIMALNOG IZNOSA ZA
RASPODJELU**

Član 1

U Odluci o načinu izračunavanja maksimalnog iznosa za raspodjelu („Službeni list CG”, broj 29/25), u članu 2 stav 3 tačka 1 riječi: „članom 5 stav 3 Odluke o adekvatnosti kapitala kreditnih institucija (“Službeni list CG”, br. 128/20, 140/21, 144/22 i 52/24)” zamjenjuju se riječima: „članom 5 stav 3 Odluke o adekvatnosti kapitala kreditnih institucija („Službeni list CG”, broj 65/25)”.

U stavu 4 riječi: „člana 102 „, zamjenjuju se riječima: „člana 117 „, riječi: „iz člana 29 stav 7 Zakona” zamjenjuju se riječima: „kojim se uređuje minimalni zahtjev za regulatornim kapitalom i kvalifikovanim obavezama”, a riječi: „člana 101” zamjenjuju se riječima: „člana 114”.

Član 2

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

O.br. 0101-1167-6/2026
Podgorica, 05.02.2026. godine

Savjet Centralne banke Crne Gore
Predsjedavajuća guvernerka,
dr Irena Radović, s.r.

346.

Na osnovu člana 23 stav 1 tačka 3 Statuta Komore arhitekata i planera Crne Gore („Službeni list Crne Gore” br. 04/26) uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Savjet Komore arhitekata i planera Crne Gore na sjednici održanoj 05.02.2026. godine donosi

**PRAVILNIK
O STRUČNOM USAVRŠAVANJU ČLANOVA
KOMORE ARHITEKATA I PLANERA CRNE GORE**

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuju se oblici stručnog usavršavanja članova Komore arhitekata i planera Crne Gore (u daljem tekstu: Komora), sprovođenje stručnog usavršavanja, način finansiranja, kao i druga pitanja od značaja za sprovođenje stručnog usavršavanja članova Komore.

Član 2

Svi pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom pravilniku, a koji u svojoj prirodi mogu imati rodno značenje, bez obzira na kontekst, ravnopravno i bez izuzetka se odnose na muški i ženski rod.

II OBLICI STRUČNOG USAVRŠAVANJA

Član 3

Obuka ili kurs predstavlja vid stručnog usavršavanja koji se sprovodi na određenu temu ili više tema iz određene stručne oblasti, u okviru kojeg se prenose teorijska znanja i vještine. Vještine treba da čine minimum 70% predviđene dužine trajanja kursa i moraju da budu detaljno opisane u Programu stručnog usavršavanja.

Obuke i kursevi sadrže edukativni material.

Obuke i kursevi mogu obuhvatati i provjeru znanja nakon završene obuke ili kursa.

Član 4

Seminari su vid stručnog usavršavanja u okviru kojeg se teorijski obrađuje jedna tema i gdje je najmanje 30% predviđenog vremena posvećeno diskusiji (interaktivno učešće predavača i slušalaca).

Pod stručnim predavanjima u smislu ovog pravilnika podrazumijevaju se predavanja koja se odnose na primjenu pravila struke u oblasti uređenja prostora i izgradnje objekata, kao i predavanja iz oblasti tehničke i zakonske regulative kojom se uređuju ove oblasti.

Radionica predstavlja vid obuke u kojoj je zastupljenost prenošenja vještina i interaktivnog učešća predavača i slušalaca najmanje 50%.

Okrugli sto je rasprava na određenu temu i podrazumijeva više polaznika različitih struktura, koji diskutuju na zajedničku temu.

Seminari, stručna predavanja, radionice i okrugli stolovi iz stave 1 ovog člana, mogu biti međunarodni i nacionalni.

Nacionalni značaj imaju događaji u organizaciji organizatora registrovanog na području Crne Gore.

Međunarodna značaj imaju događaji u organizaciji organizatora registrovanog za djelovanje na međunarodnom nivou, bez obzira da li se održava u zemlji ili inostranstvu.

Član 5

Pod stručnim skupovima u smislu ovog pravilnika podrazumijevaju se konferencije, simpozijumi, kongresi, i dani arhitekata, planera, urbanista ili pejzažnih arhitekata.

Konferencija je javno predavanje, savjetovanje, diskutovanje na tačno određenu temu, koje traje jedan ili više dana.

Simpozijum je stručni skup koji traje od jedan ili više dana, sadrži 1 do 2 teme i uključuje predavanje, radionice, vježbe, okrugle stolove.

Kongres je stručni skup koji traje više dana i sadrži najmanje 2 do 3 teme, i uključuje predavanje, radionice, vježbe, okrugle stolove.

Dani arhitekata, planera, urbanista ili pejzažnih arhitekatas su stručni skupovi koji traju više dana i sadrže jednu ili više tema i uključuju predavanje, radionice, vježbe, okrugle stolove.

Stručni skupovi mogu biti međunarodni i nacionalni.

Nacionalni značaj imaju događaji u organizaciji organizatora registrovanog na području Crne Gore.

Međunarodna značaj imaju događaji u organizaciji organizatora registrovanog za djelovanje na međunarodnom nivou, bez obzira da li se održava u zemlji ili inostranstvu.

Član 6

Prezentacije materijala i tehnologija predstavljaju prezentacije poslovne prakse ili proizvoda, od strane proizvođača odnosno ovlašćenog distributera.

Pod posjetama gradilištima ili objektima u smislu ovog pravilnika podrazumijevaju se stručne posjete gradilištima ili objektima u organizaciji Komore.

Pod posjetama sajmovima u smislu ovog pravilnika podrazumijevaju se posjete sajmovima u zemlji ili inostranstvu u organizaciji Komore ili samostalnoj organizaciji članova.

Član 7

Pod angažovanjem u radu stručnih komisija ili tijela podrazumijeva se učešće prilikom pripreme zakona ili tehničkih propisa iz oblasti uređenja prostora ili izgradnje objekata.

Izuzetno od stava 1 ovog člana angažovanjem u radu stručnih komisija se smatra i aktivno učestvovanje u radu tehničkih komiteta i tijela međunarodnih organizacija i udruženja iz oblasti uređenja prostora ili izgradnje objekata.

Član 8

Drugi oblici stručnog usavršavanja u smislu ovog pravilnika su:

- Magistarski rad ili doktorska disertacija za godinu u kojoj su odbranjeni;
- Objava knjige ili monografije iz stručne oblasti;
- Objava poglavlja ili rada u knjizi, monografiji, stručnom ili naučnom časopisu;
- Registracija novog tehničkog rješenja ili patenta nacionalnog ili međunarodnog značaja;
- Učešće na arhitektonskom konkursu ili izložbi ili priređivanje istih;
- Nagrada autoru, koautoru ili saradniku na konkursu ili izložbi;
- Nagrada autoru, koautoru ili saradniku iz stručnih oblasti.

III SPROVOĐENJE I NAČIN FINANSIRANJA STRUČNOG USAVRŠAVANJA

Član 9

Komora za sprovođenje stručnog usavršavanja obezbjeđuje predavače, prostor, opremu i druge neophodne elemente.

Član 10

Predavači su stručna lica tehničkih ili srodnih nauka koji su priznati domaći ili strani stručnjaci iz oblasti definisanih programom stručnog usavršavanja.

Član 11

Predavači imaju pravo na naknadu za rad.

Visina naknade iz stava 1 ovog člana utvrđuje se posebnim aktom Komore.

Član 12

Prijavljivanje na različite oblike stručnog usavršavanja vrši se putem obrasca za prijavu koji propisuje Komora.

Prijavljivanje se vrši isključivo elektronskim putem. Polaznik stručnog usavršavanja je dužan da se prijavi najkasnije 5 dana prije održavanja stručnog usavršavanja.

Član 13

Sredstva za potrebe stručnog usavršavanja se obezbjeđuju iz Budžeta Komore.

Izuzetno od stava 1 ovog člana za određene oblike stručnog usavršavanja Komora može propisati kotizaciju.

Troškove stručnog usavršavanja za usavršavanje organizovano od drugih kvalifikovanih organizatora stručnog usavršavanja, snosi član Komore.

Sredstva za realizaciju stručnog usavršavanja mogu se obezbijediti i putem donacija, sponzorstava, i sufinansiranjem.

Član 14

Stručno usavršavanje može biti organizovano i online metodom.

IV ZAVRŠNE ODREDBE

Član 15

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 03-42/26

Podgorica 5.2.2026. godine

Predsjednik Savjeta,
mr **Novica Mitrović**, s.r.

347.

Na osnovu člana 18 stav 1 tačka 5 Statuta Komore arhitekata i planera Crne Gore („Službeni list Crne Gore”, br. 04/26), uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Skupština Komore arhitekata i planera Crne Gore na sjednici održanoj 06.02.2026. godine donosi

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU MIROVANJA ČLANSTVA U KOMORI ARHITEKATA I PLANERA CRNE GORE

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi i način mirovanja članstva u Komori arhitekata i planera Crne Gore (u daljem tekstu: Komora).

Član 2

Svi pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom Pravilniku, a koji u svojoj prirodi mogu imati rodno značenje, bez obzira na kontekst, ravnopravno i bez izuzetka se odnose na muški i ženski rod.

II USLOVI I NAČIN MIROVANJA ČLANSTVA

Član 3

Član Komore može podnijeti zahtjev za mirovanje članstva u Komori, u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Uz zahtjev za mirovanje članstva, član Komore je dužan da dostavi dokaz o uplati naknade za mirovanje članstva, u visini utvrđenoj posebnim aktom Komore.

Član 4

Zahtjev za mirovanje članstva sadrži sljedeće podatke o podnosiocu:

1. prezime, ime jednog roditelja i ime podnosioca zahtjeva;
2. podatke o zaposlenju, odnosno radnom statusu (naziv i sjedište pravnog lica ili drugi relevantni podaci);
3. razlog za mirovanje članstva, uz prateću dokumentaciju kojom se isti dokazuje;
4. datum od kojeg se zahtijeva mirovanje članstva.

Član 5

Razlozi za mirovanje članstva u Komori mogu biti naročito:

- zdravstveni razlozi;
- odlazak na privremeni boravak u inostranstvo;
- školovanje ili stručno usavršavanje;
- porodijsko, odnosno roditeljsko odsustvo;
- drugi opravdani razlozi zbog kojih je član spriječen da obavlja djelatnosti utvrđene zakonima iz oblasti uređenja prostora i izgradnje objekata.

Mirovanje članstva ne može biti odobreno ukoliko član u zemlji ili inostranstvu obavlja djelatnost utvrđenu zakonima iz oblasti uređenja prostora i izgradnje objekata.

Član 6

Protiv rješenja Komore kojim je odlučeno o zahtjevu za mirovanje članstva u Komori može se izjaviti žalba Savjetu Komore, u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja.

Član 7

Član kojem je utvrđena ispunjenost uslova, nakon donošenja rješenja se upisuje u registar članova Komore kojima miruje članstvo u Komori.

Član 8

Član Komore može ostvariti pravo na mirovanje članstva na period ne duži od dvije godine.

Mirovanje članstva počinje da teče od dana navedenog u rješenju o mirovanju članstva.

Za vrijeme mirovanje članstva u Komori, članu Komore miruju sva prava i obaveze koje proističu iz članstva.

Po isteku perioda mirovanja članstva, odnosno na zahtjev člana i prije isteka roka utvrđenog rješenjem, prestaje mirovanje članstva i član nastavlja sa ostvarivanjem prava i obaveza u skladu sa propisima Komore.

III ZAVRŠNE ODREDBE

Član 9

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 04/50/2026

Podgorica, 6.2.2026. godine

Predsjednik Skupštine,
Jakov Lopušina, s.r.

348.

Na osnovu člana 122 stav 1 i 4 Zakona o uređenju prostora („Sl. list CG” br. 19/2025), i člana 18 stav 1, tačka 2, Statuta Komore arhitekata i planera Crne Gore ("Službeni list Crne Gore", br. 04/26) uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, Skupština Komore arhitekata i planera Crne Gore je na sjednici Skupštine, održanoj 27.01.2026. godine, donijela

KODEKS STRUKOVNE ETIKE ČLANOVA KOMORE ARHITEKATA I PLANERA CRNE GORE

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Kodeks strukovne etike članova Komore arhitekata i planera Crne Gore (u daljem tekstu: Kodeks) je skup pravila o pravima i dužnostima članova Komore, zasnovanih na posebnoj vrsti i visokom stepenu profesionalne i moralne odgovornosti njihove profesije.

Kodeksom se utvrđuje skup etičkih načela i pravila ponašanja kojih se članovi Komore arhitekata i planera Crne Gore (u daljem tekstu: Komora) pridržavaju pri obavljanju svoje profesionalne djelatnosti, sa ciljem očuvanja dostojanstva i ugleda struke.

Članovi Komore obavljaju poslove iz svoje struke u skladu sa zakonima kojima se regulišu oblasti uređenja prostora i izgradnje objekata i u skladu sa drugim zakonima, pravilnicima, standardima, normativima, i ostalim propisima donesenim na osnovu tih zakona, Statutom Komore, ovim Kodeksom i drugim opštim aktima Komore.

Član 2

Odredbe ovog Kodeksa su obavezujuće za sve članove Komore.

Nepoznavanje odredbi Kodeksa ne može biti opravdanje.

Komora nadzire poštovanje Kodeksa, propisuje da li povreda Kodeksa ima za posledicu disciplinsku odgovornost, utvrđuje i sankcioniše takvu odgovornost.

Ukoliko određena situacija nije direktno regulisana odredbama ovog Kodeksa, treba ga tumačiti analogijom ili u skladu s ciljem i smislom njegovih opštih pravila.

Poštovanjem načela i pravila utvrđenih ovim Kodeksom članovi Komore iskazuju svoju odgovornost prema samoj Komori, struci, kolegama, saradnicima, investitorima, zaposlenima i javnosti.

Član 3

Svi pojmovi pomenuti u ovom Kodeksu, a koji u svojoj prirodi mogu imati rodno značenje, bez obzira na kontekst, ravnopravno i bez izuzetka se odnose na muški i ženski rod.

II OSNOVI PROFESIONALNE ETIKE I ODGOVORNOSTI

Član 4

Članovi Komore podržavaju i unapređuju integritet, čast i ugled struke:

- 1) obavezivanjem na najviše standarde nezavisnosti i nepristranosti, profesionalne tajnosti, integriteta, stručnosti i profesionalnosti;
- 2) kvalitetom svojih projekata, planova i drugih usluga u cilju stalnog podizanja kvaliteta životne i izgrađene sredine i kulture građenja;
- 3) iskazivanjem posebnih i jedinstvenih znanja, profesionalnih vještina i sposobnosti neophodnih za unapređenje kvaliteta životne sredine;
- 4) savjesnim i odgovornim obavljanjem zadataka na stručan, zakonit i etičan način;
- 5) primjenom svog znanja i stručnosti u cilju očuvanja bezbjednosti i zdravlja, zaštite prirodne i kulturne baštine, zaštite pejzaža, unapređenja životne sredine i javnog interesa;
- 6) svojom čašću i profesionalnim odnosom prema društvu, struci, poslodavcu i investitoru;
- 7) jačanjem nezavisnosti i dostojanstva struke promovisanjem kulture prostora i građenja, kao i promovisanjem pozitivnih arhitektonskih politika i
- 8) pružanjem podrške strukovnim i tehničkim udruženjima u okviru svog djelokruga rada.

III OSNOVNA NAČELA

Član 5

NAČELO NEZAVISNOSTI I SAMOSTALNOSTI

Članovi Komore dužni su da u svom profesionalnom radu postupaju samostalno i nezavisno, ne podliježu pritiscima, prijetnjama i uticajima ma sa čije strane dolazili, ne vodeći se tuđim interesima i autoritetima.

Članovi Komore ne smiju prihvatati poslove koji bi ih stavili u podređen položaj, doveli do izvršavanja tuđih naloga ili njihov rad uslovljavali određenim pogodnostima koje bi ugrozile njihovu nezavisnost i samostalnost.

Član 6

NAČELO STRUČNOSTI

Članovi Komore su dužni da u svom radu postupaju stručno sa znanjem za koje su kvalifikovani, i dužni su da se usavršavaju.

Član 7

NAČELO SAVJESNOSTI

Članovi Komore su dužni da obavljaju poslove iz svoje profesije savjesno, brižljivo, uz punu posvećenost i upotrebu svih svojih znanja i sposobnosti.

U obavljanju profesije ne treba da dolaze do izražaja politička, vjerska i druga ubjeđenja niti stranačka pripadnost.

Član 8

NAČELO ČUVANJA UGLEDA PROFESIJE

Članovi Komore su dužni da u svom djelovanju čuvaju ugled i dostojanstvo profesije, održavajući visoke standarde stručnog rada.

Član 9

NAČELO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

U obavljanju poslova iz svog djelokruga članovi Komore su dužni da vode računa o zaštiti životne sredine, i da:

- 1) svojim tehničkim rješenjima doprinose zdravom i ugodnom okruženju za sve ljude, u otvorenim i zatvorenim prostorima;
- 2) nastoje da postignu željene rezultate i realizuju ciljeve uz najmanju moguću potrošnju sirovina i energije, posebno vodeći računa o zaštiti vode;
- 3) svedu na minimum stvaranje otpada i bilo kakvog zagađenja;
- 4) kod svakog rješenja i projekta razmotre posljedice, direktne i indirektne, trenutne i dugoročne, na zdravlje ljudi, socijalnu pravednost i lokalni sistem vrijednosti, vrijednosti prirodne i kulturne baštine kao i vrijednost predjela i pejzaža;
- 5) temeljno prouče pejzaž na koji utiču obavljanjem poslova i procijene uticaj na stanje, dinamiku i estetske vrijednosti ekosistema, urbanizovanih ili prirodnih, kao i na pripadajuće socioekonomske sisteme, i primjene rješenja za ekološki ispravan i održiv razvoj;
- 6) promovišu akcije za smanjenje narušavanja pejzaža i gdje god je moguće odrede saniranje već učinjenih šteta;
- 7) odbiju svaki angažman koji bi mogao prouzrokovati štetne uticaje na higijenu i zdravlje ljudi, stabilnost, zaštitu i održivost životne sredine.
- 8) izbjegnju narušavanje životne sredine građenjem, a u svom djelovanju se rukovode načelom da su vrijednosti prirodne i kulturne baštine dobra s ograničenim mogućnostima obnavljanja;
- 9) u svim prilikama zastupaju i brane načela međuzavisnosti i ravnoteže ekosistema, održanja raznolikosti i ponovnog korištenja resursa kao temelja opstanka, čiji se prag izdržljivosti ne smije preći.

IV OSNOVNA PRAVILA

Član 10

Članovi Komore dužni su da:

- 1) strukovnu djelatnost obavljaju savjesno, u skladu sa pravilima struke, dostignućima nauke, tehnike, razvijanjem sistema uređenja prostora, arhitekture i umjetnosti, kao i u skladu s odredbama ovog Kodeksa;
- 2) profesionalni ugled grade na osnovu kvaliteta svojih usluga, stečenih znanja, ostvarenih uspjeha i povjerenja koje stiču svojim radom i postupanjem;
- 3) prilikom obavljanja djelatnosti, kao i u privatnom životu kada je dostupan javnosti, vode računa o ugledu Komore;
- 4) postupaju bez diskriminacije po bilo kom osnovu, uz poštovanje osnovnih ljudskih prava i sloboda;
- 5) pružaju usluge iz domena struke za koju posjeduju licencu;
- 6) vode računa o javnom interesu;
- 7) vode računa o zaštiti životne sredine, kao i zaštiti interesa trećih lica prilikom obavljanja poslova iz svojih djelatnosti;
- 8) poštuju autorska prava;
- 9) javno objavljuju samo tačne i istinite podatke;
- 10) u svakom trenutku budu svjesni svoje odgovornosti, posebno kada se opredjeljuju između sukobljenih vrijednosti i interesa i
- 11) ravnopravno predstavljaju Komoru i snose odgovornost za njen ugled pred državnim i lokalnim organima, drugim institucijama, investitorima, stručnom i laičkom javnosti.

Član 11

Član Komore ne smije ni posredno ni neposredno da se bavi poslovima koji bi ugrozili njegovu nezavisnost i koji bi naškodili ugledu i značaju profesije.

Nije u suprotnosti sa Kodeksom ako je član Komore član ili rukovodilac tima u ekspertskim, radnim i drugim stručnim tijelima vladinog ili nevladinog karaktera, u humanitarnim organizacijama, uređivačkim odborima i sličnim organizacijama, društvima i udruženjima.

V PONAŠANJE U JAVNOSTI I ODNOSI U POSLU

Član 12

Ponašanje članova Komore u javnosti mora odgovarati ugledu i povjerenju koje ima ovaj poziv i struka.

Član 13

Članovi Komore dužni su da postupaju savjesno u svemu što čine, a svoje zadatke obavljaju na profesionalan način, pouzdano, nezavisno, nepristrasno, s pažnjom, znanjem i iskustvom.

Članovi Komore dužni su da pri obavljanju poslova poštuju i propisno primjenjuju sve zakone, pravilnike, tehničke propise, standarde, norme, pravila struke i ostale akta koji regulišu njihovu djelatnost.

Član 14

Članovi Komore treba da neprestano prate razvoj struke i da kontinuirano stručno usavršavaju svoja profesionalna znanja i vještine na svim područjima važnim za njihovu djelatnost.

Članovi Komore treba da podižu standard kvaliteta na svim relevantnim područjima u svim strukovnim smjerovima.

VI MEĐUSOBNI ODNOSI ČLANOVA KOMORE I AUTORSKA PRAVA

Član 15

Međusobni odnos članova Komore treba da izražava uvažavanje same profesije.

Odnosom prema članovima i kolegama, članovi Komore pokazuju sopstveni odnos prema profesiji, koji se, između ostalog, ogleda i u načinu ponašanja i izražavanja, te su dužni da postupaju kolegijalno, uljudno i lojalno.

Članovi Komore dužni su da se prema ostalim članovima ophode sa međusobnim uvažavanjem i poštovanjem, te da se međusobno pomažu i savjetuju.

Članovi Komore dužni su da pokažu objektivnost prilikom ocjenjivanja rada i drugih postignuća kolega, kao i da prihvate kritike sopstvenog rada iskazane na istovjetan način, njegujući argumentovanu kulturu dijaloga.

Članovi Komore mogu slobodno izraziti kritiku arhitektonskih i urbanističkih projekata i realizacija, a iskazana kritika mora biti obrazložena i teorijski utemeljena.

Kritika ne smije biti zlonamjerna, neopravdana, diskriminatorna, niti izrečena na potcjenjivački ili uvredljiv način kojim se, direktno ili indirektno, nanosi šteta kolegama.

Moralna je dužnost svakog člana Komore da ukaže na neetičko ponašanje svog kolege, kao i da ukaže na kršenje odredbi ovog Kodeksa.

Članovi Komore ne smiju širiti neistinite i/ili netačne informacije i/ili činjenice o drugim članovima Komore.

Član 16

Članovi Komore dužni su da poštuju autorska prava.

Član Komore ne smije da otuđi ili povrijedi intelektualno vlasništvo ili nepropisno iskoristi ideje drugog autora bez jasnog odobrenja autora koji na to vlasništvo ili ideju ima pravo.

Članovi Komore mogu imati autorstvo ili djelimično autorstvo samo na djelima koja su sami izradili ili koja su nastala pod njihovim vođstvom ili ličnim djelovanjem u saradnji sa drugim autorima.

Član 17

Član Komore ne smije pred investitorom radi preuzimanja posla da iznosi negativne kritike na račun rada drugih članova Komore.

Ukoliko član Komore primijeti ili sazna za grešku ili propust ili ako ima primjedbe na rad kolege dužan je prvo da o tome obavijesti kolegu.

Član 18

Član Komore ne smije prodavati ranije izrađene projekte, kao ni gotove projekte iz kataloga, ukoliko ih nije on sam izradio.

Član Komore ne smije potpisati projekat, stručno mišljenje ili bilo koji drugi zakonom predviđeni dokument, ukoliko ga nije sam izradio ili lično nadzirao njegovu izradu i njome upravljao.

Stručni naziv mogu koristiti samo članovi upisani u registar Komore, u skladu sa zakonskim propisima, Statutom i opštim aktima Komore.

VII ODNOSI SA INVESTITORIMA

Član 19

Prilikom preuzimanja poslova, član Komore dužan je da sa investitorom zaključi ugovor kojim će temeljno regulisati međusobna prava i obaveze.

Takav ugovor posebno sadrži:

- opis poslova i usluga;
- raspodjelu dužnosti;
- naknadu, faze naplate, kao i metode obračuna naknade, ukoliko je potrebno;
- odredbe za slučaj raskida ugovora;
- proračunski trošak gradnje;
- ograničenja, ukoliko postoje.

U slučaju da opis posla ili usluga u okviru ugovora prelazi nadležnost člana Komore, u ugovoru je potrebno raščlaniti i odvojeno prikazati djelove zadataka koji se odnose na druge struke. Nosilac ugovora dužan je da koordinira sve međusobne aktivnosti između uključenih strana.

VIII PROFESIONALNA TAJNA

Član 20

Članovi Komore su povjerljivi zastupnici klijenata. Oni, u skladu sa pravilima nauke i struke, poštujući načelo savjesnosti, poštenja i javnog interesa, zastupaju prava investitora u odnosu na druge učesnike u izgradnji objekata.

Prilikom vršenja poslova iz svoje djelatnosti dužni su da čuvaju profesionalnu tajnu investitora, bilo da je riječ o onome što im je povjereno ili da povjerljivost proizilazi iz okolnosti slučaja, ne dopuštajući da sve čime raspolažu bude dostupno trećim licima, osim ako to nije zahtjev nadležnih organa ili Komore, u skladu sa zakonom i internim aktima.

Članovi Komore, kao i svi učesnici ili preduzeća koji pod nadzorom člana Komore učestvuju na izvršenju posla, dužni su da čuvaju profesionalnu tajnu investitora, koju ne smiju prenositi ili zloupotrebljavati.

IX ODNOS ČLANOVA PREMA KOMORI

Član 21

U odnosu prema Komori članovi su dužni da:

- postupaju na način na koji se uvažava njen ugled, autonomija i integritet;
- položaj u organima i tijelima Komore ne koriste u svrhe reklamiranja, a obaveze koje iz takvog položaja proizilaze izvršavaju savjesno, blagovremeno i stručno.

Član 22

Svaki član Komore ravnopravno predstavlja Komoru i snosi odgovornost za njen ugled pred investitorima, državnim i lokalnim organima, drugim institucijama, kao i pred javnosti i građanima.

Članovi organa i tijela Komore ne smiju zloupotrijebiti svoj položaj radi pribavljanja poslova, učestvovati u raspoređivanju poslova ili uticati na investitora kod izbora izvršioca stručnih usluga.

Član Komore koji je član Skupštine, Savjeta i drugih tijela Komore, dužan je da prisustvuje sjednicama organa ili tijela u koje je izabran, da svojim prijedlozima i drugim vidovima saradnje doprinosi ostvarivanju ciljeva i zadataka Komore.

Član 23

Član Komore dužan je da na zahtjev organa i tijela Komore bez odlaganja dostavi podatke, dokumenta i obavještenja koja se odnose na njegovo profesionalno ponašanje i rad u obavljanju zadataka struke.

Član Komore dužan je da postupa u skladu sa odlukama organa i tijela Komore.

Član 24

Član Komore dužan je da Komori redovno plaća članarinu i uredno izmiruje ostale obaveze koja utvrde organi i tijela Komore, osim u slučaju mirovanja članstva, a po prestanku članstva dužan je da izmiri sve dospjele finansijske obaveze prema Komori.

Član Komore dužan je da Komori plati novčanu kaznu propisanu u okviru disciplinskog postupka.

Član Komore dužan je da omogući nadzor Komore nad svojim radom i nadzor nad stručnim usavršavanjem.

X ZABRANA ZLOUPOTREBE

Član 25

Član Komore ne smije da utiče na neki započeti ili postojeći poslovni odnos između drugih članova Komore i njegovih investitora, na način da djeluje u svom interesu.

Ukoliko investitor traži preuzimanje posla ili dijela posla koji već radi drugi član Komore, član Komore koji preuzima posao dužan je prije preuzimanja da o tome obavijesti kolege koji su već u tom poslu.

Član Komore smije da preuzme posao ukoliko ne djeluje suprotno kolegijalnim pravilima i nakon što je utvrdio da su s prethodnikom ispunjene sve obaveze iz ugovora.

Ukoliko član Komore nastavlja rad na projektu čiji nije autor, dužan je da poštuje sugestije autora i autorska prava, da traži saglasnost za svaku promjenu u projektu i autora obavijesti o svakoj promjeni u izvođenju gradnje, ako je to u skladu sa zakonom.

Član 26

Članovi Komore dužni su da prema saradnicima ispunjavaju sve obaveze i da im omoguće da stiču iskustvo i nesmetano iskazuju svoje sposobnosti i znanja.

Član 27

Članovi Komore dužni su da obavljaju svoje profesionalne zadatke bez uticaja na druge poslovne interese i moraju izbjeći poslove koji bi mogli uticati na njihovo nepristrasno djelovanje u struci.

Članovi Komore ne smiju, neposredno niti posredno, ni putem trećih lica, povrijediti odredbe stava 1 ovoga člana.

Član 28

Članovi Komore ne smiju da promovišu, podstiču, preduzimaju, podržavaju ili prećutno prihvataju bilo kakvu radnju koja bi mogla pomoći u vršenju krivičnog djela ili neetičkog ponašanja, kao ni radnju kojom se mogu teže sakriti ili prikriti nezakonitosti ili nepravilnosti u smislu finansija ili poreza.

Članovi Komore dužni su da obezbijede da se njihovi predstavnici i zaposleni ili druge osobe koje djeluju pod njihovim nadzorom pridržavaju načela i pravila ponašanja prema ovom Kodeksu.

Član 29

Članovi Komore koji su imenovani na javnu funkciju ili zaposleni u tijelima državne i lokalne samouprave, čije je članstvo u mirovanju, ne smiju koristiti svoj položaj za dobijanje posla za sebe ili drugog člana Komore.

Članovi Komore ne smiju za dobijanje poslova zloupotrijebiti veze sa službenicima i zaposlenima u državnim ili lokalnim organima koji izdaju akte potrebne za građenje.

XI MATERIJALNE OSNOVE OBAVLJANJA PROFESIJE

Član 30

Članovi Komore imaju pravo na primjerenu i propisanu naknadu za svoj rad koji ostvaruju izvršavajući svoje strukovne zadatke.

Članovi Komore dužni su da prilikom određivanja naknade za usluge u okviru svojih strukovnih zadataka, kao i za usluge ostalih inženjera, poštuju zakonske i podzakonske propise i interna akta Komore.

Članovi Komore ne smiju međusobno konkurisati cijenama suprotno odgovarajućim zakonskim i podzakonskim propisima, kao i internim aktima Komore.

Članovi Komore dužni su da kod određivanja cijena daju tačne podatke. Nije dozvoljeno zaključivanje ugovora s neistinitim podacima o cijenama, obimu posla i drugim pojedinostima, niti izvršavanje neugovorenih poslova.

Član 31

Članovi Komore dužni su da osiguraju zakonito vođenje svojih profesionalnih finansija.

Posao projektovanja koji je ponuđen zajedno s poslovima izvođenja radova mora se izdvojiti i posebno iskazati.

Posao projektovanja ne može biti ponuđen bez naknade pod uslovom dobijanja posla izvođenja radova.

Ukoliko član Komore učestvuje u investiciji u formi zajedničke gradnje, to mora biti određeno pisanim ugovorom.

Naplata za upotrebu tipskog projekta može biti ugovorena u vidu procenta.

Članovi Komore mogu obavijestiti Komoru o izvršenim poslovima koje ne mogu naplatiti.

Član 32

Članovi Komore ne smiju uslovljavati ugovaranje posla dobijanjem saglasnosti ili administrativnih akata u vidu građevinske ili upotrebne dozvole, prodajom nekretnina ili dobijanjem kredita.

Članovi Komore ne smiju nuditi besplatne usluge, plaćanja ili druge oblike podsticaja investitora i/ili predstavnika investitora, kojim bi ga obvezali na sklapanje ugovora za obavljanje posla.

Članovi Komore ne smiju nuditi svoje usluge besplatno, odricati se djelimično ili u potpunosti naknade za svoj rad, osim u izuzetnim slučajevima (donacije, učešće u akcijama i slično) i o tome su dužni obavijestiti Komoru. U ovim slučajevima Komora može odobriti takav rad pod uslovom da isti ne narušava interese ostalih članova Komore u bilo kom obliku.

Član 33

Članovi Komore ne smiju tražiti niti uzimati provizije, ne smiju nuditi nikakve podsticaje ili plaćanja da bi ostvarili neku pogodnost u poslovnom odnosu suprotno zakonu.

Članovi Komore ne smiju primiti proviziju ili nagradu od proizvođača ili distributera opreme ili materijala nakon što su u projektu specificirali upotrebu tog materijala ili opreme, jer na takav način dovode u sumnju investitora da za svoj interes, a suprotno njegovom interesu, podstiču upotrebu opreme ili materijala određenih proizvođača.

XII UČEŠĆE NA ARHITEKTONSKIM KONKURSIMA

Član 34

Član Komore ima pravo da učestvuje ili da bude član žirija na konkursima za arhitektonsko, urbanističko ili urbanističko-arhitektonsko rješenje, u skladu sa posebnim pravilnikom.

Član Komore može da radi na pripremi, učestvuje ili bude član žirija na konkursima za arhitektonsko, urbanističko, urbanističko-arhitektonsko rješenje ili za rješenje unutrašnjeg uređenja prostora, koji su raspisani u skladu sa zakonom, urbanističkim ili prostornim planovima, urbanističko-tehničkim uslovima ili pravilima struke.

Komora može da u skladu sa dostupnim informacijama obavijesti članove ukoliko njihov rad na pripremi konkursa, učešće ili žiriranje na konkursima za arhitektonsko, urbanističko ili urbanističko-arhitektonsko rješenje, kao i za rješenje unutrašnjeg uređenja prostora, za posljedicu ima kršenje kodeksa strukovne etike po bilo kom osnovu.

Član Komore koji je bio član žirija na konkursu ne može nakon toga djelovati ni u kakvom daljem poslovnom angažmanu u vezi s tim projektom. Izuzetak je stručna pomoć ili konsultantske usluge na zahtjev državnih organa ili organa lokalne samouprave.

Član Komore koji je član žirija na konkursu mora na objektivan i stručan način ocjenjivati sve radove.

Član Komore koji je član žirija na konkursu dužan je da kontroliše ispunjenost uslova raspisa konkursa, konkursnog zadatka, planskih parametara i urbanističkih parametara svakog pojedinačnog rada.

Član Komore koji je član žirija na konkursu ne može da rad koji nije urađen u skladu sa raspisom konkursa, konkursnim zadatkom, planskim parametrima i urbanističkim parametrima, predloži za nagradu, pohvalu ili priznanje, niti da ga rangira na bolje rangirano mjesto od rada koji je ispunio sve tražene parametre i uslove konkursa, osim u slučaju priznanja van uslova konkursa, ako je ono predviđeno pravilnikom kojim se uređuju konkursi.

Član Komore može da učestvuje ili da bude član žirija na konkursu koji nije u suprotnosti s njegovim pravima i obavezama proisteklim iz članstva u Komori, ili sa odredbama pravilnika kojim se uređuje oblast arhitektonskih konkursa.

XIII REKLAMIRANJE

Član 35

Članovi Komore ne smiju da promovišu ili predstavljaju sebe ili svoje profesionalne usluge na lažan ili obmanjujući način. Istovremeno to ne smiju dozvoliti ni drugim osobama bez obzira postupaju li u njihovo ime ili ne.

XIV KONFLIKTNE SITUACIJE

Član 36

Članovi Komore mogu pružati samo one usluge koje su u okvirima zadataka struke.

Kada poslovna i strukovna problematika prelazi područje zadataka struke, član Komore o tome mora obavijestiti investitora i ne smije obavljati one vrste poslova koji su izvan zadataka struke za koje je licenciran.

Članovi Komore moraju voditi računa o odgovarajućoj organizaciji svog rada, stručnosti zaposlenih ili preduzeća koja učestvuju u izvršavanju poslova, uz neposredan i stalni nadzor, kako bi svoje obaveze ispunjavali u potpunosti, efikasno i na vrijeme.

Član 37

Članovi Komore dužni su da odbiju posao ukoliko su uslovi takvi da se ne mogu ispuniti ili ako ne postoje pretpostavke za njegovo izvršenje.

Član 38

Članovi Komore koji su zaposleni u privrednim društvima dužni su da obavljaju poslove poštujući zakone i akta Komore.

Članovi Komore iz stava 1 ovog člana dužni su da upoznaju poslodavca o svojim pravima i obavezama koje proizlaze iz članstva u Komori.

Članovi Komore ne smiju da prihvate one poslove za koje poslodavac zahtijeva odstupanje od odredbi propisanih stavom 1 i 2 ovog člana. U takvim slučajevima član Komore je dužan da odmah obavijesti Komoru.

XV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 39

Tumačenje odredbi ovog Kodeksa daje Skupština Komore.

Izmjene i dopune Kodeksa vrše se na način i po postupku koji je propisan za njegovo donošenje.

Ovaj Kodeks se donosi većinom glasova ukupnog broja delegata na sjednici Skupštine.

Član 40

Kodeks Strukovne etike se usvaja na sjednici Skupštine, a stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 04-26/26

Podgorica 27.1.2026. godine

Predsjednik Skupštine,
Jakov Lopušina, s.r.

350.

Shodno članu 61 st. 1 i 4 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG”, br. 2/18, 34/19, 8/21, 82/25 i 3/26), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 5. februara 2026. godine, donijela

R J E Š E N J E
O PRESTANKU VRŠENJA DUŽNOSTI V. D. POMOĆNICE DIREKTORA UPRAVE
CARINA

Jeleni Đukić, vršiteljki dužnosti pomoćnice direktora Uprave carina – rukovoditeljke Sektora za akcize, poreze i naplatu prihoda, prestaje vršenje navedene dužnosti zbog isteka vremena od šest mjeseci, na koje je određena za vršiteljku dužnosti pomoćnice direktora Uprave carina.

Broj: 11-104/26-208/3

Podgorica, 5. februara 2026. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr **Milojko Spajić**, s.r.

348.

Na osnovu člana 122 stav 1 i 4 Zakona o uređenju prostora („Sl. list CG” br. 19/2025), i člana 18 stav 1, tačka 2, Statuta Komore arhitekata i planera Crne Gore ("Službeni list Crne Gore", br. 04/26) uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, Skupština Komore arhitekata i planera Crne Gore je na sjednici Skupštine, održanoj 27.01.2026. godine, donijela

KODEKS STRUKOVNE ETIKE ČLANOVA KOMORE ARHITEKATA I PLANERA CRNE GORE

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Kodeks strukovne etike članova Komore arhitekata i planera Crne Gore (u daljem tekstu: Kodeks) je skup pravila o pravima i dužnostima članova Komore, zasnovanih na posebnoj vrsti i visokom stepenu profesionalne i moralne odgovornosti njihove profesije.

Kodeksom se utvrđuje skup etičkih načela i pravila ponašanja kojih se članovi Komore arhitekata i planera Crne Gore (u daljem tekstu: Komora) pridržavaju pri obavljanju svoje profesionalne djelatnosti, sa ciljem očuvanja dostojanstva i ugleda struke.

Članovi Komore obavljaju poslove iz svoje struke u skladu sa zakonima kojima se regulišu oblasti uređenja prostora i izgradnje objekata i u skladu sa drugim zakonima, pravilnicima, standardima, normativima, i ostalim propisima donesenim na osnovu tih zakona, Statutom Komore, ovim Kodeksom i drugim opštim aktima Komore.

Član 2

Odredbe ovog Kodeksa su obavezujuće za sve članove Komore.

Nepoznavanje odredbi Kodeksa ne može biti opravdanje.

Komora nadzire poštovanje Kodeksa, propisuje da li povreda Kodeksa ima za posledicu disciplinsku odgovornost, utvrđuje i sankcioniše takvu odgovornost.

Ukoliko određena situacija nije direktno regulisana odredbama ovog Kodeksa, treba ga tumačiti analogijom ili u skladu s ciljem i smislom njegovih opštih pravila.

Poštovanjem načela i pravila utvrđenih ovim Kodeksom članovi Komore iskazuju svoju odgovornost prema samoj Komori, struci, kolegama, saradnicima, investitorima, zaposlenima i javnosti.

Član 3

Svi pojmovi pomenuti u ovom Kodeksu, a koji u svojoj prirodi mogu imati rodno značenje, bez obzira na kontekst, ravnopravno i bez izuzetka se odnose na muški i ženski rod.

II OSNOVI PROFESIONALNE ETIKE I ODGOVORNOSTI

Član 4

Članovi Komore podržavaju i unapređuju integritet, čast i ugled struke:

- 1) obavezivanjem na najviše standarde nezavisnosti i nepristranosti, profesionalne tajnosti, integriteta, stručnosti i profesionalnosti;
- 2) kvalitetom svojih projekata, planova i drugih usluga u cilju stalnog podizanja kvaliteta životne i izgrađene sredine i kulture građenja;
- 3) iskazivanjem posebnih i jedinstvenih znanja, profesionalnih vještina i sposobnosti neophodnih za unapređenje kvaliteta životne sredine;
- 4) savjesnim i odgovornim obavljanjem zadataka na stručan, zakonit i etičan način;

- 5) primjenom svog znanja i stručnosti u cilju očuvanja bezbjednosti i zdravlja, zaštite prirodne i kulturne baštine, zaštite pejzaža, unapređenja životne sredine i javnog interesa;
- 6) svojom čašću i profesionalnim odnosom prema društvu, struci, poslodavcu i investitoru;
- 7) jačanjem nezavisnosti i dostojanstva struke promovisanjem kulture prostora i građenja, kao i promovisanjem pozitivnih arhitektonskih politika i
- 8) pružanjem podrške strukovnim i tehničkim udruženjima u okviru svog djelokruga rada.

III OSNOVNA NAČELA

Član 5

NAČELO NEZAVISNOSTI I SAMOSTALNOSTI

Članovi Komore dužni su da u svom profesionalnom radu postupaju samostalno i nezavisno, ne podliježu pritiscima, prijetnjama i uticajima ma sa čije strane dolazili, ne vodeći se tuđim interesima i autoritetima.

Članovi Komore ne smiju prihvatati poslove koji bi ih stavili u podređen položaj, doveli do izvršavanja tuđih naloga ili njihov rad uslovljavali određenim pogodnostima koje bi ugrozile njihovu nezavisnost i samostalnost.

Član 6

NAČELO STRUČNOSTI

Članovi Komore su dužni da u svom radu postupaju stručno sa znanjem za koje su kvalifikovani, i dužni su da se usavršavaju.

Član 7

NAČELO SAVJESNOSTI

Članovi Komore su dužni da obavljaju poslove iz svoje profesije savjesno, brižljivo, uz punu posvećenost i upotrebu svih svojih znanja i sposobnosti.

U obavljanju profesije ne treba da dolaze do izražaja politička, vjerska i druga ubjeđenja niti stranačka pripadnost.

Član 8

NAČELO ČUVANJA UGLEDA PROFESIJE

Članovi Komore su dužni da u svom djelovanju čuvaju ugled i dostojanstvo profesije, održavajući visoke standarde stručnog rada.

Član 9

NAČELO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

U obavljanju poslova iz svog djelokruga članovi Komore su dužni da vode računa o zaštiti životne sredine, i da:

1) svojim tehničkim rješenjima doprinose zdravom i ugodnom okruženju za sve ljude, u otvorenim i zatvorenim prostorima;

2) nastoje da postignu željene rezultate i realizuju ciljeve uz najmanju moguću potrošnju sirovina i energije, posebno vodeći računa o zaštiti vode;

3) svedu na minimum stvaranje otpada i bilo kakvog zagađenja;

4) kod svakog rješenja i projekta razmotre posljedice, direktne i indirektne, trenutne i dugoročne, na zdravlje ljudi, socijalnu pravednost i lokalni sistem vrijednosti, vrijednosti prirodne i kulturne baštine kao i vrijednost predjela i pejzaža;

5) temeljno prouče pejzaž na koji utiču obavljanjem poslova i procijene uticaj na stanje, dinamiku i estetske vrijednosti ekosistema, urbanizovanih ili prirodnih, kao i na pripadajuće socioekonomske sisteme, i primjene rješenja za ekološki ispravan i održiv razvoj;

6) promovišu akcije za smanjenje narušavanja pejzaža i gdje god je moguće odrede saniranje već učinjenih šteta;

7) odbiju svaki angažman koji bi mogao prouzrokovati štetne uticaje na higijenu i zdravlje ljudi, stabilnost, zaštitu i održivost životne sredine.

8) izbjegnju narušavanje životne sredine građenjem, a u svom djelovanju se rukovode načelom da su vrijednosti prirodne i kulturne baštine dobra s ograničenim mogućnostima obnavljanja;

9) u svim prilikama zastupaju i brane načela međuzavisnosti i ravnoteže ekosistema, održanja raznolikosti i ponovnog korištenja resursa kao temelja opstanka, čiji se prag izdržljivosti ne smije preći.

IV OSNOVNA PRAVILA

Član 10

Članovi Komore dužni su da:

1) strukovnu djelatnost obavljaju savjesno, u skladu sa pravilima struke, dostignućima nauke, tehnike, razvijanjem sistema uređenja prostora, arhitekture i umjetnosti, kao i u skladu s odredbama ovog Kodeksa;

2) profesionalni ugled grade na osnovu kvaliteta svojih usluga, stečenih znanja, ostvarenih uspjeha i povjerenja koje stiču svojim radom i postupanjem;

3) prilikom obavljanja djelatnosti, kao i u privatnom životu kada je dostupan javnosti, vode računa o ugledu Komore;

4) postupaju bez diskriminacije po bilo kom osnovu, uz poštovanje osnovnih ljudskih prava i sloboda;

5) pružaju usluge iz domena struke za koju posjeduju licencu;

6) vode računa o javnom interesu;

7) vode računa o zaštiti životne sredine, kao i zaštiti interesa trećih lica prilikom obavljanja poslova iz svojih djelatnosti;

8) poštuju autorska prava;

9) javno objavljuju samo tačne i istinite podatke;

10) u svakom trenutku budu svjesni svoje odgovornosti, posebno kada se opredjeljuju između sukobljenih vrijednosti i interesa i

11) ravnopravno predstavljaju Komoru i snose odgovornost za njen ugled pred državnim i lokalnim organima, drugim institucijama, investitorima, stručnom i laičkom javnosti.

Član 11

Član Komore ne smije ni posredno ni neposredno da se bavi poslovima koji bi ugrozili njegovu nezavisnost i koji bi naškodili ugledu i značaju profesije.

Nije u suprotnosti sa Kodeksom ako je član Komore član ili rukovodilac tima u ekspertskim, radnim i drugim stručnim tijelima vladinog ili nevladinog karaktera, u humanitarnim organizacijama, uređivačkim odborima i sličnim organizacijama, društvima i udruženjima.

V PONAŠANJE U JAVNOSTI I ODNOSI U POSLU

Član 12

Ponašanje članova Komore u javnosti mora odgovarati ugledu i povjerenju koje ima ovaj poziv i struka.

Član 13

Članovi Komore dužni su da postupaju savjesno u svemu što čine, a svoje zadatke obavljaju na profesionalan način, pouzdano, nezavisno, nepristrasno, s pažnjom, znanjem i iskustvom.

Članovi Komore dužni su da pri obavljanju poslova poštuju i propisno primjenjuju sve zakone, pravilnike, tehničke propise, standarde, norme, pravila struke i ostale akta koji regulišu njihovu djelatnost.

Član 14

Članovi Komore treba da neprestano prate razvoj struke i da kontinuirano stručno usavršavaju svoja profesionalna znanja i vještine na svim područjima važnim za njihovu djelatnost.

Članovi Komore treba da podižu standard kvaliteta na svim relevantnim područjima u svim strukovnim smjerovima.

VI MEĐUSOBNI ODNOSI ČLANOVA KOMORE I AUTORSKA PRAVA

Član 15

Međusobni odnos članova Komore treba da izražava uvažavanje same profesije.

Odnosom prema članovima i kolegama, članovi Komore pokazuju sopstveni odnos prema profesiji, koji se, između ostalog, ogleda i u načinu ponašanja i izražavanja, te su dužni da postupaju kolegijalno, uljudno i lojalno.

Članovi Komore dužni su da se prema ostalim članovima ophode sa međusobnim uvažavanjem i poštovanjem, te da se međusobno pomažu i savjetuju.

Članovi Komore dužni su da pokažu objektivnost prilikom ocjenjivanja rada i drugih postignuća kolega, kao i da prihvate kritike sopstvenog rada iskazane na istovjetan način, njegujući argumentovanu kulturu dijaloga.

Članovi Komore mogu slobodno izraziti kritiku arhitektonskih i urbanističkih projekata i realizacija, a iskazana kritika mora biti obrazložena i teorijski utemeljena.

Kritika ne smije biti zlonamjerna, neopravdana, diskriminatorna, niti izrečena na potcjenjivački ili uvredljiv način kojim se, direktno ili indirektno, nanosi šteta kolegama.

Moralna je dužnost svakog člana Komore da ukaže na neetičko ponašanje svog kolege, kao i da ukaže na kršenje odredbi ovog Kodeksa.

Članovi Komore ne smiju širiti neistinite i/ili netačne informacije i/ili činjenice o drugim članovima Komore.

Član 16

Članovi Komore dužni su da poštuju autorska prava.

Član Komore ne smije da otuđi ili povrijedi intelektualno vlasništvo ili nepropisno iskoristi ideje drugog autora bez jasnog odobrenja autora koji na to vlasništvo ili ideju ima pravo.

Članovi Komore mogu imati autorstvo ili djelimično autorstvo samo na djelima koja su sami izradili ili koja su nastala pod njihovim vođstvom ili ličnim djelovanjem u saradnji sa drugim autorima.

Član 17

Član Komore ne smije pred investitorom radi preuzimanja posla da iznosi negativne kritike na račun rada drugih članova Komore.

Ukoliko član Komore primijeti ili sazna za grešku ili propust ili ako ima primjedbe na rad kolege dužan je prvo da o tome obavijesti kolegu.

Član 18

Član Komore ne smije prodavati ranije izrađene projekte, kao ni gotove projekte iz kataloga, ukoliko ih nije on sam izradio.

Član Komore ne smije potpisati projekat, stručno mišljenje ili bilo koji drugi zakonom predviđeni dokument, ukoliko ga nije sam izradio ili lično nadzirao njegovu izradu i njome upravljao.

Stručni naziv mogu koristiti samo članovi upisani u registar Komore, u skladu sa zakonskim propisima, Statutom i opštim aktima Komore.

VII ODNOSI SA INVESTITORIMA

Član 19

Prilikom preuzimanja poslova, član Komore dužan je da sa investitorom zaključi ugovor kojim će temeljno regulisati međusobna prava i obaveze.

Takav ugovor posebno sadrži:

- opis poslova i usluga;
- raspodjelu dužnosti;
- naknadu, faze naplate, kao i metode obračuna naknade, ukoliko je potrebno;
- odredbe za slučaj raskida ugovora;
- proračunski trošak gradnje;
- ograničenja, ukoliko postoje.

U slučaju da opis posla ili usluga u okviru ugovora prelazi nadležnost člana Komore, u ugovoru je potrebno raščlaniti i odvojeno prikazati djelove zadataka koji se odnose na druge struke. Nosilac ugovora dužan je da koordinira sve međusobne aktivnosti između uključenih strana.

VIII PROFESIONALNA TAJNA

Član 20

Članovi Komore su povjerljivi zastupnici klijenata. Oni, u skladu sa pravilima nauke i struke, poštujući načelo savjesnosti, poštenja i javnog interesa, zastupaju prava investitora u odnosu na druge učesnike u izgradnji objekata.

Prilikom vršenja poslova iz svoje djelatnosti dužni su da čuvaju profesionalnu tajnu investitora, bilo da je riječ o onome što im je povjereno ili da povjerljivost proizilazi iz okolnosti slučaja, ne dopuštajući da sve čime raspoložu bude dostupno trećim licima, osim ako to nije zahtjev nadležnih organa ili Komore, u skladu sa zakonom i internim aktima.

Članovi Komore, kao i svi učesnici ili preduzeća koji pod nadzorom člana Komore učestvuju na izvršenju posla, dužni su da čuvaju profesionalnu tajnu investitora, koju ne smiju prenositi ili zloupotrebljavati.

IX ODNOS ČLANOVA PREMA KOMORI

Član 21

U odnosu prema Komori članovi su dužni da:

- postupaju na način na koji se uvažava njen ugled, autonomija i integritet;
- položaj u organima i tijelima Komore ne koriste u svrhe reklamiranja, a obaveze koje iz takvog položaja proizilaze izvršavaju savjesno, blagovremeno i stručno.

Član 22

Svaki član Komore ravnopravno predstavlja Komoru i snosi odgovornost za njen ugled pred investitorima, državnim i lokalnim organima, drugim institucijama, kao i pred javnosti i građanima.

Članovi organa i tijela Komore ne smiju zloupotrijebiti svoj položaj radi pribavljanja poslova, učestvovati u raspoređivanju poslova ili uticati na investitora kod izbora izvršioca stručnih usluga.

Član Komore koji je član Skupštine, Savjeta i drugih tijela Komore, dužan je da prisustvuje sjednicama organa ili tijela u koje je izabran, da svojim prijedlozima i drugim vidovima saradnje doprinosi ostvarivanju ciljeva i zadataka Komore.

Član 23

Član Komore dužan je da na zahtjev organa i tijela Komore bez odlaganja dostavi podatke, dokumenta i obavještenja koja se odnose na njegovo profesionalno ponašanje i rad u obavljanju zadataka struke.

Član Komore dužan je da postupa u skladu sa odlukama organa i tijela Komore.

Član 24

Član Komore dužan je da Komori redovno plaća članarinu i uredno izmiruje ostale obaveze koja utvrde organi i tijela Komore, osim u slučaju mirovanja članstva, a po prestanku članstva dužan je da izmiri sve dospjele finansijske obaveze prema Komori.

Član Komore dužan je da Komori plati novčanu kaznu propisanu u okviru disciplinskog postupka.

Član Komore dužan je da omogući nadzor Komore nad svojim radom i nadzor nad stručnim usavršavanjem.

X ZABRANA ZLOUPOTREBE

Član 25

Član Komore ne smije da utiče na neki započeti ili postojeći poslovni odnos između drugih članova Komore i njegovih investitora, na način da djeluje u svom interesu.

Ukoliko investitor traži preuzimanje posla ili dijela posla koji već radi drugi član Komore, član Komore koji preuzima posao dužan je prije preuzimanja da o tome obavijesti kolege koji su već u tom poslu.

Član Komore smije da preuzme posao ukoliko ne djeluje suprotno kolegijalnim pravilima i nakon što je utvrdio da su s prethodnikom ispunjene sve obaveze iz ugovora.

Ukoliko član Komore nastavlja rad na projektu čiji nije autor, dužan je da poštuje sugestije autora i autorska prava, da traži saglasnost za svaku promjenu u projektu i autora obavijesti o svakoj promjeni u izvođenju gradnje, ako je to u skladu sa zakonom.

Član 26

Članovi Komore dužni su da prema saradnicima ispunjavaju sve obaveze i da im omoguće da stiču iskustvo i nesmetano iskazuju svoje sposobnosti i znanja.

Član 27

Članovi Komore dužni su da obavljaju svoje profesionalne zadatke bez uticaja na druge poslovne interese i moraju izbjeći poslove koji bi mogli uticati na njihovo nepristrasno djelovanje u struci.

Članovi Komore ne smiju, neposredno niti posredno, ni putem trećih lica, povrijediti odredbe stava 1 ovoga člana.

Član 28

Članovi Komore ne smiju da promovišu, podstiču, preduzimaju, podržavaju ili prećutno prihvataju bilo kakvu radnju koja bi mogla pomoći u vršenju krivičnog djela ili neetičkog ponašanja, kao ni radnju kojom se mogu teže sakriti ili prikriti nezakonitosti ili nepravilnosti u smislu finansija ili poreza.

Članovi Komore dužni su da obezbijede da se njihovi predstavnici i zaposleni ili druge osobe koje djeluju pod njihovim nadzorom pridržavaju načela i pravila ponašanja prema ovom Kodeksu.

Član 29

Članovi Komore koji su imenovani na javnu funkciju ili zaposleni u tijelima državne i lokalne samouprave, čije je članstvo u mirovanju, ne smiju koristiti svoj položaj za dobijanje posla za sebe ili drugog člana Komore.

Članovi Komore ne smiju za dobijanje poslova zloupotrijebiti veze sa službenicima i zaposlenima u državnim ili lokalnim organima koji izdaju akte potrebne za građenje.

XI MATERIJALNE OSNOVE OBAVLJANJA PROFESIJE

Član 30

Članovi Komore imaju pravo na primjerenu i propisanu naknadu za svoj rad koji ostvaruju izvršavajući svoje strukovne zadatke.

Članovi Komore dužni su da prilikom određivanja naknade za usluge u okviru svojih strukovnih zadataka, kao i za usluge ostalih inženjera, poštuju zakonske i podzakonske propise i interna akta Komore.

Članovi Komore ne smiju međusobno konkurisati cijenama suprotno odgovarajućim zakonskim i podzakonskim propisima, kao i internim aktima Komore.

Članovi Komore dužni su da kod određivanja cijena daju tačne podatke. Nije dozvoljeno zaključivanje ugovora s neistinitim podacima o cijenama, obimu posla i drugim pojedinostima, niti izvršavanje neugovorenih poslova.

Član 31

Članovi Komore dužni su da osiguraju zakonito vođenje svojih profesionalnih finansija.

Posao projektovanja koji je ponuđen zajedno s poslovima izvođenja radova mora se izdvojiti i posebno iskazati.

Posao projektovanja ne može biti ponuđen bez naknade pod uslovom dobijanja posla izvođenja radova.

Ukoliko član Komore učestvuje u investiciji u formi zajedničke gradnje, to mora biti određeno pisanim ugovorom.

Naplata za upotrebu tipskog projekta može biti ugovorena u vidu procenta.

Članovi Komore mogu obavijestiti Komoru o izvršenim poslovima koje ne mogu naplatiti.

Član 32

Članovi Komore ne smiju uslovljavati ugovaranje posla dobijanjem saglasnosti ili administrativnih akata u vidu građevinske ili upotrebne dozvole, prodajom nekretnina ili dobijanjem kredita.

Članovi Komore ne smiju nuditi besplatne usluge, plaćanja ili druge oblike podsticaja investitora i/ili predstavnika investitora, kojim bi ga obvezali na sklapanje ugovora za obavljanje posla.

Članovi Komore ne smiju nuditi svoje usluge besplatno, odricati se djelimično ili u potpunosti naknade za svoj rad, osim u izuzetnim slučajevima (donacije, učešće u akcijama i slično) i o tome su dužni obavijestiti Komoru. U ovim slučajevima Komora može odobriti takav rad pod uslovom da isti ne narušava interese ostalih članova Komore u bilo kom obliku.

Član 33

Članovi Komore ne smiju tražiti niti uzimati provizije, ne smiju nuditi nikakve podsticaje ili plaćanja da bi ostvarili neku pogodnost u poslovnom odnosu suprotno zakonu.

Članovi Komore ne smiju primiti proviziju ili nagradu od proizvođača ili distributera opreme ili materijala nakon što su u projektu specificirali upotrebu tog materijala ili opreme, jer na takav način dovode u sumnju investitora da za svoj interes, a suprotno njegovom interesu, podstiču upotrebu opreme ili materijala određenih proizvođača.

XII UČEŠĆE NA ARHITEKTONSKIM KONKURSIMA

Član 34

Član Komore ima pravo da učestvuje ili da bude član žirija na konkursima za arhitektonsko, urbanističko ili urbanističko-arhitektonsko rješenje, u skladu sa posebnim pravilnikom.

Član Komore može da radi na pripremi, učestvuje ili bude član žirija na konkursima za arhitektonsko, urbanističko, urbanističko-arhitektonsko rješenje ili za rješenje unutrašnjeg uređenja prostora, koji su raspisani u skladu sa zakonom, urbanističkim ili prostornim planovima, urbanističko-tehničkim uslovima ili pravilima struke.

Komora može da u skladu sa dostupnim informacijama obavijesti članove ukoliko njihov rad na pripremi konkursa, učešće ili žiriranje na konkursima za arhitektonsko, urbanističko ili urbanističko-arhitektonsko rješenje, kao i za rješenje unutrašnjeg uređenja prostora, za posljedicu ima kršenje kodeksa strukovne etike po bilo kom osnovu.

Član Komore koji je bio član žirija na konkursu ne može nakon toga djelovati ni u kakvom daljem poslovnom angažmanu u vezi s tim projektom. Izuzetak je stručna pomoć ili konsultantske usluge na zahtjev državnih organa ili organa lokalne samouprave.

Član Komore koji je član žirija na konkursu mora na objektivan i stručan način ocjenjivati sve radove.

Član Komore koji je član žirija na konkursu dužan je da kontroliše ispunjenost uslova raspisa konkursa, konkursnog zadatka, planskih parametara i urbanističkih parametara svakog pojedinačnog rada.

Član Komore koji je član žirija na konkursu ne može da rad koji nije urađen u skladu sa raspisom konkursa, konkursnim zadatkom, planskim parametrima i urbanističkim parametrima, predloži za nagradu, pohvalu ili priznanje, niti da ga rangira na bolje rangirano mjesto od rada koji je ispunio sve tražene parametre i uslove konkursa, osim u slučaju priznanja van uslova konkursa, ako je ono predviđeno pravilnikom kojim se uređuju konkursi.

Član Komore može da učestvuje ili da bude član žirija na konkursu koji nije u suprotnosti s njegovim pravima i obavezama proisteklim iz članstva u Komori, ili sa odredbama pravilnika kojim se uređuje oblast arhitektonskih konkursa.

XIII REKLAMIRANJE

Član 35

Članovi Komore ne smiju da promovišu ili predstavljaju sebe ili svoje profesionalne usluge na lažan ili obmanjujući način. Istovremeno to ne smiju dozvoliti ni drugim osobama bez obzira postupaju li u njihovo ime ili ne.

XIV KONFLIKTNE SITUACIJE

Član 36

Članovi Komore mogu pružati samo one usluge koje su u okvirima zadataka struke.

Kada poslovna i strukovna problematika prelazi područje zadataka struke, član Komore o tome mora obavijestiti investitora i ne smije obavljati one vrste poslova koji su izvan zadataka struke za koje je licenciran.

Članovi Komore moraju voditi računa o odgovarajućoj organizaciji svog rada, stručnosti zaposlenih ili preduzeća koja učestvuju u izvršavanju poslova, uz neposredan i stalni nadzor, kako bi svoje obaveze ispunjavali u potpunosti, efikasno i na vrijeme.

Član 37

Članovi Komore dužni su da odbiju posao ukoliko su uslovi takvi da se ne mogu ispuniti ili ako ne postoje pretpostavke za njegovo izvršenje.

Član 38

Članovi Komore koji su zaposleni u privrednim društvima dužni su da obavljaju poslove poštujući zakone i akta Komore.

Članovi Komore iz stava 1 ovog člana dužni su da upoznaju poslodavca o svojim pravima i obavezama koje proizlaze iz članstva u Komori.

Članovi Komore ne smiju da prihvate one poslove za koje poslodavac zahtijeva odstupanje od odredbi propisanih stavom 1 i 2 ovog člana. U takvim slučajevima član Komore je dužan da odmah obavijesti Komoru.

XV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 39

Tumačenje odredbi ovog Kodeksa daje Skupština Komore.

Izmjene i dopune Kodeksa vrše se na način i po postupku koji je propisan za njegovo donošenje.

Ovaj Kodeks se donosi većinom glasova ukupnog broja delegata na sjednici Skupštine.

Član 40

Kodeks Strukovne etike se usvaja na sjednici Skupštine, a stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 04-26/26

Podgorica 27.1.2026. godine

Predsjednik Skupštine,
Jakov Lopušina, s.r.

349.

Na osnovu člana 58 stav 4 i 5 Zakona o korišćenju energije iz obnovljivih izvora ("Službeni list CG", broj 82/24) i člana 23 stav 2 alineja 11 Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću "Crnogorski operator tržišta električne energije" - Podgorica ("Službeni list CG", br. 13/11, 60/11, 39/15 i 40/19), Odbor direktora Društva, 06.02.2026. godine, donio je

C J E N O V N I K USLUGA KORIŠĆENJA EVIDENCIJE GARANCIJA PORIJEKLA

Predmet

Član 1

Ovim Cjenovnikom utvrđuje se bliži način obračuna naknada, visina naknada, način i rokovi plaćanja naknada za usluge korišćenja Evidencije garancija porijekla (u daljem tekstu: Evidencija) koju vodi Operator tržišta, za 2026. godinu.

Obveznici plaćanja naknade za usluge korišćenja Evidencije

Član 2

Obveznici plaćanja naknade za usluge korišćenja Evidencije su: proizvođač električne energije iz obnovljivih izvora, trgovac koji kupuje i prodaje električnu energiju u svoje ime i za svoj račun, snabdjevač i kupac-samosnabdjevač, koji su upisani u Evidenciju (u daljem tekstu: Korisnici Evidencije).

Subjekti iz stava 1 ovog člana, dužni su da plaćaju Operatoru tržišta naknadu za usluge korišćenja Evidencije, u skladu sa ovim Cjenovnikom.

Usluge korišćenja Evidencije

Član 3

Usluge korišćenja Evidencije za koje se plaća naknada su:

- 1) vođenje Evidencije;
- 2) izdavanje garancija porijekla;
- 3) prenošenje garancija porijekla;
- 4) iskorišćenje garancija porijekla; i
- 5) povlačenje garancija porijekla.

Iznos naknade za usluge korišćenja Evidencije

Član 4

(1) Naknada za korišćenje Evidencije sastoji se od:

- 1) fiksnog dijela naknade za korišćenje Evidencije u iznosu od 73,57 €, koju plaća svaki korisnik Evidencije, na mjesečnom nivou; i
 - 2) varijabilnog dijela naknade u iznosu od 0,01 € po izdatoj garanciji porijekla.
- (2) Naknada iz stava 1 ovog člana fakturiše se mjesečno i izražena je bez PDV-a.

Način obračuna naknada

Član 5

(1) Fiksni dio naknade po korisniku Evidencije obračunava se prema formuli:

$$F = \frac{R - (v \cdot G)}{N \cdot 12}$$

gdje je:

F - mjesečni fiksni dio naknade po korisniku Evidencije,

R - ostali prihod koji se odnosi na naknade za korišćenje Evidencije,

v - jedinična varijabilna naknada po jednoj garanciji porijekla,

G - planirani godišnji broj garancija porijekla za izdavanje,

N - broj korisnika Evidencije.

(2) Varijabilni dio naknade utvrđuje se kao proizvod jedinične varijabilne naknade v i stvarnog broja garancija porijekla koje su za pojedinog korisnika Evidencije u obračunskom periodu izdate.

(3) Ukupna mjesečna naknada za pojedinog korisnika Evidencije predstavlja zbir fiksnog dijela naknade iz stava 1 ovog člana i varijabilnog dijela naknade iz stava 2 ovog člana.

Fakturisanje i plaćanje

Član 6

(1) Operator tržišta, za pružene usluge korišćenja Evidencije, korisniku Evidencije izdaje fakturu.

(2) Korisnik Evidencije je dužan da Operatoru tržišta, u roku od 15 dana od dana prijema fakture iz stava 1 ovog člana, plati fakturisani iznos.

Stupanje na snagu

Član 7

Ovaj Cjenovnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 26/417-4

Podgorica, 06.02.2026. godine

Odbor direktora,

Predsjednik,

mast. inž. el. **Maksim Vučinić**, s.r.

351.

Shodno članu 61 st. 1 i 4 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG”, br. 2/18, 34/19, 8/21, 82/25 i 3/26), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 5. februara 2026. godine, donijela

R J E Š E N J E
O ODREĐIVANJU VRŠITELJKE DUŽNOSTI POMOĆNICE DIREKTORA UPRAVE
CARINA

Za vršiteljku dužnosti pomoćnice direktora Uprave carina – rukovoditeljke Sektora za akcize, poreze i naplatu prihoda određuje se Jelena Đukić, diplomirana ekonomistkinja, do postavljenja pomoćnika direktora – rukovodioca ovog sektora u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Broj: 11-100/26-209/3

Podgorica, 5. februara 2026. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr **Milojko Spajić**, s.r.

352.

Shodno članu 61 st. 1 i 4 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG”, br. 2/18, 34/19, 8/21, 82/25 i 3/26), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 5. februara 2026. godine, donijela

R J E Š E N J E
O PRESTANKU VRŠENJA DUŽNOSTI V. D. POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE
CARINA

Arminu Čalakoviću, vršiocu dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina – rukovodioca Sektora za upravljanje i razvoj ljudskih resursa, prestaje vršenje navedene dužnosti zbog isteka vremena od šest mjeseci, na koje je određen za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina.

Broj: 11-104/26-210/3

Podgorica, 5. februara 2026. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr **Milojko Spajić**, s.r.

353.

Shodno članu 61 st. 1 i 4 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG”, br. 2/18, 34/19, 8/21, 82/25 i 3/26), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 5. februara 2026. godine, donijela

R J E Š E N J E
O ODREĐIVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA
DIREKTORA UPRAVE CARINA

Za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina – rukovodioca Sektora za upravljanje i razvoj ljudskih resursa određuje se Armin Čalaković, diplomirani pravnik, do postavljenja pomoćnika direktora – rukovodioca ovog sektora u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Broj: 11-100/26-211/3

Podgorica, 5. februara 2026. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr **Milojko Spajić**, s.r.

354.

Na osnovu člana 50 stav 1 Zakona o vanjskim poslovima („Službeni list CG”, broj 70/17), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 5. februara 2026. godine, donijela

R J E Š E N J E
O POSTAVLJENJU POČASNOG KONZULA CRNE GORE U MEKSIKO SITIJU –
SJEDINJENE MEKSIČKE DRŽAVE

1. Postavlja Se Alejandro Sugich Lopez Arias za počasnog konzula Crne Gore u Meksiko Sitiu – Sjedinjene Meksičke Države, sa nadležnošću za Meksiko Siti i države Baja California Sur, Guerrero, Estado de Mexico, Morelos, Nuevo Leon, Puebla, Quretaro i Sonora.

2. Ovo rješenje objaviće se u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 11-100/26-246/3

Podgorica, 5. februara 2026. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr **Milojko Spajić**, s.r.

355.

Na osnovu člana 50 stav 1 Zakona o vanjskim poslovima („Službeni list CG”, broj 70/17), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 5. februara 2026. godine, donijela

R J E Š E N J E
O POSTAVLJENJU POČASNE KONZULKE
CRNE GORE U LA PAZU – VIŠENACIONALNA
DRŽAVA BOLIVIJA

1. Postavlja Se Danitza Valeria Petricevic Suarez za počasnu konzulku Crne Gore u La Paz – Višenacionalna Država Bolivija, sa nadležnošću za Višenacionalnu Državu Boliviju.
2. Ovo rješenje objaviće se u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 11-100/26-248/3

Podgorica, 5. februara 2026. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr **Milojko Spajić**, s.r.

356.

Na osnovu člana 20 Zakona o Kreditno-garantnom fondu Crne Gore („Službeni list CG”, broj 89/25), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 5. februara 2026. godine, donijela

R J E Š E N J E
O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG
ODBORA KREDITNO-GARANTNOG
FONDA CRNE GORE

Za članove Upravnog odbora Kreditno-garantnog fonda Crne Gore imenuju se:

- 1) mr Anđela Gajević, predstavnica Ministarstva ekonomskog razvoja;
- 2) Adrijana Stevanović, predstavnica Ministarstva finansija;
- 3) Zoran Martinovski, nezavisni član;
- 4) Vjosa Balaj, nezavisna članica;
- 5) Katarina Đulić, nezavisna članica.

Broj: 11-100/26-212/3

Podgorica, 5. februara 2026. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr **Milojko Spajić**, s.r.

357.

Na osnovu člana 36a stav 2 Zakona o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju („Službeni list RCG”, br. 21/04, 49/07 i 60/07 i „Službeni list CG”, br. 30/17, 70/17 i 33/24), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 5. februara 2026. godine, donijela

R J E Š E N J E
O RAZRJEŠENJU PREDsjedNICE KOMISIJE ZA ŽALBE U POSTUPKU ZA
POVRAĆAJ ODUZETIH IMOVINSKIH PRAVA ILI OBEŠTEĆENJE

Razrješava se predsjednica Komisije za žalbe u postupku za povraćaj oduzetih imovinskih prava ili obeštećenje Ana Srdanović, na lični zahtjev.

Broj: 11-104/26-240/3

Podgorica, 5. februara 2026. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr **Milojko Spajić**, s.r.

358.

Na osnovu člana 36a stav 2 Zakona o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju („Službeni list RCG”, br. 21/04, 49/07 i 60/07 i „Službeni list CG”, br. 30/17, 70/17 i 33/24), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 5. februara 2026. godine, donijela

R J E Š E N J E
O IMENOVANJU PREDsjedNIKA KOMISIJE ZA ŽALBE U POSTUPKU ZA
POVRAĆAJ ODUZETIH IMOVINSKIH PRAVA ILI OBEŠTEĆENJE

Za predsjednika Komisije za žalbe u postupku za povraćaj oduzetih imovinskih prava ili obeštećenje imenuje se Vladimir Ružičić, specijalista pravnih nauka.

Broj: 11-100/26-239/3

Podgorica, 5. februara 2026. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr **Milojko Spajić**, s.r.

359.

Shodno članu 61 st. 1 i 4 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG”, br. 2/18, 34/19, 8/21, 82/25 i 3/26), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 5. februara 2026. godine, donijela

R J E Š E N J E
O PRESTANKU VRŠENJA DUŽNOSTI
V. D. GENERALNOG DIREKTORA DIREKTORATA ZA POMORSKU I UNUTRAŠNJU
PLOVIDBU U MINISTARSTVU POMORSTVA

Mr Goranu Idrizoviću, vršiocu dužnosti generalnog direktora Direktorata za pomorsku i unutrašnju plovību u Ministarstvu pomorstva, prestaje vršenje navedene dužnosti zbog isteka vremena od šest mjeseci, na koje je određen za vršioca dužnosti generalnog direktora ovog direktorata.

Broj: 11-104/26-280/3

Podgorica, 5. februara 2026. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr **Milojko Spajić**, s.r.

360.

Shodno članu 61 st. 1 i 4 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG”, br. 2/18, 34/19, 8/21, 82/25 i 3/26), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 5. februara 2026. godine, donijela

R J E Š E N J E
O ODREĐIVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GENERALNOG DIREKTORA
DIREKTORATA ZA SIGURNOST PLOVIDBE U MINISTARSTVU POMORSTVA

Za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za sigurnost plovidbe u Ministarstvu pomorstva određuje se mr Goran Idrizović, do postavljenja generalnog direktora ovog direktorata u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Broj: 11-100/26-247/3

Podgorica, 5. februara 2026. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr **Milojko Spajić**, s.r.

361.

Shodno članu 61 st. 1 i 4 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG”, br. 2/18, 34/19, 8/21, 82/25 i 3/26), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 5. februara 2026. godine, donijela

R J E Š E N J E
O ODREĐIVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GENERALNOG DIREKTORA
DIREKTORATA ZA KREIRANJE I REALIZACIJU POLITIKA I PROGRAMA
U MINISTARSTVU DIJASPORE

Za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za kreiranje i realizaciju politika i programa u Ministarstvu dijaspore određuje se Ivan Ivanović, diplomirani ekonomista, do postavljenja generalnog direktora ovog direktorata u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Broj: 11-100/26-260/3

Podgorica, 5. februara 2026. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr **Milojko Spajić**, s.r.

362.

Shodno članu 61 st. 1 i 4, a u vezi sa članom 134 stav 1 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG”, br. 2/18, 34/19, 8/21, 82/25 i 3/26), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 5. februara 2026. godine, donijela

R J E Š E N J E
O PRESTANKU VRŠENJA DUŽNOSTI V. D. GENERALNE DIREKTORICE
DIREKTORATA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE, POŠTANSKU DJELATNOST
I RADIO-SPEKTAR U MINISTARSTVU EKONOMSKOG RAZVOJA

Mr Mariji Čvorović, vršiteljki dužnosti generalne direktorice Direktorata za elektronske komunikacije, poštansku djelatnost i radio-spektar u Ministarstvu ekonomskog razvoja, prestaje vršenje dužnosti, zbog ukidanja navedenog radnog mjesta donošenjem Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva ekonomskog razvoja.

Broj: 11-104/26-272/3

Podgorica, 5. februara 2026. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr **Milojko Spajić**, s.r.

363.

Na osnovu člana 35 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG”, br. 78/18, 70/21 i 52/22), a u vezi sa članom 60 stav 1 alineja 5 i članom 134 stav 1 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG”, br. 2/18, 34/19, 8/21, 82/25 i 3/26), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 5. februara 2026. godine, donijela

R J E Š E N J E
O PRESTANKU MANDATA GENERALNE DIREKTORICE DIREKTORATA ZA
MEĐUNARODNU SARADNJU, EVROPSKE INTEGRACIJE I IMPLEMENTACIJU EU
FONDOVA U MINISTARSTVU EKONOMSKOG
RAZVOJA

Mr Ivoni Savićević, generalnoj direktorici Direktorata za međunarodnu saradnju, evropske integracije i implementaciju EU fondova u Ministarstvu ekonomskog razvoja, prestaje mandat zbog ukidanja navedenog radnog mjesta donošenjem Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva ekonomskog razvoja.

Broj: 11-104/26-268/3

Podgorica, 5. februara 2026. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr **Milojko Spajić**, s.r.

364.

Na osnovu člana 61 st. 1 i 4 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG”, br. 2/18, 34/19, 8/21, 82/25 i 3/26), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 5. februara 2026. godine, donijela

R J E Š E N J E
O ODREĐIVANJU VRŠITELJKE DUŽNOSTI
GENERALNE DIREKTORICE DIREKTORATA ZA NEVLADINE ORGANIZACIJE I
POLITIČKE PARTIJE U MINISTARSTVU REGIONALNO-INVESTICIONOG RAZVOJA
I SARADNJE SA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

Za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za nevladine organizacije i političke partije u Ministarstvu regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama određuje se Suada Musić, diplomirana specijalistkinja diplomatije i međunarodnih odnosa, do postavljenja generalnog direktora ovog direktorata u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Broj: 11-100/26-276/3

Podgorica, 5. februara 2026. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr **Milojko Spajić**, s.r.

365.

Shodno članu 61 st. 1 i 4 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG”, br. 2/18, 34/19, 8/21, 82/25 i 3/26), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 5. februara 2026. godine, donijela

R J E Š E N J E
O PRESTANKU VRŠENJA DUŽNOSTI
V. D. GENERALNOG DIREKTORA DIREKTORATA ZA SPROVOĐENJE PROJEKATA
IZ PRETPRISTUPNE PODRŠKE EU – IPA, KONTROLU KVALITETA
I REALIZACIJU UGOVORA U MINISTARSTVU JAVNIH RADOVA

Luki Mugoši, vršiocu dužnosti generalnog direktora Direktorata za sprovođenje projekata iz pretpristupne podrške EU – IPA, kontrolu kvaliteta i realizaciju ugovora u Ministarstvu javnih radova, prestaje vršenje navedene dužnosti zbog isteka vremena od šest mjeseci, na koje je određen za vršioca dužnosti generalnog direktora ovog direktorata.

Broj: 11-104/26-277/3
Podgorica, 5. februara 2026. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr **Milojko Spajić**, s.r.

366.

Na osnovu člana 164 stav 1 tačka 1 Zakona o radu („Sl. list CG”, br. 74/19, 8/21, 59/21, 68/21, 145/21, 77/24, 86/24, 122/25 i 165/2025), člana 9 Odluke o organizovanju Republičkog zavoda za geološka istraživanja („Službeni list RCG”, broj 41/94) i člana 21 Statuta Javne ustanove Zavod za geološka istraživanja, Vlada Crne Gore je, na sjednici od 5. februara 2026. godine, donijela

R J E Š E N J E
O RAZRJEŠENJU DIREKTORA JAVNE USTANOVE
ZAVOD ZA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

Razrješava se Jonuz Mujević dužnosti direktora Javne ustanove Zavod za geološka istraživanja, zbog prestanka radnog odnosa po sili zakona, u skladu sa članom 164 stav 1 tačka 1 Zakona o radu.

Broj: 11-104/26-288/3

Podgorica, 5. februara 2026. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr **Milojko Spajić**, s.r.

367.

Shodno članu 9 Odluke o organizovanju Republičkog zavoda za geološka istraživanja („Službeni list RCG”, broj 41/94), a u vezi sa čl. 21 i 21a Statuta Javne ustanove Zavod za geološka istraživanja, Vlada Crne Gore je, na sjednici od 5. februara 2026. godine, donijela

R J E Š E N J E
O ODREĐIVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA
GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

Za vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Zavod za geološka istraživanja određuje se Emir Dacić, diplomirani ekonomista, do imenovanja direktora Javne ustanove Zavod za geološka istraživanja, u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Broj: 11-100/26-289/3

Podgorica, 5. februara 2026. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr **Milojko Spajić**, s.r.

368.

Na osnovu člana 22 Uredbe o Vladi Crne Gore („Službeni list CG”, br. 80/08, 14/17, 28/18, 63/22 i 121/23) i čl. 3 i 4 Odluke o obrazovanju Koordinacionog tijela za usklađivanje i praćenje inspeksijskih nadzora („Službeni list CG”, br. 107/24, 114/24, 68/25 i 10/26), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 5. februara 2026. godine, donijela

R J E Š E N J E
O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I SEKRETARKE KOORDINACIONOG TIJELA ZA
USKLAĐIVANJE I PRAĆENJE INSPEKCIJSKIH NADZORA

Imenuju se predsjednik i sekretarka Koordinacionog tijela za usklađivanje i praćenje inspeksijskih nadzora, i to:

- Milutin Butorović, ministar bez portfelja, predsjednik;
- Dijana Nuculović, samostalna savjetnica I u Generalnom sekretarijatu Vlade, sekretarka.

Broj: 11-100/26-291/2

Podgorica, 5. februara 2026. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr **Milojko Spajić**, s.r.

369.

Shodno članu 61 st. 1 i 4 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG”, br. 2/18, 34/19, 8/21, 82/25 i 3/26), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 5. februara 2026. godine, donijela

R J E Š E N J E
O PRESTANKU VRŠENJA DUŽNOSTI
V. D. SEKRETARA SEKRETARIJATA
ZA ZAKONODAVSTVO

Nikoli Markoviću, vršiocu dužnosti sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo, prestaje vršenje navedene dužnosti zbog isteka vremena od šest mjeseci, na koje je određen za vršioca dužnosti sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo.

Broj: 11-104/26-274/2

Podgorica, 5. februara 2026. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr **Milojko Spajić**, s.r.

370.

Na osnovu člana 61 st. 1 i 4 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG”, br. 2/18, 34/19, 8/21, 82/25 i 3/26), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 5. februara 2026. godine, donijela

R J E Š E N J E
O ODREĐIVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI
SEKRETARA SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO

Za vršioca dužnosti sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo određuje se Nikola Marković, specijalista pravnih nauka, do imenovanja sekretara ovog sekretarijata u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Broj: 11-100/26-275/3

Podgorica, 5. februara 2026. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr **Milojko Spajić**, s.r.